Jahrbuch

der

Meteorologischen Beobachtungen

der

Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Herausgegeben

von

A. W. Grützmacher,

Vorsteher der Wetterwarte.



Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Band X.

Jahrgang XI.

1891.

Magdeburg.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei.

1892.

INHALT.

Vorwort.

Mit diesem X. Bande wird der XI. Jahrgang der hier angestellten Beobachtungen der Oeffentlichkeit übergeben. Aenderungen sind weder in dem bisher gebotenen Material noch in der Form seiner Veröffentlichung eingetreten, sodass sich der gegenwärtige Band vollkommen dem vorangehenden anschliesst.

Es sind auch dieses Mal wieder zwei Tafeln beigegeben, welche aussergewöhnliche, kurze Druckschwankungen enthalten, die wegen ihrer geringen Dauer oftmals zwischen den stündlichen Angaben des Luftdruckes verborgen bleiben würden. Derartige plötzliche Schwankungen des Luftdruckes fallen nahe ohne Ausnahme mit dem Ausbruche von Gewittern zusammen, und da hiermit in der Regel immer ganz bedeutende Temperaturstürze verbunden sind, so ist auch eine punktirte Curve für die Temperatur beigefügt. Die Scala für den Luftdruck befindet sich am linken, jene für die Temperatur am rechten Rande der Tafel. Es sei noch bemerkt, dass die Curven in der halben Grösse der Originalaufzeichnungen der Registrirapparate wiedergegeben sind.

A. W. Grützmacher.

Reduction auf den Meeresspiegel*)

für Magdeburg ($\varphi = 52^{0}\,8'$).

Meereshöhe des Barometer-Nullpunktes h = 54 Meter.

Temp. der äusser. Luft	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	Temp. der äusser. Luft
32°	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	32°
30	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	30
28	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	28
26	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4 8	4.8	26
24	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	24
22	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	22
20	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	20
18	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	18
16	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5 0	16
14	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	14
12	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	12
10	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	10
8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	8
6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	6
4	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	4
2	4 9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5 2	2
0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	0
— 2	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	— 2
— 4	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	— 4
— 6	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	— 6
— 8	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	— 8
—10	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	—10
—12	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	—12
—14	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	—14
—16	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	—16
—18	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	—18
—20	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5 6	5.6	5.7	5.7	—20
—22	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	—22
—24	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	—24

*) Wegen der dieser Tabelle zu Grunde liegenden Formel siehe Vorwort zu Jahrgang 1887.

I.

Termins-Beobachtungen.

1891.

Januar 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	67.9	67.1	66.8	—16.2	—11.2	—10.7	—19.0	—9.3	1.1	1.4	1.6	90	75	80	Still	E 1	E 1	0	0	0	—	
2.	64.1	62.1	62.2	—15.7	— 7.1	—10.8	—17.0	—6.5	1.2	1.8	1.5	90	69	79	Still	ESE 1	Still	0	0	0	—	Ab ⩵0
3.	64.2	63.7	62.9	—12.3	— 6.3	— 9.8	—14.1	—6.3	1.5	2.0	1.8	85	74	84	SW 1	SW 1	S 2	0	1	0	0.2	Nm Ci SW [10.30p ⊣⊢]
4.	55.9	52.7	51.1	— 7.4	1.6	1.3	—11.5	1.7	2.2	4.5	4.4	86	87	87	S 1	WSW 3	SW 4	10	10	10	1.9	8a ✳2. 7.45p ✳. 8p Eis●
5.	49.6	50.2	51.5	— 0.9	— 3.4	— 4.8	— 2.5	—0.8	3.6	3.0	2.9	82	85	93	W 3	W 3	NW 4	8	10	10	1.3	hfg ✳, Ab ⊣⊢
6.	53.9	54.9	55.7	— 4.3	— 2.7	— 4.3	— 6.5	—2.5	3.0	3.3	3.1	91	89	93	WNW 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10	2.4	f. a. g. Tg. ✳
7.	56.6	56.2	56.4	— 7.7	— 8.3	— 9.2	— 8.0	—5.5	2.2	2.0	2.0	86	85	91	NE 2	NE 2	SE 2	10	10	10	0.4	N ✳, Vm ✳0
8.	56.7	56.8	58.0	—15.3	—16.1	—16.5	**—19.5**	—9.0	1.2	**1.0**	1.1	86	81	90	SE 2	S 2	SSW 1	10	0	5	—	N ✳, 7.45a ✳sch, Ab ⋁2
9.	60.8	62.0	64.7	—10.6	— 9.4	—11.0	—16.0	—9.0	1.8	1.8	1.7	90	81	86	N 1	NNE 1	WNW 1	10	10	10	0.2	10a ✳0—11a
10.	67.8	69.9	71.8	— 9.3	— 9.7	—10.3	—12.5	—8.3	2.0	1.8	1.8	91	84	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	1	10	—	
11.	**74.5**	73.7	72.4	— 8.1	— 5.8	— 5.5	— 9.3	—5.3	2.3	2.8	2.8	94	**95**	93	NW 1	NW 1	WSW 1	10	10	10	0.4	Ab ⋁
12.	65.2	64.3	67.2	— 0.4	1.3	1.2	— 5.7	1.3	4.1	4.8	4.7	92	94	94	WNW 4	WNW 3	NE 4	10	10	10	—	7a●0, ∽
13.	71.5	70.6	68.0	0.8	0.8	0.3	0.2	1.0	4.1	4.1	4.2	85	85	90	NE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	0.5	
14.	57.1	55.7	53.6	1.3	1.2	0.3	— 0.8	1.4	4.4	3.9	3.8	87	78	80	WNW 4	WNW 4	WNW 5	1	9	10	0.1	N● u. ✳, 3.40p ✳, 11p ✳
15.	54.6	55.6	57.6	— 5.0	— 3.3	— 7.5	— 5.5	—3.0	2.5	2.5	2.0	81	72	78	NW 4	NW 4	N 3	7	10	0	0.2	Früh ✳fl, Vm ✳0
16.	57.0	55.8	56.3	—13.2	— 7.8	—11.1	—14.7	—7.8	1.4	1.9	1.7	88	77	89	SW 1	WNW 1	WNW 1	1	0	9	1.0	Mg ⋁, 8p ✳0
17.	60.5	62.7	62.7	—11.3	—11.5	— 9.6	—12.3	—6.7	1.7	1.6	1.9	89	85	91	SE 1	NW 1	NW 3	10	10	10	0.3	N u. Vm ✳0
18.	60.6	60.3	60.9	— 3.7	— 5.0	— 6.8	— 9.0	—3.7	2.8	2.4	2.3	82	76	84	NE 4	NE 3	SW 1	10	10	10	0.9	Vm ✳treiben, Nm ✳0
19.	60.0	59.9	61.5	— 3.2	— 2.6	— 5.2	— 7.5	—2.6	3.3	3.1	2.5	91	83	83	NNE 1	N 2	NNE 2	10	10	10	1.0	7a ✳fl, 9.30a ✳
20.	61.3	59.1	55.0	— 5.0	— 2.2	— 6.3	— 9.8	—2.0	2.5	2.6	2.2	81	67	79	WNW 1	W 1	SE 3	10	9	9	0.1	N ✳1, Mg ✳fl
21.	41.8	**37.5**	39.2	— 2.6	— 0.8	— 0.2	— 7.0	0.7	3.0	3.7	4.0	81	85	89	SSE 4	SW 4	W 5	10	10	4	2.5	N ✳0, 10.30a ✳-12m, 2p ✳
22.	42.7	44.8	45.4	— 1.6	— 0.5	— 6.5	— 2.5	—0.1	3.7	3.2	2.3	90	73	84	WNW 3	W 2	SE 2	10	0	5	—	N ✳0, 9a ✳0
23.	51.0	54.3	54.0	— 6.2	0.0	— 0.8	— 9.0	0.3	2.5	3.7	3.8	90	81	88	Still	W 2	SE 3	10	10	9	**4.8**	11.30p ●—N
24.	49.2	51.1	50.4	4.0	4.6	3.2	— 0.9	4.8	5.0	5.3	5.3	82	84	92	SW 5	SW 4	S 4	10	10	10	2.0	N●2, 10a●, 4.15p ●—Ab
25.	48.7	51.3	53.5	2.8	2 5	2.8	2.5	4.3	4.6	4.6	4.8	80	82	86	W 5	W 5	W 8	8	10	10	0.2	7p ●sch
26.	60.6	61.0	62.1	2.3	4.2	3.0	0 2	4.8	4.8	4.9	4.8	87	79	85	W 4	W 4	SW 3	10	10	9	—	
27.	61.8	60.7	61.2	— 0.3	5.5	2.3	— 0.8	5.5	4.1	4.8	4.3	92	71	79	E 1	SE 1	SW 3	0	1	0	—	Mg ⌙2
28.	62.1	62.2	62.5	3.2	8.4	4.3	1.4	8.4	4.8	5.4	4.8	83	**66**	77	SW 2	SSW 4	SW 4	10	3	7	0.1	9.45p ●0sch
29.	63.0	63.1	63.4	3.6	8.9	2.9	3.2	**8.9**	4.9	5.9	4.9	83	70	86	S 2	S 1	SE 2	9	8	0	—	Mg ∞
30.	61.9	61.3	62.6	1.0	4.2	3.0	0.4	5.2	4.2	5.0	5.4	85	80	95	SSE 3	S 2	S 2	2	10	10	4.6	Mg ⌙2, ∞2, 1.45p ●0,
31.	66.0	65.5	64.0	1.4	6.8	4.3	0.8	7.0	4.8	**6.1**	5.1	94	82	82	SW 2	S 2	SE 4	0	7	10	—	[Nm ●]
Mittel	58.99	58.92	59.18	—4.51	—2.05	—3.81	—6.86	—1 07	3.07	3.38	3.21	86.9	79.8	86.3	2.3	2.3	2.7	7.3	7.1	7.3	25.1	Summe.

Februar 1891.

1.	64.0	63.3	64 3	2.1	7.3	2.0	1.6	7.3	4.9	**5.9**	4.9	91	78	93	S 2	S 2	S 1	2	7	0	0.1	Ab ⌙
2.	69.8	71.2	71 8	1.9	6.0	2.0	0.8	7.0	4.8	5.3	4.5	91	76	85	WNW 3	WNW 2	W 3	8	8	0	—	0.30a ●0
3.	69.5	68 0	67.2	2.9	4.4	3.9	1.6	4.5	5.0	5.7	5.7	88	92	95	W 2	W 6	W 5	10	10	10	1.0	Nm ●tr
4.	65.5	68.3	69.4	4.0	3.2	1.4	1.0	4.4	**5.9**	5.0	3.9	97	87	76	NW 2	NW 3	NW 5	10	7	0	—	N ●
5.	69.3	69.3	70.7	— 2.8	1.4	0.4	— 3.3	1.7	3.3	3.9	4.2	89	76	89	WNW 4	WNW 3	WNW 4	8	1	6	—	Mg ⌙2
6.	71.3	71.2	71.8	— 0.8	1.2	0.6	— 1.7	1.3	3.6	4.4	4.4	83	87	92	WNW 1	WNW 1	SSW 1	10	10	10	—	
7.	72.8	72.2	71.8	0.6	2.6	—0.8	0.0	2.7	4.2	4.3	3.5	89	77	81	S 2	SE 2	ESE 2	10	5	0	—	Mg ⩵0
8.	69.3	67.4	67.8	— 3.8	2.8	—0.9	— 4.5	2.8	3.1	3.5	3.0	91	62	69	ESE 1	SE 2	SSW 2	0	0	0	—	Mg ⌙2
9.	68.6	67.6	67.6	— 3.9	1.1	—2.1	— 4.5	1.1	2.7	3.1	3.1	80	62	79	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1	3	0	—	Mg ⌙2
10.	66.4	65 8	66 5	— 5.6	1.8	—2.2	— 6.0	1.9	2.6	3.2	3.5	87	62	89	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	—	Mg ⌙2
11.	64.8	63.1	62.0	— 2.8	1.2	0.5	— 3.8	2.0	3.0	3.6	3.8	81	70	80	W 2	SSW 2	SW 3	10	10	0	—	7a ⩵0
12.	**56.7**	60.3	63.2	2.3	3.7	0.9	— 0.2	4.5	4.9	3.6	3.6	89	60	72	W 5	WNW 4	WNW 4	10	8	6	0.4	7.40—8.30a ●
13.	60.3	61.7	68.5	— 1.0	— 3.0	—6.5	— 1.3	— 0.5	3.9	3.2	2.5	90	87	90	WNW 1	NE 3	N 2	9	10	0	**11.2**	6a ✳, 7a ✳fl, 7.10a ✳sch
14.	**74.6**	73.9	72.0	—10.9	— 0.7	—2.9	**—12.8**	— 0.3	**1.7**	2.9	2.8	90	66	76	WSW 2	SW 2	S 2	3	0	10	0.2	9p ✳0 [8.55a—2p ✳2
15.	68.4	68.2	68 2	0.7	3.4	2.5	— 4.8	4.0	4.4	4.8	4.8	90	82	87	W 4	W 5	W 4	10	9	5	—	N ✳0, 1.30p ●tr, 9p ●tr.
16.	69.9	69.8	70.5	2.0	3.4	2.7	1.5	4.0	5.0	5.3	5.2	94	92	93	W 3	WNW 4	W 4	10	10	10	—	
17.	72.5	72.0	71.3	1.6	3.1	3.5	1.2	4.0	5.0	5.1	5.5	96	90	93	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.2	8a ●tr, 8p Sprüh●
18.	72.5	73.6	74.4	2.1	2.8	0.8	1.7	3.9	4.7	4.7	4.5	87	84	92	NNW 2	NW 2	WNW 2	9	10	0	—	
19.	73.6	72.6	71.2	0.7	1.0	0.2	0.2	1.5	4.4	4.6	4.4	90	92	94	SSW 1	W 1	WNW 1	10	10	10	—	
20.	69.3	68.6	68.1	— 1.1	— 0.4	0.0	— 1.5	0.0	4.2	4.3	4.3	98	96	94	WNW 1	W 1	NW 2	10	10	10	—	Frühmg Nebel●, ⩵a.g.Tg.
21.	69.1	69.5	70.6	0.1	0.7	0.2	— 0.3	1.0	4.2	4.0	4.0	90	83	85	SE 1	NE 2	ESE 2	10	10	10	—	Mg ⩵
22.	72.8	73.4	74.2	— 1.1	— 0.5	—1.1	— 1.5	0.0	3.9	3.9	3.8	92	88	90	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	Mg ⩵
23.	74.1	73.5	73.2	— 2.3	— 1.0	—1.7	— 2.8	— 0.8	3.6	3.9	3.9	94	92	96	E 2	S 2	SE 2	10	10	10	—	Mg u. Ab ⩵
24.	72.2	71.7	70.7	— 3.8	— 0.8	—3.0	— 4.2	— 0.8	3.4	4.3	3.7	**100**	**100**	**100**	SE 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	0.2	Mg ⌙, ⋁, ⩵2 a. g. Tg
25.	68.0	65.9	64.6	— 1.1	5.7	1.1	— 4.5	6.5	4.2	**5.9**	4.8	98	86	96	SW 1	W 1	S 1	8	7	0	—	Mg ⌙2, ⋁, ⩵ [bes. Ab
26.	63.5	63.2	63.9	— 0.8	10.2	4.6	— 1.5	**10.3**	4.1	4.6	4.5	94	**49**	71	NE 1	SE 2	E 2	0	0	0	—	Mg ⌙2, ∞
27.	65.8	65.7	66.5	— 0.6	8.2	2.2	— 1.5	8.8	4.2	5.3	4.3	96	65	80	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	Mg ⌙2
28.	66.1	64.7	63.1	— 1.6	8.7	2.6	— 2.5	8.8	3.7	4.2	4.6	92	50	82	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	—	Mg ⌙2
Mittel	68.60	68.42	68.75	—0.82	2.77	0.39	—1.91	3.27	4.02	4.38	4.13	91.0	78.2	86.4	2.1	2.4	2.5	7.1	6.6	4.5	13.3	Summe.

März 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	**61.0**	59.5	58.9	1.8	9.2	6.9	0.2	9.4	4.4	5.8	6.4	84	67	86	SSW 2	W 3	SW 4	8	10	10	—	Mg ⌴, 11.50a ● tr, 5p ●⁰
2.	55.9	55.3	55.9	9.3	10.6	9 2	6.2	11.2	7.8	8.6	8.3	89	91	96	W 4	W 5	W 3	10	10	10	1.5	5.45p ●⁰, 8p ● [✳fl
3.	54.7	55.0	58.0	5.5	.6.1	2.0	5.0	9.0	5.6	4.6	4.6	83	66	87	W 4	WNW 5	W 4	10	10	0	0.6	N ●, 2p ●⁰, 7p ● sch, 10p
4.	59.4	60 2	55.2	0.3	3.3	5.0	0.0	5.0	4.4	4.4	5 5	94	76	84	WNW 4	WNW 3	W 5	9	9	10	2.4	Vm hfg ✳sch. 2p △
5.	54.0	54.0	55.8	6.2	8.7	7.2	4.8	9.3	5.8	5.9	6.7	82	70	89	WNW 6	WNW 7	W 6	2	9	10	4.4	N ●, 2p ●⁰, 8p ● tr, [8.50p ● sch]
6.	54.2	52.8	52.0	7.7	10.3	7.2	6.2	10.6	6.7	6.9	5.6	86	74	74	W 5	W 6	W 5	9	7	0	—	N ● [● tr, 5p ●⁰, 8p ●
7.	49.8	48.8	50.0	3.5	9.7	5.6	2.8	9.7	5.0	6.9	5.6	85	76	83	Still	W 7	WNW 3	10	9	10	1 6	Mg ═, 8.30a ● tr, 3.45p
8.	50.7	49.0	47.7	2.0	9.7	7.4	0.8	9.8	4.8	6.5	6.9	91	73	90	SE 2	SW 4	S 2	10	10	10	2.8	N ●, 1p ●⁰, Nm regnerisch
9.	48.1	50.3	52.4	8.0	3.9	1.3	6.7	8.3	7.3	5 9	4.9	92	97	98	W 1	NW 3	NW 2	10	10	10	4.4	N ● a g. Tg ● Ab mit ✳
10.	44.4	41.4	41.9	2.8	8.9	9.1	—0.1	10 5	5.5	7.8	**8.1**	98	92	95	SE 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.9	Mg═, Vm u. Nm regnerisch
11.	38.7	**38.5**	41.7	6.3	6.1	5.0	5.7	9.9	6.9	6.3	5.9	98	90	90	NE 1	WNW 3	SSE 3	10	10	10	1.3	Vm u. Nm ●⁰
12.	47.2	50.3	53.0	3.6	5.4	2.4	3.2	6.4	4.6	4.3	4.5	78	65	82	SW 4	WSW 5	SW 2	9	8	0	—	7.55a ● tr, 11.40a ● u.
13.	55.8	54.6	54 1	0.2	9.2	5 0	—1.1	9.2	4.2	3.8	4.3	90	**44**	66	SE 1	E 3	NE 3	3	0	0	—	Mg ⌴ [△sch]
14.	51.1	49.6	49.0	3.6	5.5	4.7	1.3	6.2	5.7	6.2	6.1	97	93	96	NE 2	NNE 3	NE 3	10	10	10	—	Frühmgs Sprüh ●, ═⁰
15.	48.4	50.2	51.8	3.1	5.0	2.9	2.7	5.7	5.4	5.0	5.2	95	76	91	WNW 3	W 3	SSE 1	10	10	0	—	7a ● tr
16.	52.4	50.7	51.5	2.3	13.3	8.5	0.8	**14.3**	5.0	6.3	6.8	93	55	83	SE 2	SE 1	SE 1	9	0	0	—	Mg ⌴, ═⁰
17.	52.8	52.3	52.2	0.8	8.6	6.9	—0.8	12.4	4.9	7.2	6.9	**100**	87	93	NE 1	NE 1	NE 1	10	7	0	0.1	Mg ⌴⁰, ═
18.	52.7	51 4	49.2	2.9	5.0	4.5	2.1	5.5	5.6	6.4	6.3	**100**	98	**100**	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.5	═g. Tg., ztw ═², Ab ═ ●
19.	43 9	43.5	45.5	0.8	3.2	1.3	0.3	4.8	4.6	4.5	4.5	94	78	89	NW 3	WNW 1	NW 2	10	10	10	—	N ●, 12m ✳fl, 3.45p ✳fl
20.	50 3	50.2	49.0	—1.4	3.8	0.3	—2.3	4.5	3.5	2.9	4.0	84	48	85	WNW 3	W 2	SW 2	5	7	2	—	5.45p ✳⁰ [7p ✳fl, [6.30—8p ✳
21	45.6	45.8	47.3	0.2	2.7	—0.6	—0.8	4.0	4.0	3.4	4.1	87	60	94	NW 3	NW 3	NW 2	10	7	10	1.7	6.30a, 7.45a ✳fl, 8.30-9 ✳⁰
22	52 2	53.8	56.0	—3.4	0.3	—1.8	—4.3	1.0	3.3	3.2	3.3	93	70	82	NW 3	NW 1	N 2	8	10	0	—	5.50a, 7a ✳, 2p △⁰sch
23.	58.3	58.0	58.5	—2.2	1.0	—0.5	—3.2	2.0	3.5	**2.8**	3.0	89	57	68	NE 3	NE 2	NNE 2	4	8	9	0.3	10a—11.15 ✳⁰
24	58.6	57.5	56.3	—4.4	3.2	—0.3	**—6.2**	3.7	3.1	2.9	3.3	95	50	74	NE 1	SW 1	SE 2	1	4	8	—	N ✳⁰
25.	52.9	51.4	51.4	1.7	3.2	4.0	—0.8	5.6	3.9	5.2	5.4	75	90	88	SSW 3	SSW 4	SW 4	9	10	10	0.5	0.15p ● tr, 2p ● tr [5p ● sch]
26.	49.4	48.0	48.4	6.2	7.3	2.9	3.8	12.0	6.1	5.5	5.1	87	72	90	S 3	WNW 5	SW 3	9	10	2	1.5	2p ● u. ▲sch, 3.40p ●⁰,
27	49.6	50.0	48.8	1.6	6.2	1.3	0.2	6.5	4.8	3.9	4.8	93	55	94	W 2	WSW 5	W 3	6	6	10	0.5	N ✳⁰, 11a ● sch, 7.30p ✳²
28.	44.9	43.4	42.3	0.3	5.8	1.9	—1.2	6.7	4.4	4.2	5.0	94	61	95	SW 1	SSW 4	W 3	10	9	10	0.9	8.20a ✳fl, 3.45p ●, 7.40p
29.	43.9	42.6	41.9	1.7	5.5	1.8	0.4	5.5	4.7	4.6	4.6	91	68	88	W 3	SW 5	WSW 3	10	9	1	0.9	6.45a ✳⁰ [● sch,
30	42.2	41.9	42.9	0.0	4.6	1.0	—2.3	5.2	3.3	3.6	4.7	83	56	96	W 3	W 4	S 3	2	8	10	**5.3**	N ✳, 6.30p ✳, 8p ✳²sch
31.	49.7	52.4	54.0	—0.1	2.8	—0.2	—1.5	4.5	4.4	3.7	3.8	96	66	83	NW 2	NW 3	N 2	10	8	1	0.7	7a ✳sch, 8a ✳², Vm u. Nm ✳
Mittel	50.74	50.40	50.73	2.29	6.07	3.61	0.92	7.37	4.94	5.14	5.30	90.2	71.6	87.4	2.5	3.4	2.7	8.2	8.2	6.2	32.8	Summe.

April 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	54.5	54.3	55.5	—1.7	1.8	—0.3	—2.0	2.5	3.5	4.1	4.1	86	78	90	NW 1	WSW 3	NW 2	9	10	10	1.1	[kz. Ps.—8.30p
2.	56.6	56.6	56.6	0.0	2.3	1.0	—1.7	3.0	3.7	**3.3**	3.4	81	61	68	WSW 1	W 1	ESE 2	10	9	10	—	1p ✳⁰, 5.30p ✳²sch ✳m.
3	56.4	55.8	55.7	0.4	8.3	3.8	**—3.2**	8.6	3.5	3.6	3.9	75	45	65	NE 2	NE 3	ENE 3	1	1	1	—	7a ✳fl
4.	57.6	56.9	56.9	1.1	10.3	4.8	—2.0	10.3	4.0	4.5	3.9	81	48	61	NE 2	E 3	E 3	0	1	1	—	Mg ⌴⁰
5.	54.3	53.1	53.7	1.5	9.8	5.7	—1.3	10.3	4.2	4.2	4.5	82	46	66	ENE 2	ENE 3	E 3	8	10	10	—	Mg ⌴⁰
6.	52.7	52.5	53.4	3.8	9.6	7.0	0.8	10.8	4.8	6.7	6.3	80	75	84	ENE 1	SE 2	SE 2	10	10	1	—	1p ● tr
7	51.0	48.0	46.9	3.0	12.4	7.9	1.2	12.5	5.6	6.6	7.5	98	62	92	ESE 1	ESE 3	SE 2	10	10	10	2.7	10.45a ● tr, Vm u. Mittag ●⁰
8.	47.7	49.4	51.5	5.6	7.5	6.3	2.4	8.0	6.7	7.4	6.9	**99**	96	98	NW 1	NE 3	NW 1	10	10	10	**13.5**	3p ● sch 4p ●⁰—8p
9.	54.3	56.3	58.0	5.8	6.2	6.5	4.5	6.7	6.6	6.5	6.2	96	91	86	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	2.2	Mg ═⁰, 8.45a ●⁰—N
10.	58.9	58.6	58.9	4.7	6.8	6.1	4.2	7.2	5.5	6.0	5.8	86	81	83	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	8	0.1	N ● —3.30p
11.	58.3	56.9	56.6	3.0	5.7	4.0	1.0	6.0	4.9	4.3	5.5	87	63	90	NE 3	NE 3	NNE 2	9	10	10	1.7	3p ● tr, 4.10p ●⁰ [3.15p ●⁰—8p
12.	54.9	54.5	54.0	2.5	4.4	2.5	1.6	4.7	5.2	5.3	5.2	94	85	94	N 2	N 2	NW 3	10	10	10	4.0	11.15a ● tr, 1p ● u. △sch
13.	53.0	53.3	53.7	2.0	4.0	3.1	0.3	4.1	5.0	5.1	5.3	94	84	93	W 3	WNW 4	W 3	10	10	10	1.6	Vm ztw ●, 4.30p ● —N
14.	54.3	54.9	56.0	2.8	6.6	4.6	1.7	6.7	5.2	5.6	5.5	93	77	87	W 2	SW 3	WNW 3	10	8	10	1.0	N ● u. ✳, 7a ✳⁰,
15	57.7	58.1	59.0	3.6	7.3	5.7	2.3	8.4	5.4	6.0	6.1	92	79	90	WSW 2	WNW 2	W 1	10	8	10	0.3	6.45a, 8a ● tr, Vm ● schauer
16.	60.3	59.1	57.5	5.4	9.5	6.7	3.5	10.5	5.3	5.4	6.1	78	61	83	WNW 2	W 3	SSW 3	10	9	10	2.9	N, 7a ●⁰, 1.40p ● sch
17.	51.7	51.7	51.3	5.3	8.3	3.9	4.5	9.5	5.9	5.1	5.3	89	62	87	SW 3	W 4	SSW 3	10	8	4	6.8	11a ●, 5.15, 7.15 u. 9p ● sch
18.	52.7	54.0	56.1	2.6	7.4	3.7	1.0	8.6	5.2	5.2	5.5	94	68	92	SW 2	NE 1	N 2	10	7	8	1.1	N ● —9a. 11.15a ● sch
19.	58.4	60.1	61.2	4.6	6.1	5.0	2.3	7.5	5.7	5.8	5.7	90	83	87	N 2	NNW 2	N 1	10	10	10	1.1	Frühmgs ✳², 7a ✳,
20.	62.9	62.9	63.5	4.4	10.8	9.1	2.5	10.9	5.4	6.3	7.3	87	65	86	N 1	N 2	NW 2	7	8	9	2.1	Mttg u Nm hfg ● schauer
21.	**63.9**	63.3	63.0	6.4	10.2	9.1	5.9	10.8	6.2	5.1	5.6	87	55	65	NE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.5	0.55p, 2.30p ● tr, 3.45p ● [△sch]
22.	60.9	60.0	59.1	4.2	7.4	8.4	3.3	9.0	4.8	5.8	4.5	77	76	55	NE 3	NE 2	NNE 2	10	10	9	1.8	11p ● sch
23.	58.6	57.3	57.3	6.1	11.3	8.1	2.0	11.8	4.3	3.7	5.2	62	37	64	NE 2	NE 3	NNE 2	0	7	7	—	Fast a. g. Tg. ●⁰
24.	57.6	57.0	57.3	6.6	12.6	8.3	2.8	13.4	4.8	3.9	3.6	67	36	45	NE 2	ESE 2	NE 2	1	3	1	—	
25.	58.2	56.8	56.2	3.4	11.5	9.2	—1.5	12.4	4.6	4.5	4.2	78	43	48	NE 2	E 1	NE 1	0	1	1	—	Mg ⌴²
26.	55.8	55.1	54.3	6.8	14.2	10.8	0.3	14.8	4.8	3.8	4.7	66	**32**	49	Still	Still	NE 2	0	1	3	—	Mg ⌴
27.	55.1	53.4	52.1	7.6	16.7	11.7	1.5	16.8	5.9	5.1	4.7	76	36	45	SE 1	E 2	E 2	0	3	0	—	Mg ⌴
28.	49.2	46.2	**45.4**	11.0	17.7	14.1	1.8	**18.5**	6.3	6.7	7.7	64	45	64	E 3	SE 4	ESE 3	2	8	9	—	
29.	50.1	52.3	53.3	8.8	12.3	10.8	7.3	12.6	6.2	4.2	5.3	73	39	55	WNW 4	WNW 2	SW 2	8	10	9	—	
30.	51.2	51.7	53.9	11.5	18.3	15.9	6.8	**18.5**	6.4	7.9	**9.4**	63	51	70	SSW 4	W 4	W 3	10	9	7	—	N ● tr, 2.45p ● tr
Mittel	55.63	55.34	55.60	4.43	9.24	6.78	1.79	9.85	5.19	5.26	5.50	82.5	62.0	74.7	2.1	2.5	2.2	7.2	7.7	7.3	44.5	Summe.

Mai 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	55.4	52.3	50.2	16.8	25.3	20.3	11.2	25.5	9.3	8.5	9.2	65	35	52	SW 2	SW 4	SSW 2	4	4	8	—	
2.	53 0	51.4	51.4	16.4	19.6	15.3	13.2	20.9	9.1	7.3	9.1	66	43	70	SE 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	—	8.15p ●⁰
3.	53.0	55.6	57.2	14.2	15.3	11.7	11.7	16.0	7.5	5.0	5.2	62	39	51	SW 4	WNW 2	WNW 2	9	7	1.	—	10a ●⁰sch
4.	57.5	56.1	57 0	11 1	20.1	15 3	4.8	21.0	5.9	6.5	5.6	60	37	43	SE 2	S 2	WNW 3	1	7	6	—	
5.	61.5	61.1	61.2	6 7	15.6	12.9	4.8	16 2	6.6	**4.5**	5.4	90	34	49	N 3	NNE 3	NNE 3	10	0	1	—	Nm Pb W—E aus SW
6.	61.4	59.3	58.4	10.1	19.1	15.4	5.0	19.8	5.4	4.9	4.8	59	**30**	37	NE 3	E 3	NE 2	3	2	10	—	[Sprüh●
7.	57.2	54.9	54.1	10.8	17.8	13.7	8.4	18.1	6.5	7.6	8.4	68	50	72	ENE 3	E 3	E 2	10	10	7	—	Vm ● tr, 1p ●⁰, Nm ztw
8.	49.5	48.1	47.9	11.6	12.8	13.0	8.5	13.8	8.9	10.2	10.8	88	94	97	E 1	N 3	N 2	10	10	10	8.7	10.45a ●⁰, 12m ●, 0.30p
9.	47.1	46 6	47.2	12.9	23.8	20.2	11.9	24.3	10.8	**12.4**	11.3	**98**	57	64	NE 1	ESE 3	ENE 2	10	7	8	—	Mg ═ [●² Nm●—Ab,
10	49.1	49.2	51.1	18.5	25.9	21.2	13.3	**26.4**	10.3	9.7	9.5	64	40	51.	E 3	E 4	SE 2	1	3	3	—	
11.	56.5	57.7	59.3	18.5	21.3	19.6	11.8	25.2	11.1	12.2	10.6	70	65	62	ESE 3	E 4	E 3	3	7	4	5.5	1.50p ●², 2.1p ⊤, 2.10p ●
12.	**62.6**	61.5	60.5	12.9	20.1	17.8	8.5	21.2	6.9	6.2	8.0	63	36	53	NE 2	NE 2	NNE 2	0	1	1	—	[4.31p ⊤
13.	59.5	56.6	54.3	11.4	22.4	18.5	7.0	23.0	6.6	6.9	7.0	65	35	45	NE 1	WNW 3	SW 2	0	0	0	—	Mg ⌓
14.	54.8	54.4	51.9	12.1	15.0	12.6	8.8	16.5	7.7	7.9	4.9	73	62	45	NW 3	WNW 3	NW 3	9	8	1	—	
15.	47.9	45.1	43.9	11.1	15.0	11.8	6.5	16.5	6.3	6.5	6.4	63	52	63	W 3	SW 4	NW 2	10	8	9	0.1	1.15, 5.30, 7.15p ●
16	43.9	44.3	46.7	9.2	12.1	7.5	5.3	12.5	5.6	4.8	5.3	65	45	69	W 5	W 4	W 4	8	1	1	0.3	Frühmg ●sch, 10a ● △
17.	47.5	46.4	48.9	6.8	12.2	3.9	1.8	12.5	5.1	4.8	5.6	70	45	92	WNW 2	NE 1	WNW 2	1	10	10	10.2	Mg ⌓ 3.45-10p ●²
18.	51.4	49 9	47.8	6.5	13.4	11.9	**1.0**	13.9	5.3	5.6	5.3	74	49	52	SSW 3	S 4	SE 3	0	3	8	0.1	Mg ⌓ [7.45p ●sch
19.	48.8	50.8	50.9	12.0	15.4	13.4	9.0	17.4	7.1	6.3	7.1	68	48	62	SW 4	SSW 5	SW 4	2	8	10	0.2	Frühmg●, 7a●tr, 6.30p●
20.	55.7	54.4	52.8	10.5	17.0	13.0	7.0	17.1	5.9	5.2	8.1	63	36	73	WSW 3	SSW 3	SE 2	1	10	10	0.6	4.20p—5.15p ●⁰ [7.35p ⊤ SSW, 7.50p ●
21.	48.7	45.8	**43.4**	15.5	25.8	22.1	10.2	26.2	10.3	10.7	9.8	79	44	50	S 3	SE 3	SSW 4	1	5	10	0.6	Früh ●, 7.35p, 8p ●⁰sch,
22.	46.9	46.3	48.5	17.0	20.6	11.8	12.0	20.6	10.2	9.3	9.6	71	51	94	SW 1	WSW 1	WNW 2	9	10	9	**11.2**	N●, 3.45p●tr, 4p-6.5p●
23.	52.8	52.8	51.9	12.5	18.0	14.9	8.5	19.0	8.0	6.7	7.4	75	43	59	SW 3	SW 2	NE 2	1	7	1	—	N ● [5.35p ◹ WNW
24.	50.1	48.8	50.4	13.4	20.8	14.6	7.3	22.0	8.8	9.8	10.3	77	54	84	NE 1	NE 3	NW 2	0	3	10	—	8.10p ●tr
25.	52.2	51.4	50.5	15.8	21.7	16.7	10.8	22.4	8.5	8.8	9.7	64	45	69	S 2	NE 2	NNW 2	3	8	1	2.8	5.50p ●tr
26.	51.3	51.4	51.6	10.5	16.3	14.3	10.0	16.4	8.4	8.0	8.2	90	58	67	SW 3	WNW 2	E 2	10	7	3	0.8	Frühmg●—10.30a, 4.45p
27.	51.8	51.5	51.6	13.5	18.3	12.7	8.5	20.4	9.4	8.9	10.0	82	57	93	SE 2	SSE 3	E 2	2	10	10	3.1	2.10p ● [●sch
28.	54.1	54.6	55.9	14.1	19.8	15.3	7.2	20.3	9.1	8.4	8.0	76	49	61	S 2	WSW 3	SW 2	0	7	1	—	Mg ⌓²
29.	57.6	56.0	55.5	15.2	23.5	17.9	7.2	24.0	8.5	7.7	10.2	66	35	67	SE 2	SE 3	ENE 1	1	8	1	1.6	2.50p●tr, 5.12p ⊤ SW●
30.	55.0	53.6	53.2	17.2	24.6	19.6	10.8	25.0	9.7	7.6	8.6	66	32	51	SE 2	ESE 3	NE 2	1	1	3	—	[5.10—5.30p
31.	54.8	54 9	55.4	16.1	22.5	19.4	11.6	23.1	10.2	8.1	9.7	75	41	58	Still	NE 2	NNE 1	6	8	4	—	
Mittel	53.18	52.35	52.28	12.93	19.07	15.11	8.50	19.91	8.03	7.64	8.04	71.4	46.5	63.1	2.4	2.5	2.3	4.4	6.1	5.5	45.8	Summe.

Juni 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	56.7	55.2	54.7	15.6	22.4	19.0	10.2	23.0	9.7	8.3	11.7	74	42	72	NE 1	NE 2	NE 2	1	7	7	3.2	
2.	55.1	54.6	54.1	12.9	16.7	15.8	12.0	20.5	10.4	11.8	12.2	95	83	91	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	8	0.5	4a-5.30a●²sch, 5p-7.30p●
3.	55.7	55.0	55.4	11.1	19.3	15.8	6.8	20.5	7.4	8.1	7.8	75	49	58	NE 1	NE 3	NE 3	1	3	1	—	
4.	56.1	54.4	53.8	13.1	20.6	16.1	7.2	21.2	8.5	9.2	9.3	76	51	68	NE 2	E 3	NE 3	3	9	10	0.3	3p ●tr, 4.45—6.15p ●⁰
5.	55.7	57.0	58.8	9.1	10.6	10.0	8.3	11.5	6.6	8.0	7.8	76	84	86	NE 3	NE 3	ENE 1	10	10	9	5.1	7a ●tr 7.40a ●—10.30a, [3—7p ●
6.	58.4	56.0	54.4	11.5	16.0	14.9	**3.8**	18.7	6.7	8.3	8.8	66	61	70	E 2	E 3	E 1	1	10	2	—	
7.	53.7	52.3	51.5	13.5	19.5	15.5	6.2	19.5	8.1	7.3	11.0	71	44	84	NE 2	E 1	Still	1	10	10	5.1	4p ● m P—8p
8.	53.7	54.8	54.6	12.2	14.6	12.9	11.3	15.0	9.3	10.3	10.2	89	84	93	NE 1	NE 4	NE 3	10	10	10	7.0	N●, 9.15a Sprüh● [◹S
9.	51.3	50.8	49.1	11.5	18.6	15.0	10.2	21.5	9.7	11.8	11.2	97	74	88	E 1	ESE 2	ESE 2	10	9	2	3.9	5.28a ⊤, 2.30—6a ●², 4p
10.	**48.5**	50.1	53.6	11.3	11.5	11.3	10.5	15.2	7.8	9.4	9.0	78	93	91	SSW 3	W 3	WNW 5	10	10	10	6.2	7.10a ●tr, 10.45a-5.30p ●
11.	57.0	56.7	55.8	10.6	12.5	10.1	9.2	13.2	8.2	7.9	8.0	87	73	87	W 1	W 3	W 3	10	10	10	—	9a ●⁰, 7p ●⁰
12.	57.3	58.9	61.3	9.8	14.2	10.4	7.2	14.8	6.5	**4.5**	6.8	71	**37**	73	WNW 5	NW 6	WNW 3	3	7	8	—	5.20p ●⁰, 9.15p ●tr
13.	63.5	63.2	61.0	9.0	11.1	11.1	5.6	12.7	6.3	6.3	7.9	73	63	80	WNW 5	WNW 5	SW 3	10	10	9	1.1	[2.45p ▲
14.	54.4	53.8	54.3	11.0	16.7	11.8	8.2	17.5	9.2	9.2	9.4	94	65	93	SW 4	WNW 5	WNW 5	10	8	8	6.8	5a ●, 1.45p ●tr, 2p ●²,
15.	55.4	54.4	54.5	11.5	15.1	10.9	7.8	15.1	8.1	9.4	9.2	81	73	96	WNW 7	W 5	W 2	10	10	10	4.6	9.15a ●⁰, 3.10p ●—8p
16.	51.7	54.6	57.9	10.2	10.5	10.7	8.2	11.5	8.9	7.8	8.1	**96**	82	85	ENE 2	N 2	WNW 2	10	10	10	1.9	N ●, 7—11a ●, 7.55p ●⁰
17.	62.5	63.9	64.8	11.3	14.8	13.5	8.0	16.0	6.4	6.8	8.0	64	54	70	NW 3	W 3	WSW 2	9	9	2	—	
18.	**65.4**	65.3	64.8	12.5	14.1	12.9	6.0	14.4	7.8	8.8	10.4	72	74	95	NNW 1	WSW 2	Still	10	10	10	3.8	1.30 ●tr, 3.15p ●-Ab, ⌓
19.	64.0	62.5	61.0	11.5	12.0	12.2	10.8	13.0	8.7	9.3	9.4	87	90	90	SE 1	SSW 1	E 3	10	10	9	**15.4**	4a ●—3.45p ztw ●²
20.	61.0	60.4	57.9	14.2	18.0	16.8	8.8	19.5	9.2	9.1	11.5	77	59	80	NE 1	NE 3	N 4	1	10	10	3.1	9.15p ●tr, 9.20p ⊤ N, [9.40—10.45p ●, ⌓²
21.	59.2	59.1	59.0	14.7	22.2	20.0	8.9	23.2	9.1	9.7	9.9	73	50	57	E 4	E 4	NE 2	1	3	3	11.0	[7a ●⁰ Vm. u. Nm ●
22.	55.4	54.7	54.8	15.0	18.4	17.8	13.8	19.0	12.0	14.2	14.4	94	90	95	NNE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	4.4	3.15a ⊤ NE, 3.10—4a ●,
23.	56.3	57.2	57.5	17.4	25.7	23.6	12.8	26.5	12.7	11.8	12.7	86	48	59	SE 1	SSE 1	NE 1	0	1	1	—	7a ∞²
24.	58.5	57.1	56.9	21.1	26.2	19.3	14.3	26.9	15.6	14.4	14.4	84	58	87	NNE 1	NNE 1	ENE 3	2	2	9	2.5	2.35p ●tr, 5.12p ●²sch,
25.	56.3	54.5	53.2	20.7	26.7	24.7	17.8	28.3	15.0	12.6	14.7	83	48	64	E 2	E 3	ESE 1	7	6	1	—	⌓ [5.35p ◹ NE, [6.14p ⊤ SE, ⌓
26.	53.7	52.8	53.2	21.2	28.3	23.1	15.8	**29.5**	15.3	14.2	12.4	82	50	59	E 1	ESE 1	SSW 2	1	6	8	3.1	3.50p ⊤ SE, 4.45p ●tr,
27.	55.0	53.9	55.5	19.8	25.4	15.2	17.5	26.5	15.4	14.8	12.0	90	62	93	WNW 2	W 2	NW 2	10	4	10	3.1	5.46a ◹ W 4.50a ●—6a,
28.	57.7	57.3	57.3	16.9	22.9	20.0	11.8	23.3	10.7	9.6	11.1	75	47	64	W 4	WNW 5	WNW 1	1	1	0	—	[6.40p ●—Ab
29.	56.8	55.1	53.8	20.2	28.3	26.0	11.8	29.4	12.6	13.1	16.3	72	46	66	SSE 1	SSW 2	SSE 1	0	2	4	2.5	Mg ∞²
30.	54.8	55.4	55.5	22.0	27.2	24.0	17.0	28.3	15.7	17.4	**17.5**	80	65	79	S 1	W 1	WNW 1	3	10	5	6.5	1.55a ◹ SE 2a—3.10a ●
Mittel	56.69	56.37	56.33	14.08	18.67	16.01	10.26	19.84	9.92	10.11	10.77	80.6	63.3	79.1	2.2	2.8	2.1	5.8	7.9	6.9	101.1	Summe.

Juli 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	54.8	53.4	51.7	21.6	19.1	23.7	17.5	27.4	15.9	14.2	**16.8**	83	86	78	SE 2	Still	SE 1	2	9	8	22.8	2.25a ◹SW 1.50-3.30a ●
2.	54.4	55.2	56.5	22.1	23.9	19.4	16.0	24.5	15.3	12.1	11.2	77	55	66	WSW 3	WNW 4	W 1	3	5	6	—	[0.25p ◹ SW ●², ▲]
3.	56.8	56.3	55.4	18.6	23.2	21.1	13.5	23.7	12.5	10.5	12.8	79	49	69	SE 1	SE 1	S 1	8	5	1	2.5	
4.	54.8	55 3	56.0	17.1	18.4	17.9	16.0	19.7	13.5	13.9	12.1	93	88	79	Still	SSW 2	WNW 2	10	10	4	1.9	4.50a ● — Vm, Nm ●sch
5.	58.5	58.2	57.8	15.6	20.7	20.1	13.2	22.7	11.2	9.8	11.3	85	54	65	NW 1	NW 2	E 2	9	3	8	—	
6.	56.6	54.6	53.2	18.8	23.1	19.7	13.5	24.5	11.2	11.2	13.7	70	53	80	WNW 1	SW 3	E 1	2	7	7	1.8	5.42p ⊤ SW ●tropfen
7.	49.7	50.2	51.7	17.2	20.4	16.7	15.2	21.4	13.5	10.3	10.4	93	57	73	SSW 2	WSW 4	WSW 2	10	7	6	0.4	Früh ●, 0.40p ⊤ SW ●-
8.	51.7	50.8	50.8	16.3	20.8	17.4	12.2	21.5	9.3	**8.3**	10.1	67	46	68	SSW 3	SW 3	SSW 2	1	9	7	—	[1.10p
9.	51.3	51.2	51.8	15.7	15.9	14.7	11.8	19.0	9.5	10.5	10.3	72	78	83	WSW 2	SW 1	WSW 2	9	9	4	0.7	2p ●, 3.45p ●sch
10.	52.7	53.8	54.3	14.2	15.1	14.1	11.2	17.0	11.0	10.0	9.3	92	78	78	NW 3	NW 5	WNW 2	10	10	8	0.3	7.45 — 8.45a ●
11.	53.3	53.2	52.4	11.8	15.8	15.2	**10.7**	16.5	9.7	10.7	11.2	95	80	87	W 5	W 4	WSW 3	10	10	8	1.3	7a ●
12.	55.8	56.7	58.6	15.0	21.2	16.8	12.0	22.2	10.5	10.8	12.6	83	58	89	NW 3	NW 2	WNW 2	9	6	9	—	3.30a, 5.30p ●sch
13.	61.0	61.5	61.3	15.3	21.1	18.5	13.5	22.5	12.1	12.7	12.2	93	68	77	NW 1	WNW 2	N 1	10	1	1	—	
14.	59.9	57.5	53.5	15.9	15.7	14.1	12.2	18.0	11.4	11.3	11.6	85	85	**97**	NE 2	NW 4	WNW 5	8	10	10	**25.5**	Mg ⌓², 11a ●²—Ab
15.	51.1	52.5	52.9	16.0	19.8	16.5	14.2	20.0	12.4	12.1	12.8	91	70	92	W 4	SW 4	SSW 2	10	9	10	0.8	N●-4a, 8aSprüh●, 5.30p●
16.	53.8	53.8	54.0	17.3	22.1	19.6	14.2	22.1	11.9	13.0	13.1	81	66	78	WSW 2	W 1	NW 1	9	8	1	—	Früh ●
17.	55.0	55.4	56.7	19.0	24.1	19.2	12.8	24.4	14.3	14.0	13.8	87	63	84	NNE 1	NW 1	NE 1	3	10	9	0.2	Mg ⌓², 2.40p ●
18.	59.6	59.7	59.7	18.8	26.1	22.3	14.6	27.0	14.5	14.2	15.3	90	57	77	ESE 1	SSE 1	ENE 1	2	3	1	—	[5.10p 2p ⩸
19.	58.4	57.0	61.2	20.4	27.8	14.9	14.6	**28.1**	14.5	15.6	10.8	82	56	86	SE 2	W 6	W 2	1	10	5	11.0	Mg ⌓², 2.40p ⊤ W ●²-
20.	**62 0**	61.0	60.9	17.0	22.6	19.1	11.2	24.5	11.8	12.1	12.1	82	60	74	SW 1	W 1	WNW 2	2	8	8	—	9.30—11p ◹ N
21	60.6	59.1	58.4	18.5	24.7	18.1	14.2	24.9	12.7	11.9	13.0	80	52	84	NW 1	W 1	E 1	8	8	1	0.5	[●⁰ 3.2p ⊤ WNW 3.20-3.50p]
22.	57.2	55.5	54.5	17.5	25.9	20.7	13.2	26.0	12.6	12.9	13.5	85	52	75	SE 1	SE 1	NW 1	2	7	10	1.3	Mg ⌓² 3.13p ⊤ SW ●
23.	55.3	55.2	55.8	18.8	22.3	17.3	15.0	23.0	13.6	12.3	12.0	85	62	82	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	2	1.8	0.50p, 2.30p ● [8.30p⊤
24.	56.6	56.5	56.5	16.5	20.2	17.5	11.3	21.8	10.5	9.7	11.6	75	55	78	WNW 1	SW 1	WSW 1	1	4	5	0.7	Mg ⌓², 0.40p ●
25.	57.3	56.9	57.3	16.9	19.3	16.0	12.2	21.5	11.0	10.4	10.8	77	62	80	WSW 2	SW 4	WSW 1	7	10	10	—	1.30p ●sch
26.	58.5	58.5	57.6	14.5	18.2	16.5	12.4	19.0	10.0	9.5	10.9	82	61	78	W 3	WNW 3	SW 2	10	10	10	—	
27.	53.6	49.6	**46.1**	16.8	24.4	18.6	11.0	24.4	11.0	11.8	14.1	77	52	88	S 2	S 2	S 3	4	7	9	4.9	6.17p ⊤ SW ●—7.50p
28.	49.8	51.5	50.7	14.8	20.0	17.7	14.0	20.3	10.5	9.1	11.5	84	53	76	WNW 3	WNW 4	SSE 1	7	9	7	0.1	2.30a ⊤ ●
29.	51.5	51.2	51.2	14.1	20.1	17.2	12.5	20.5	9.2	7.9	9.3	77	45	63	WNW 2	W 1	W 1	9	7	2	—	
30.	50.4	50 0	50.0	16.4	21.8	17.8	10.8	22.0	9.6	8.1	10.6	69	**42**	69	S 2	SSW 2	S 2	8	9	1	—	
31.	52.8	53.3	54.2	17.0	22.6	17.1	12.2	23.4	10.5	10.6	12.3	73	52	85	S 1	S 1	ESE 1	2	4	7	0.4	4.35—5.15p ●
Mittel	55.32	54.99	54.93	16.95	21.17	17.92	13.19	22.37	11.85	11.34	12.04	82.1	61.1	78.6	1.9	2.4	1.6	6.3	7.5	6.0	78.9	Summe.

August 1891.

1.	54.5	54 7	54.0	15.6	13.8	14.9	13.3	19.0	11.3	10.2	10.0	86	87	80	NW 1	WNW 3	W 1	7	10	7	1.8	Mg ⌓², 1.35p ●sch,
2.	55.8	54.7	54.5	15.1	21.0	15.9	11.2	21.0	9.8	9.6	10.1	76	52	75	SW 4	WNW 4	W 3	8	3	10	—	[7.18p ⊤⁰ SW (ohne ●)]
3.	53.0	51.2	50.0	17.0	22.3	17.6	11.8	22.4	10.5	10.3	11.5	73	52	77	SW 2	SSW 2	S 1	9	7	8	1.5	3p ●sch
4.	50.9	52.5	52.6	14.9	13.8	14.5	11.2	19.5	9.6	10.0	9.6	76	86	79	SW 1	W 3	SSW 1	2	10	7	6.1	2.1p ◹ SW 1.30p-2.25p●
5.	52.8	52 2	52.2	14.1	19.5	15.1	10.0	19.9	10.0	9.3	9.4	84	55	73	SW 3	SW 2	SW 2	9	3	3	1 7	7a●, 9.25p ●²sch, 9.40p
6.	52.3	51.7	53.3	13.2	16.5	13.2	9.0	17.5	9.7	9.8	**8.7**	87	70	77	SW 3	SW 4	WSW 2	9	3	2	0.7	[◹ WSW 6.45a ●tr, Frühmg ●
7.	56.0	55.8	54.4	12.8	16.4	14.8	8.8	17.8	**8.7**	9.9	10.3	80	71	83	SW 5	WSW 5	SSW 4	10	9	10	2.1	
8.	55.7	57.7	57.6	14.1	17.7	16.8	12.0	19.4	10.2	9.4	10.9	86	62	76	W 4	WNW 4	SW 2	7	9	10	—	
9.	57.2	56.9	55.6	16.8	18.3	17.9	13.7	20.0	12.2	12.6	11.8	85	80	77	SW 2	W 3	SSW 1	10	7	10	0.8	8.30—10.30a ●⁰sch
10	53 5	52.3	53.1	17.7	22.3	16.2	10.5	23.0	11.5	10.7	11.5	76	54	84	SW 2	WSW 4	SW 1	8	8	4	0.8	10a ●tr, 3.15p ●tr, 4.20p
11.	55.3	56.9	58.2	16.0	19 8	14.5	10.6	20.2	10.8	**8.7**	9.6	80	51	79	SW 3	W 4	WSW 1	4	4	1	—	[●tr, 6.15p●, 8-9p ●
12.	58.3	55.0	53.0	14.2	22.8	16.8	**8.4**	22.9	9.1	10.2	11.7	76	49	82	SSW 1	SSW 3	S 3	3	9	10	2.6	6p ●—Ab
13.	52.1	53.1	55.4	16.7	18.3	14.7	13.0	19.3	12.1	9.6	9.5	85	61	76	W 3	W 5	W 4	9	10	2	1.2	5.45a ●sch
14.	56.9	57.0	56.4	14.9	15.8	15.5	9.2	19.0	10.0	11.6	12.5	80	87	**96**	W 4	W 3	NW 1	8	10	10	**11.4**	0.45-2.30p ●, 6.50-9p ●
15.	56.1	54.7	53.1	17.5	23.4	19.8	13.8	23.9	13.4	12.0	14.3	90	56	83	W 3	WSW 3	SE 1	9	8	9	1.0	11.18p ◹, S ●
16	52.6	52.8	53.7	14.2	19.6	15.8	12.3	20.5	9.4	9.6	9.9	78	56	74	W 4	SW 4	WSW 5	3	9	8	—	2.25p ●⁰sch
17.	55.9	57.0	56.6	14.4	18.5	15.6	11.2	19.5	9.3	10.3	10 4	76	64	79	W 5	W 4	W 3	7	10	4	—	
18.	56.6	55.5	54.5	15.6	23.2	18.0	10.1	23.7	11.6	9.9	11.2	88	47	73	E 1	SSE 3	E 4	3	5	0	—	Mg ∞², ⌓²
19.	52.2	52.3	53.1	15.6	15.8	12.0	11.7	17.0	10.5	10.9	9.6	80	82	93	E 2	SW 1	SW 3	7	10	4	7.2	9.15a, 6p ●
20.	52.3	51.9	52.5	14.7	20.1	15.5	8.7	21.7	10.9	9.7	10.9	88	55	83	W 3	WNW 2	SW 1	2	7	5	—	
21.	48.6	**45.3**	46.5	13.3	22.2	16.4	9.8	22.9	9.8	12.4	10.0	87	63	72	SSE 3	S 3	SW 3	9	10	2	10.3	[●²sch, 4.29p ◹ SW ●
22.	48.3	47.9	48.0	15.1	19.8	13.8	12.0	20.4	10.6	9.8	9.8	83	57	84	SSW 3	SSW 4	SSW 2	4	10	3	—	5a ●tr, 7a ●⁰, 4.25p]
23.	47.3	46.4	46.4	14.6	20.5	15.2	10.0	21.8	10.3	10.2	11.2	84	56	87	SE 1	SSW 1	SE 1	0	8	5	0.7	5.30p ◠
24.	49.0	52.2	54.2	13.4	17.9	13.4	11.8	18.2	9.9	9.7	9.6	87	63	85	SW 5	W 6	SW 4	10	7	8	0.9	Mg ⌓², 5.30p ⊤ SW, ●
25.	56.4	55.8	55.0	14.5	21.5	16.4	9.9	21.5	10.0	8.8	9.4	82	47	68	SW 3	SSW 3	S 2	5	6	5	—	7a ●tr, 9a ●sch, 3p ●⁰
26.	52.7	53.0	54.6	18.7	23.5	20.5	12.8	24.4	10.4	11.5	13.4	65	54	74	S 4	SW 5	SSW 2	5	8	6	—	
27.	54.8	53.1	51.4	20.3	30.3	23.3	14.7	**30.5**	12.9	**13.5**	12.6	73	**42**	59	SE 2	SW 4	SE 2	1	2	0	—	Mg ∞
28.	52.8	56.6	57.7	20 3	18.3	16.0	15.0	23.5	12.1	9.8	10.7	68	63	79	SW 3	SSW 3	SSW 3	8	9	2	—	a. Tg. ●tr
29.	59.1	58.4	57.9	16.3	23.1	17.8	11.0	23.5	10.9	9.2	10.4	79	44	68	SSW 2	W 4	SW 1	1	3	2	—	Mg ⌓²
30.	**60.2**	59.7	58.9	15.0	19.7	16.5	9.5	20.9	9.9	9.2	8.9	78	54	64	WSW 2	WNW 1	NW 1	1	7	4	—	9—10p ◹ im S
31.	55.1	53.9	54.0	14.1	22.6	16.9	9.8	23.3	9.1	11.0	10.7	76	54	75	E 1	SSW 1	WSW 1	3	6	3	—	8—9p◹ im N tief am Horiz.
Mittel	54.01	53.81	53.82	15.51	19.95	16.17	11.19	21.23	10.53	10.30	10.65	80.4	61.1	77.9	2.7	3.3	2.1	5.8	7.3	5.0	50.8	Summe.

September 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	51.3	51.7	51.2	16.0	21.0	18.8	12.0	22.7	11.5	12.6	11.7	85	68	72	S 3	SW 5	SW 5	9	10	4	—	7—8a ●0
2.	54.4	55.9	57.2	17.9	23.4	20.0	11.0	24.0	13.4	9.8	12.6	88	45	72	ESE 1	WSW 5	SW 1	0	5	5	—	
3.	54.4	58.3	56.9	18.0	29.2	24.3	15.8	**29.4**	8.7	15.0	**15.4**	57	53	69	SW 5	E 2	SW 1	4	3	9	—	0.30p ●
4.	56.3	55.9	57.2	21.2	23.4	20.0	16.9	24.0	13.7	9.8	12.6	74	45	72	SSW 1	WSW 5	SW 1	1	5	5	—	Mg ∞2
5.	61.3	61.6	61.3	14.1	17.5	14.8	12.9	18.2	10.9	9.9	10.7	92	69	86	ENE 1	SW 1	S 2	10	9	4	—	7a ●0—8a, ∞2
6.	61.2	59.7	58.7	13.4	21.0	15.2	8.4	21.3	10.1	9.2	9.3	89	50	72	S 1	SE 2	SE 3	3	3	2	—	Mg ⌓2
7.	57.1	57.2	58.5	14.2	18.2	13.2	9.2	19.1	9.6	10.0	10.4	80	64	93	S 2	W 4	SW 3	2	10	2	—	4.50p ●tr
8.	62.0	62.6	63.7	11.7	19 2	13.5	7.1	19.4	9.1	7.5	8.4	89	46	73	W 2	W 1	WNW 2	0	3	2	—	Mg ⌓2, 9p ═0
9.	65.8	65.3	65.8	11.6	21.8	16.6	6.0	22.2	8.1	8.4	9.4	80	**43**	67	S 1	E 1	SE 1	2	0	0	—	
10.	66.2	65.1	64.1	11.1	23.0	16.3	9 1	23.2	8.7	9.9	8.9	89	47	64	SE 1	E 2	SE 2	2	0	1	—	Mg ≡
11.	62.8	61.1	60.9	9.5	25.3	16.3	7.7	25.4	8.3	10.3	10.8	94	**43**	78	SE 1	NW 1	SW 1	0	0	0	—	Mg ≡2
12.	62.2	62.3	62.7	14.5	23.0	17.7	10.9	23.1	10.2	13.2	11.5	84	64	76	SW 1	NE 1	NE 1	4	2	0	—	
13.	62.7	60.5	59.6	11.9	24.7	18.5	8.0	25.1	9 9	11.7	12.5	96	51	79	NE 1	E 3	E 3	8	0	0	—	Mg ≡2, ⌓2
14.	57.3	56.0	55.4	13.4	26.4	21.3	9.0	27.0	10 3	12.7	12.4	90	51	70	E 1	ESE 3	SSW 3	0	0	3	—	Mg ∞
15.	57.5	59.3	61.3	19.2	16.3	14.6	16.6	20.2	13.1	11.2	10.6	79	81	86	WSW 4	W 5	W 4	9	9	7	**14.5**	8.45a ●0, 9.45a ●2, 10.25a [⊤ SW]
16.	62.3	62.2	62.0	12.2	16.2	12.7	8.1	16.7	8.9	10.3	9.8	86	75	90	SW 3	SW 3	SW 4	8	8	8	—	
17.	59.7	58.5	57.6	13.3	17.2	14.8	10.6	17.4	9.0	9.3	9.7	80	63	77	SW 5	SW 5	SW 5	10	9	8	—	
18.	55.8	55.9	56.0	15.0	17.6	15.8	13.0	18.0	10.1	11.4	11.4	80	76	85	SW 5	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
19.	57.3	58.6	58.9	16.0	19.6	17.9	13.8	19.8	11.5	13.6	13.9	85	81	91	SW 3	SW 4	SW 1	8	10	8	0.7	0.15p ●tr, 4.15p ●0
20.	57.5	55.4	54.0	17.3	23.7	18.2	15.9	23.9	13.6	13.5	12.8	93	62	82	S 1	SE 2	SE 3	9	9	5	—	
21.	50.6	**50.2**	51.5	14.7	19.3	13.2	13.2	19.9	11.6	12.6	10.2	93	75	91	SE 1	NW 1	NW 3	7	9	10	4.6	Mg ≡, 9.45a ●0, 11.45a [●2, 7p ●0]
22.	51.9	52.0	52.5	11.0	15.3	12.1	9.0	16.3	8.8	8 1	9.1	90	62	88	SW 3	W 3	N 2	9	8	5	1.6	
23.	56.1	59.7	63.2	10.1	14.0	10.5	8.9	14.8	8.6	8.4	8.0	94	70	85	NW 1	E 3	NE 2	10	9	0	0.1	Mg ●, 1.30p ●tr
24.	**66.7**	66 6	66.3	4.8	16.1	10.5	**2.8**	16.5	**6.4**	7.6	6.8	**100**	56	72	NW 1	SW 1	SE 2	10	2	0	—	Mg ≡2
25.	66.0	65.5	64.7	5.8	18.6	11.8	3.0	19.0	**6.4**	8.2	8.7	93	51	85	SE 1	WSW 3	SW 2	0	1	0	—	Mg ≡, ⌓2
26.	63.0	60.1	55.9	7.9	20.0	14.2	6.1	20.0	7 2	8.1	7.9	90	47	65	ESE 3	SSW 4	S 4	0	4	0	4.0	Mg ≡
27.	52.6	52.9	56.0	12.8	15.5	10.1	10.0	15.5	10.4	9.6	8.5	95	74	92	WSW 3	W 4	W 4	10	6	0	1.3	3a—10a ●, Nm ●sch
28.	59.7	60.8	61.5	10.6	15.1	13.1	7.8	16.2	8.3	9.7	9.7	89	75	86	WSW 4	W 4	SW 3	9	7	10	—	
29.	61.6	60.3	59.1	12.6	22.0	15.8	10.5	22.4	9.2	10.9	11.2	86	56	84	SW 2	WSW 1	SE 2	0	0	0	—	
30.	57.5	57.0	57.9	12.4	22.8	15.5	9.7	23.4	9.1	12.4	11.3	86	60	86	SSW 2	WSW 3	Still	2	6	0	—	
Mittel	59.03	58.94	59.05	13.14	20.21	15.58	10.10	20.80	9.82	10.50	10.53	86.9	60.1	79.6	2.1	2.9	2.4	5.2	5.2	3.6	26.8	Summe.

October 1891.

1.	56.6	54.3	53.2	11.2	23 6	17.6	9.0	**24.4**	9.7	**13 0**	12.1	98	60	81	SE 2	ESE 2	SE 2	0	1	0	—	Mg ═0 ⌓, a. g. Tg. Hz, ∞
2.	51.5	52.5	55.6	12.7	17.9	12.3	10.5	22.0	10.0	11.8	10.0	93	77	95	Still	WNW 3	NW 2	4	10	10	3.0	Mg ∞, ⌓2, 2p ●tr, 5p ● [9p, 11.30p ●0]
3.	60.9	62.4	64 0	10.7	15.7	10.7	8.8	16.5	8.6	8.3	8.0	91	63	84	W 2	NW 1	Still	10	3	0	—	4a ●
4.	65.4	64.6	64.1	4.7	17.0	11.6	2.5	17.3	6.3	8.1	7.7	98	56	76	WSW 1	E 1	ENE 2	7	4	0	—	Mg ⌊, ≡
5.	61.8	59.2	57.6	6.7	17.5	11.2	2.3	17.5	7.1	8.0	8.4	98	**54**	85	E 1	NE 2	E 2	0	3	0	—	Mg ⌓2
6.	56.2	55.0	55.1	7.6	19.4	13.6	5.2	19.4	7.6	9.3	9.5	98	55	82	ENE 2	ENE 1	ESE 2	10	0	0	—	Mg ≡
7.	54.7	53.4	54.4	10.7	21.2	16.8	8.7	22.5	8.3	11.8	9.4	87	64	66	SE 3	ESE 2	SW 2	6	7	2	0.2	
8.	56.5	56.1	57.6	12.4	13.1	11.1	11.0	14.0	10.2	10.3	9.5	95	93	96	WNW 1	NE 1	NW 3	10	10	10	5.5	6.15a ●, 8a ●
9.	58.4	58.1	58.8	6.4	17.2	11.8	5.8	17.7	7.0	9.5	8.8	98	65	86	SE 1	SSW 1	SSE 2	0	1	0	—	Frühmg ≡2, 8.30a ≡2-12m
10.	59.8	58.3	57.0	6.8	19.4	13.1	5.4	19.4	7.0	9.3	9.4	94	55	85	SE 2	ESE 3	SE 2	2	1	2	—	Mg ≡0
11.	54.4	52.8	51.6	9.6	19.3	14.2	8.2	20.3	8.4	11.1	10.3	95	66	86	SE 4	SE 3	SE 2	9	8	4	—	
12.	48.1	46.0	45.8	10.4	18.8	13.6	9.2	18.8	8.4	10.2	9.6	91	63	83	SE 2	SE 1	ESE 3	2	5	3	—	
13.	47.2	49.7	51.5	11.6	12 3	11.0	6.6	13.0	9.8	9.5	9.3	97	90	95	WNW 2	NW 2	S 1	10	10	7	1.2	11.40a ●sch, Nm regnerisch
14.	50.1	53.0	56.6	10.7	20.0	14.6	8.1	20.0	8.1	11.1	10.5	85	64	85	SE 4	SSW 5	SW 2	4	8	8	—	
15.	58.0	54.8	54.3	10.7	14.2	14.1	9.8	15.0	8.7	11.4	11.2	92	95	94	SE 2	SE 3	SSW 2	10	10	0	**8.0**	Vm ●2, 2p ●tr
16.	59.0	55.4	52.6	8.9	17.8	13.7	7.5	18.0	8.0	10.8	9.9	95	71	86	SE 2	SE 2	SE 2	0	10	8	—	Mg ≡0, ⌓2
17.	54.1	55.3	57.9	13.2	14.3	10.1	10.0	14.4	10.2	8.7	7.9	91	72	86	SW 1	SW 2	SSW 2	10	10	8	0.1	8.45a ●0
18.	60.0	59.5	59.2	6.7	13.9	9.2	5.5	14.4	6.6	6.8	7.5	90	58	88	S 1	SW 5	SW 1	0	8	4	—	
19.	57.2	53.2	49.6	5.3	14.3	11.3	3.8	14.5	5.9	7.2	7.7	89	59	77	SW 2	S 4	S 3	10	8	10	—	8p ●0
20.	49.5	50.4	49.7	12.8	12.8	11.7	10.7	13.8	10.0	9.6	9.6	91	88	95	WSW 2	SSW 1	WNW 1	10	10	5	1.8	7.20a ●0
21.	45.6	44.8	**44.3**	11.6	17.8	14.5	10.2	18.4	9.4	11.6	11.1	94	76	91	ESE 1	S 1	S 1	10	10	10	1.4	Frühmg ●
22	47.3	48.5	49.4	12.4	16.8	12.7	11.5	17.0	9.8	8.8	8.5	93	63	78	SW 3	SSW 4	S 3	9	3	3	—	N ●
23.	49.8	48.7	49.4	9.2	18.5	13.7	8.5	18.8	8.1	9.3	8.9	93	59	77	SSE 3	S 4	S 2	4	3	2	—	
24.	53.2	52.7	52.5	8.1	16.7	12.9	7.2	16.8	7.7	9.9	9.8	96	69	89	NE 1	ESE 1	SE 3	0	2	3	—	Mg ⌓2
25.	51.7	50.9	52.2	6.9	16.7	10.2	6.2	16.7	7.1	9.9	8.7	96	69	94	SE 1	ESE 1	NE 3	8	0	0	—	Mg u. Ab ⌓2
26.	52.3	51.6	52.0	10.9	11.1	10.8	8.8	11.2	9.5	9.2	8.9	98	94	93	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.7	
27	56.2	58.2	61.7	8.0	10.1	7.3	7.3	10.5	7.3	6.5	6.1	92	71	80	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	—	Frühmg ●0
28.	64.3	63.5	63.8	— 0.1	7.3	1.3	— 0.8	7.7	4.3	4.6	4.6	94	61	91	NNE 1	NE 1	N 2	0	2	0	1.0	Mg ⌊2
29.	64.2	64.5	67.2	2.0	5.3	1.6	— 2.2	6.8	5.2	4.6	4.4	96	69	85	NW 3	NE 2	N 2	9	10	0	—	6.30a ●tr, 7.15a Eis●
30.	71.2	71.8	**73.0**	— 0 6	5.0	0.7	— 2.3	5.3	4.1	4.5	4.4	94	69	90	NW 2	NE 2	N 2	1	9	3	—	Mg ⌊, 7a △körner
31.	72.7	70.8	68.7	— 2.5	3.6	2.3	— **4.0**	4.8	**3.6**	4.3	5.0	94	73	93	W 1	WNW 2	NW 2	6	10	10	0.1	Mg ⌊2
Mittel	56.38	55.81	56.14	8.25	15.12	11.01	6.42	15.71	7.81	9.00	8.60	93.7	69.1	86.2	1.9	2.3	2.0	5.8	6.3	4.3	23.0	Summe.

November 1891.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	66.7	66.7	69.8	4.6	8.1	6.3	1.8	9.7	5.9	7.6	6.8	94	94	96	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	0	—	Mg ≡⁰, Mt ●⁰
2.	**73.0**	72.0	71.6	0.7	8.3	3.1	—0.3	8.5	4.7	5.6	5.2	98	69	91	NE 1	NE 3	E 2	0	2	0	—	Mg ⌙²
3.	69.4	66.3	65.2	— 1.8	5.8	1.3	—4.3	5.9	3.9	4.5	4.0	98	66	80	ENE 1	NE 2	E 2	7	0	0	—	Mg ⌙²
4.	62.3	62.1	64.7	— 4.1	3.8	4.8	**—5.0**	5.3	**3.1**	4.7	6.0	94	78	94	N 1	NNW 2	NE 3	1	10	10	0.2	Mg ⌙², 3.50p ●sch
5.	71 0	71.7	70.7	— 1.4	3.1	0.3	—2.5	3.5	3.7	4.4	4.0	90	76	85	N 2	WSW 1	SW 2	0	1	0	—	
6.	68.0	67.5	68.0	— 1.2	2.0	2.1	—4.0	2.5	3.9	4.7	4.9	92	89	91	WSW 2	W 1	NW 1	8	10	10	0.3	Mg ⌙, 7.45a ✳fl, 9.20a
7	69.1	68.2	68.5	1.3	1.9	0.8	0.7	2.4	4.8	4 6	4.4	96	88	90	SE 1	E 2	E 2	10	10	10	—	[✳fl—10a, 0.30p ✳]
8.	64.0	60.9	58.1	— 1.8	4.4	0.4	—2.2	4.4	3.6	3.9	3.8	90	62	80	NNE 2	SE 2	E 1	0	0	5	—	
9.	55.1	54.3	53.1	— 2.0	4.2	0.8	—2.8	4 2	3.3	3.6	3.6	84	**58**	73	SSW 2	S 3	SE 2	4	2	3	—	Mg ⌙
10.	49.5	49 6	51.9	4.8	7.3	5.7	—0.2	7.8	5.0	6.3	5.8	78	83	85	S 3	SSW 3	SSW 3	9	10	2	—	Frühmgs Sprüh●, Mt ●tr
11.	49.4	44.9	**43.1**	0.5	5.3	6.0	—1.0	6.0	4.5	5.7	5.7	94	86	82	SE 2	SE 3	SE 3	4	10	10	2.3	Mg ⌙, Mt u. Nm ●
12.	49.2	52.3	53.6	7.0	10.1	4.0	6.2	10.1	6.8	6.6	5.7	91	72	93	SSE 1	WSW 2	SE 1	10	3	0	—	Mg ≡
13.	50.9	46.4	44.1	0.4	5.4	4.9	—1.0	5.4	4.5	5.8	5.9	96	86	92	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.4	Mg ⌙, 3p ●tr, 4p ●
14.	44.0	44.0	44.5	4.8	6.4	5.9	3.3	6.5	6.2	6.9	6.9	97	96	99	SE 1	Still	N 1	8	10	10	3.9	1.45p ●—Ab, ≡⁰ a. g. Tg.
15	46.4	45.7	46 1	2.1	7.6	5.1	1.4	8.0	5.2	6.7	6.3	98	86	95	SW 1	SSW 2	SE 2	3	9	9	—	1.20p ●tr
16.	46.9	47.0	47.9	5 7	9.8	7.6	5.0	9.8	6.1	7.5	6.8	90	83	88	SE 2	S 2	S 2	10	10	7	1.8	Mg ≡⁰, 9a ●⁰
17.	51.0	51.9	52.6	5.1	8.7	7.1	4.5	8.7	6.3	7.1	6.9	95	86	91	SW 1	SW 2	WSW 2	8	7	9	5.0	N ● (12mn—2a)
18.	55.3	61.2	63.0	5.9	5.1	5.3	4.4	7.0	6.3	6.2	6.5	91	94	97	WNW 5	WNW 1	SSE 1	9	10	10	0.6	N ●, Ab ≡¹
19.	61.0	60.1	59.6	5.7	11.3	10.3	4.3	11.8	6.7	9.5	8.6	**99**	96	93	SE 2	S 1	SW 3	10	7	6	0.8	Frühmg u. Vm ≡ u. ●⁰
20.	56.4	55.0	53.3	10.5	11.5	8.9	8.8	**12 0**	8.4	**9.0**	7.9	90	89	93	SW 2	W 3	W 2	8	10	10	—	
21.	50.3	48.9	49.6	6.7	8.7	5.3	6,2	9 0	6.8	6.8	6.3	93	81	96	WSW 2	WNW 3	W 2	10	8	0	—	
22.	51.8	52.5	53.4	4.2	5.0	4.7	2.7	5.0	6.1	6.3	6.2	98	97	97	WNW 1	WNW 1	WSW 1	10	10	10	—	g. Tg. ≡
23.	53.2	53.4	55.3	3.8	4.4	2.8	3.3	5.0	5.6	5.9	5.3	93	96	94	ESE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.9	11.15a ●tr, Mt u. Nm ●
24.	57.6	57.0	56.8	— 0.8	— 1.1	— 0.7	—1.3	— 0.5	4.2	4.2	4.0	98	98	92	N 1	NW 1	SE 1	10	10	10	—	Vm ≡
25	53.8	52.9	53.7	0.8	2.0	2.2	—0.7	2,2	4.5	4.8	5.2	92	91	96	ESE 2	SE 1	ESE 1	10	10	10	0.1	7a-7.45a ✳, 2p●tr, Mg≡⁰
26.	52.7	50.3	50.5	1.9	3.1	2.3	1.4	3.2	5.1	5.3	5.3	96	93	98	E 1	NE 1	NW 1	10	10	10	**5.7**	≡, Nm u. Ab ●²
27.	51.5	50.2	50.5	0.7	4.7	2.2	—0,9	4.8	4.6	5.2	5.0	94	81	93	S 1	S 2	SSW 2	6	3	10	2.2	Mg ⌙⁰, Nm u. Ab ●
28.	56.7	57.1	57.7	1.3	5.3	2.6	0.8	5.5	4.8	5.3	4.9	94	80	89	W 1	WNW 2	WSW 1	8	8	9	—	
29.	57.3	55.4	54.6	— 1.7	2.5	— 0.5	—2.0	2.5	3.9	4.6	4.1	96	82	92	S 1	SE 1	S 1	10	0	0	—	Mg ⌙
30.	55.0	55.4	55 6	— 2.7	2.5	1.2	—3.0	2.7	3.5	4.9	4.6	94	89	92	SW 1	SE 1	S 2	0	9	0	0.8	Mg ⌙², ∞
Mittel	56.62	56.03	56.24	2.03	5.57	3.76	0.75	5.96	5.07	5.81	5.55	93.4	84.2	90.9	1.6	1.8	1.8	7.1	7.3	6.3	24.2	Summe.

December 1891.

1.	57.9	58.4	59.3	2.3	3.9	3.3	0.5	3.9	5.1	5.7	5.5	94	95	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	N ●, Mg u. Ab ≡
2.	56.4	53.4	52.5	— 0.1	4.4	2.4	—1.0	4.5	4.5	5.2	4.8	**98**	84	87	SSE 2	SE 2	SE 3	10	7	0	—	Mg ≡
3.	56.9	58.7	59.0	3.4	8.8	6.2	0.2	8.8	5.4	6.8	6.2	93	81	88	SSW 2	S 1	S 3	10	1	5	—	
4.	58 7	60.0	61.1	8.2	12.1	11.0	6,0	12.1	7.0	8.8	8.8	87	85	90	SSW 3	S 2	SW 4	9	10	10	0.1	6.45p ●
5.	64 5	62.5	61.8	6.1	13.3	10.5	5.5	**13 5**	6.6	**9.7**	8.6	95	86	92	SSW 2	SW 4	SSW 3	1	8	0	—	N ●, Mg ≡² (Boden)
6.	56.9	55.5	60.4	10.8	12.9	6.3	6.3	13.0	8.6	8.6	6.2	90	78	87	SSW 4	SW 5	W 3	7	10	0	5.5	12m ●tr, 2p ●²sch
7.	60.0	54.8	46.3	2.3	5.6	6.5	—0.3	6 5	5.1	5.9	6.5	94	86	90	S 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	3.2	9p ●
8.	43.2	51.1	57.2	6.7	5.4	5.3	5.3	7.0	6.7	5.3	5.6	91	78	85	WNW 6	WNW 6	WNW 5	9	10	0	—	N ●
9.	54.7	51.2	48.5	2.5	5.5	4.4	0.8	6.0	5.2	5.7	5.0	94	85	80	SSW 3	SSE 2	SSE 2	9	10	10	0.1	Mg ⌙⁰
10.	45.2	42.0	39.3	6.3	9.3	11.0	3.0	11.0	6.0	6.8	7.2	84	78	74	SSW 5	SSW 6	SSW 6	10	10	9	2.8	7a ●⁰, 11.50p ●
11.	40.5	45.0	47.8	7.3	6.5	2.6	2.0	7.5	5.9	4.9	5 0	78	68	91	SW 8	SW 9	W 6	9	1	9	1.3	N ●, 8a, 3.30p, 7p ●boen
12.	55.0	58.5	60.1	1.8	4.7	1.3	1.2	4.8	4.7	4.9	4.5	90	76	89	WNW 5	W 6	SW 3	7	1	0	0.7	Nu. Vm ●sch [8p ● u. ✳]
13.	49.4	45.4	**38.0**	2.3	6.7	7.4	0.0	7.8	4 9	6.2	7.2	89	84	94	SSE 4	S 4	SSW 4	10	10	10	2.9	Früh ● u. ✳
14.	38.3	44.2	49.5	7.2	5.5	3.5	2.5	7.4	6.6	5.2	5.0	87	77	85	W 4	WNW 4	W 4	10	7	6	0.1	N ●boen, 11.20a, 3.15p
15	52.2	55.5	56.7	3.7	5.2	3.5	2.0	5.2	4.9	5 6	5.3	82	84	90	WNW 5	NW 4	W 3	6	0	7	5.6	6.30a, 9a ●sch [●sch]
16.	45.2	44.7	48.0	2.9	7.0	1.9	0.5	7.5	5.4	6.4	5.0	96	85	95	SSE 3	W 7	N 4	10	10	10	9.3	Nm regnerisch, Nach 8p ✳
17.	61.5	65.1	67.8	— 0.5	— 0.8	— 2.6	—3.0	1.5	3.5	3.2	3.3	79	73	87	N 3	N 4	NW 3	9	8	0	—	N ✳, Vm u. Nm ✳fl
18.	69.9	71.3	73.4	— 4.3	— 0.8	— 4.3	—4.8	— 0.7	2 8	3.0	2.8	84	70	84	NW 3	N 3	NW 2	0	4	0	—	Mg ⌙
19.	75.6	75.8	76.0	— 3.2	— 3.0	— 3.6	—5.7	— 2.5	2.8	**2.3**	2.5	78	**63**	71	NW 2	N 1	N 1	10	10	10	—	8a ✳fl
20.	**76.5**	76.4	**76.5**	— 4 3	— 1.7	— 2.8	—5.8	— 1.7	2.9	3.0	3.1	89	74	83	N 1	N 1	NE 1	10	10	0	—	
21.	76.0	75.2	74.7	— 6.8	— 5.1	— 6.3	**—8.8**	— 4.4	2.6	3.0	2.7	97	**98**	**98**	NE 1	Still	S 1	10	7	4	—	Mg ≡², V, Nm u. Ab ≡
22.	74.0	73.0	73.5	— 6.0	— 1.6	— 1.3	—7.3	— 0.5	2.6	3.3	3.6	93	82	86	SW 1	SW 1	W 1	9	10	10	—	Mg V, ⌙
23.	71.7	69.8	69.3	— 2.5	1.2	— 3.3	—3.3	1.2	3.3	3.4	3.1	87	67	87	Still	SE 1	SE 2	0	0	0	—	Mg Boden≡, ⌙
24.	66.5	64.7	63.0	— 0.4	— 0.1	— 3.2	—4.2	0.2	4.1	3.9	3.4	92	85	94	sE 1	ESE 3	SE 2	10	10	0	—	Mg ≡⁰
25.	61.5	61.8	62.1	— 3.8	— 0.2	0.4	—5.2	0.5	3.3	4.2	3.7	95	92	78	SW 1	ESE 1	SSW 1	10	2	10	—	Mg ⌙, ≡
26.	62.1	62.3	61.9	2.8	5.5	2.8	0.0	5.7	4.8	5.7	4.9	86	85	88	SSW 2	Still	S 1	10	8	6	—	
27.	59.1	58.0	58.2	1.7	3.6	2.9	1.2	3.7	4.9	5.0	4.9	94	85	86	SE 2	SE 3	S 2	5	9	10	0.9	Nm ●⁰
28.	59.0	59.3	59.5	2.7	3.6	0.1	1.4	3.9	5.3	5.3	4.4	94	90	96	SW 1	SW 1	S 2	10	9	0	—	Mg ●
29.	57.0	52.6	48.7	1.0	2.5	2.8	—0.6	2.8	4.6	4.9	5.3	92	89	94	S 2	S 3	S 3	0	10	10	5.2	Mg ⌙, 3—7p ●
30.	48.8	50.4	49.0	2.8	6.0	1.8	1.8	6.0	5.3	5.8	4.7	94	84	90	W 3	SW 2	SSW 2	0	7	10	4.3	N ●² ⩫
31.	41.8	39.4	40.4	8.1	10.6	6.4	1.8	11.0	7.7	8.2	6.0	96	87	84	SW 4	SW 6	WNW 5	10	10	10	**10.5**	N ●, häufig ●schauer
Mittel	57.94	57.94	58.05	1.97	4.40	2.48	—0.23	4.94	4.94	5.35	4.99	90.1	81.7	87.7	2.8	3.1	2.8	7.7	7.4	5.7	52.5	Summe.

1891. Monats- und Jahres-Resultate. 1891.

Monat.	Luftdruck.					Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
Januar . . .	759.03	74.5	11.	37.5	21.	—4.51	—2.05	—3.81	—3.81	8.9	29.	—19.5	8.	3.07	3.38	3.21	3.22	86.9	79.8	86.3	84.3
Februar . .	768.59	74.6	14.	56.7	12.	—0.82	2.77	0.39	0.28	10.3	26.	—12.8	14.	4.02	4.38	4.13	4.18	91.0	78.2	86.4	85.2
März	750.61	61.0	1.	38.5	11.	2.29	6.07	3.61	3.47	14.3	16.	— 6.2	24.	4.94	5.14	5.30	5.12	90.2	71.6	87.4	83.1
April. . . .	755.52	63.9	21.	45.4	28.	4.43	9.24	6.78	6.21	18.5	28. 30.	— 3.2	3.	5.19	5.26	5.50	5.31	82.5	62.0	74.7	73.1
Mai.	752.60	62.6	12.	43.4	21.	12.93	19.07	15.11	14.11	26.4	10.	1.0	18.	8.03	7.64	8.04	7.90	71.4	46.5	63.1	60.3
Juni	756.46	65.4	18.	48.5	10.	14.08	18.67	16.01	15.05	29.5	26.	3.8	6.	9.92	10.11	10.77	10.27	80.6	63.3	79.1	74.3
Juli	755.08	62.0	20.	46.1	27.	16.95	21.17	17.92	17.61	28.1	19.	10.7	11.	11.85	11.34	12.04	11.74	82.1	61.1	78.6	73.9
August . .	753.88	60.2	30.	45.3	21.	15.51	19.95	16.17	16.04	30.5	27.	8.4	12.	10.53	10.30	10.65	10.49	80.4	61.1	77.9	72.9
September.	759.01	66.7	24.	50.2	21.	13.14	20.21	15.58	15.33	29.4	3.	2.8	24.	9.82	10.50	10.53	10.28	86.9	60.1	79.6	75.5
October . .	756.11	73.0	30.	44.3	21.	8.25	15.12	11.01	10.54	24.4	1.	— 4.0	31.	7.81	9.00	8.60	8.47	93.7	69.1	86.2	83.0
November.	756.29	73.0	2.	43.1	11.	2.03	5.57	3.76	3.34	12.0	20.	— 5.0	4.	5.07	5.81	5.55	5.48	93.4	84.2	90.9	89.5
December .	757.97	76.5	20.	38.0	13.	1.97	4.40	2.48	2.59	13.5	5.	— 8.8	21.	4.94	5.35	4.99	5.09	90.1	81.7	87.7	86.5
Jahr	756.76	76.5	20.XII.	37.5	21. I.	7.19	11.68	8.75	8.40	30.5	27.VIII	—19.5	8. I.	7.10	7.35	7.44	7.30	85.8	68.2	81.5	78.5

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe	Maximum.	Datum.	● ✳ △ ▲	✳	▲	⊼	heiter.	trübe.	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar . . .	7.3	7.1	7.3	7.2	25.1	4.8	23.	21	15	—	—	4	16	1	6	9	4	11	11	15	18	15	4
Februar . .	7.1	6.6	4.5	6.1	13.3	11.2	13.	9	3	—	—	6	10	—	2	3	10	14	10	8	24	13	—
März	8.2	8.2	6.2	7.5	32.8	5.3	30.	28	14	1	—	1	14	1	3	14	1	8	6	16	28	16	1
April. . . .	7.2	7.7	7.3	7.4	44.5	13.5	8.	21	4	—	—	6	19	—	9	28	12	7	2	6	14	10	2
Mai.	4.4	6.1	5.5	5.3	45.8	11.2	22.	18	—	—	4	3	6	—	5	16	14	12	8	15	12	10	1
Juni	5.8	7.9	6.9	6.8	101.1	15.4	19.	20	—	1	7	3	12	—	4	26	16	6	4	5	18	9	2
Juli	6.3	7.5	6.0	6.6	78.9	25.5	14.	21	—	1	8	1	7	1	2	3	4	9	12	19	24	18	2
August . .	5.8	7.3	5.0	6.0	50.8	11.4	14.	19	—	—	5	1	6	—	—	—	4	6	15	37	25	6	—
September.	5.2	5.2	3.6	4.7	26.8	14.5	15.	10	—	—	1	8	6	—	1	5	8	14	9	33	14	5	1
October . .	5.8	6.3	4.3	5.5	23.0	8.0	15.	12	—	—	—	6	9	—	4	15	8	24	13	12	5	10	2
November .	7.1	7.3	6.3	6.9	24.2	5.7	26.	16	2	—	—	3	13	—	5	8	8	20	14	12	12	10	1
December .	7.7	7.4	5.7	6.9	52.5	10.5	31.	19	5	—	—	2	10	1	8	2	1	13	22	23	12	9	3
Jahr	6.5	7.0	5.7	6.4	518.8	25.5	14.VII.	214	43	3	25	44	128	4	49	129	90	144	126	201	206	131	19

Fünftägige Wärmemittel.

Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.
	C°		C°		C°
Januar		Mai		September	
1.— 5.	—8.16	1.— 5.	14.30	3.—7.	17.68
6.—10.	—9.75	6.—10.	14.84	8.—12.	15.31
11.—15.	—2.08	11.—15.	14.57	13.—17.	16.02
16.—20.	—7.25	16.—20.	9.61	18.—22.	15.78
21.—25.	—0.23	21.—25.	15.66	23.—27.	11.02
26.—30.	3.15	26.—30.	15.01	28.—Oct. 2.	14.53
Februar		Juni		October	
31.—Feb. 4.	3 08	31.—Juni 4.	15.55	3.— 7.	11.72
5.— 9.	—0.82	5.— 9.	12.60	8.—12.	12.04
10.—14.	—2.25	10.—14.	11.03	13.—17.	12.50
15.—19.	1.86	15 —19.	11.40	18.—22.	11.54
20.—24.	—1.22	20.—24.	17.68	23.—27.	10.60
25.—März 1.	2.68	25.—29.	20.98	28.—Nov. 1.	2.28
März		Juli		November	
2.— 6.	6.27	30.—Juli 4.	18.56	2.— 6.	1.08
7.—11.	5.53	5.— 9.	17.36	7.—11.	2.14
12.—16.	4.31	10.—14.	15.33	12.—16.	5.27
17.—21.	2.09	15 —19.	18.80	17.—21.	7.41
22.—26.	0.69	20.—24.	18.30	22.—26.	2.21
27.—31.	1.60	25.—29.	16.55	27.—Dec. 1.	1.35
April		August		December	
1.— 5.	2.44	30.—Aug. 3.	16.57	2.— 6.	7.12
6.—10.	6.14	4.— 8.	14.43	7.—11.	5.65
11.—15.	3.75	9.—13.	16.15	12.—16.	3.92
16.—20.	5.63	14.—18.	16.23	17.—21.	—3.61
21.—25.	7.58	19.—23.	15.11	22.—26.	—1.05
26.—30.	11.72	24.—28.	17.96	27.—31.	3.40
		29.—Sep. 2.	17.27		

Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	—13.1	2.9	5.2	—0.5	18.4	17.0	22.6	15.7	18.0	15.9	5.9	3.0
2.	—12.2	2.6	9.5	0.8	16.4	15.3	20.5	15.8	19.7	13.4	3.0	1.7
3.	—10.3	3.6	4.1	3.1	13.4	13.6	19.2	17.2	22.5	11.5	0.8	5.5
4.	— 2.3	2.8	2.8	4.2	13.0	14.4	17.7	15.0	21.1	9.6	0.9	10.0
5.	— 2.9	—0.8	7.0	4.6	10.2	9.7	17.9	14.8	15.0	10.4	0.1	9.1
6.	— 4.0	0.1	7.9	6.1	12.6	12.2	19.1	13.2	15.4	12.1	0.7	9.3
7.	— 8.4	0.4	5.4	6.6	12.8	13.7	17.6	13.6	14.4	15.0	1.2	4.6
8.	—15.9	—1.5	5.5	6.2	11.7	12.8	16.8	15.6	13.7	12.0	0.2	5.9
9.	—10.6	—2.3	4.5	6.2	17.3	14.6	15.3	17.1	15.4	10.4	0.2	3.8
10.	— 9.8	—3.0	6.4	5.6	19.8	12.1	14.1	16.8	15.2	11.5	5.6	8.8
11.	— 6.6	—0.8	5.7	3.9	18.8	10.8	13.6	15.3	15.0	13.1	3.6	5.2
12.	0.6	2.0	3.4	2.8	15.1	10.6	16.5	15.6	17.2	13.1	6.3	2.1
13.	0.6	—3.6	3.7	2.8	15.0	9.6	17.4	15.9	16.8	11.5	3.1	5.2
14.	0.9	—5.9	4.4	4.2	12.5	12.1	15.0	14.6	18.9	13.9	5.5	5.4
15.	— 5.8	1.9	3.3	5.1	11.5	11.3	16.7	18.8	16.8	12.7	4.3	3.9
16.	—11.4	2.5	6.7	6.6	8.6	10.2	18.3	15.7	13.1	12.4	7.2	3.2
17.	—10.6	2.6	4.6	5.2	6.2	12.2	18.8	15.2	14.6	12.1	6.5	—1.4
18.	— 5.2	1.7	3.9	3.9	8.3	11.4	20.7	16.8	15.8	8.9	5.5	—3.7
19.	— 3.9	0.5	1.4	5.0	13.0	11.9	19.5	14.1	17.4	9.3	8.6	—3.3
20.	— 5.1	—0.5	0.2	7.4	11.9	14.8	18.0	15.2	18.7	12.3	10.0	—3.2
21.	— 1.3	0.2	0.3	8.2	18.5	16.7	18.9	15.6	14.8	13.8	6.4	—6.3
22.	— 3.5	—1.0	—2.1	6.5	15.4	16.4	19.4	15.3	12.2	13.3	4.5	—3.3
23.	— 2.9	—1.8	—1.0	7.8	13.7	20.1	18.5	15.4	10.9	12.6	3.5	—2.2
24.	3.8	—3.0	—1.4	8.3	14.3	20.4	16.8	14.2	9.1	11.5	—0.8	—1.5
25.	2.8	1.0	2.9	7.2	16.4	22.9	16.6	15.6	10.4	9.9	1.6	—1.4
26.	2.9	3.3	5.0	9.7	12.8	22.4	15.6	19.1	12.5	10.9	2.3	3.2
27.	1.8	2.0	2.2	10.8	13.8	19.8	17.7	22.2	12.1	8.1	2.0	2.5
28.	4.5	1.9	1.9	13.4	14.2	18.0	16.7	18.7	12.4	1.7	2.5	1.8
29.	4.2		2.4	10.2	16.1	21.8	16.1	17.2	15.5	2.4	—0.5	2.0
30.	2.4		1.2	14.5	18.2	22.8	16.8	15.5	15.4	0.9	—0.2	2.9
31.	3.5		0.3		17.6		17.4	16.0		0.5		7.8
Mittel	—3.81	0.28	3.47	6.21	14.11	15.05	17.61	16.04	15.33	10.54	3.34	2.59

II.

Stündliche Aufzeichnungen

der

autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

1891.

A.

Luftdruck.

Dazu:

Tafel aussergewöhnlicher Baro- und Thermographen-Curven.

Januar — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	768.9	768.8	768.5	768.1	768.0	767.9	767.7	767.9	768.0	768.1	768.3	767.9	767.2	767.1	767.0	766.8	766.8	766.7	766.7	766.8	766.7	766.5	766.3	766.1	1.
2.	65.8	65.5	65.4	64.7	64.4	64.4	64.4	64.1	63.7	63.9	63.5	63.0	62.5	62.1	62.0	62.0	61.8	61.5	61.8	62.2	62.1	62.8	63.1	63.6	2.
3.	62.7	62.7	63.0	63.1	63.1	63.2	63.5	64.2	64.4	64.4	64.5	64.3	63.9	63.7	63.7	63.6	63.5	63.1	63.0	62.9	62.6	62.1	61.5	61.1	3.
4.	60.2	59.5	59.2	58.3	57.7	57.0	56.5	55.9	55.2	55.0	54.3	53.7	53.0	52.7	52.3	52.1	52.0	51.6	51.3	51.1	50.7	50.5	50.3	50.1	4.
5.	50.2	50.3	50.4	50.3	50.0	50.0	50.0	49.6	49.7	49.7	50.1	49.9	50.1	50.2	50.2	50.4	50.6	50.9	51.2	51.5	51.5	51.7	51.9	52.2	5.
6.	52.4	52.4	53.0	53.2	53.2	53.3	53.6	53.9	54.2	54.4	54.7	54.9	54.9	54.9	55.5	55.8	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.1	6.
7.	56.1	56.3	56.2	56.2	56.1	56.2	56.4	56.6	56.7	56.9	56.8	56.7	56.4	56.2	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.7	56.7	56.9	56.8	7.
8.	56.4	56.4	56.6	56.5	56.4	56.3	56.5	56.7	56.9	57.3	57.2	56.9	56.7	56.8	57.0	57.1	57.5	57.8	58.0	58.0	58.8	58.8	59.1	59.0	8.
9.	59.2	59.5	59.5	60.0	59.9	60.0	60.3	60.8	61.0	61.5	61.8	61.7	61.7	62.0	62.5	63.0	63.4	64.0	64.4	64.7	64.8	65.2	65.4	65.6	9.
10.	65.6	65.7	65.9	66.2	66.3	66.8	67.2	67.8	68.3	69.0	69.2	69.3	69.5	69.9	70.2	70.7	70.8	71.0	71.3	71.8	72.2	72.5	72.3	72.3	10.
11.	72.3	72.6	73.0	73.1	73.3	73.5	74.0	74.5	74.4	74.2	74.5	**74.6**	74.0	73.7	73.4	73.3	73.0	72.8	72.2	72.4	72.3	71.6	71.0	70.4	11.
12.	69.4	68.0	67.7	67.5	66.8	66.0	65.6	65.2	64.9	64.7	64.3	64.0	64.1	64.3	64.5	65.0	65.6	65.9	66.4	67.2	67.7	68.1	68.5	69.0	12.
13.	69.3	69.7	70.0	70.2	70.7	71.0	71.0	71.5	71.6	71.7	71.7	71.5	70.8	70.6	70.5	70.4	70.0	69.6	68.6	68.0	67.0	66.0	65.0	63.5	13.
14.	62.5	61.5	60.0	58.9	58.0	57.6	57.4	57.1	57.0	56.8	56.6	56.4	56.2	55.7	55.0	54.7	54.4	54.0	53.6	53.6	53.1	52.5	52.0	52.0	14.
15.	51.8	51.8	52.2	52.7	53.0	53.5	54.0	54.6	54.9	55.3	55.7	55.6	55.6	55.6	56.1	56.6	57.0	57.1	57.4	57.6	58.0	57.8	57.8	57.8	15.
16.	57.5	57.5	57.5	57.2	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.8	56.5	56.2	55.9	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.1	56.3	56.5	56.6	56.9	57.1	16.
17.	57.3	57.5	57.6	57.9	58.1	59.0	59.9	60.5	60.9	61.2	61.8	62.0	62.4	62.7	62.7	62.8	62.9	62.8	62.7	62.7	62.9	62.8	62.8	62.7	17.
18.	62.3	62.2	61.8	61.5	61.3	61.1	60.7	60.6	60.6	60.6	60.7	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.7	60.9	61.1	60.8	60.6	60.5	18.
19.	60.3	60.2	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	60.0	59.9	59.9	60.0	59.8	59.7	59.9	60.2	60.4	60.6	60.8	61.2	61.5	61.7	61.8	61.9	62.0	19.
20.	61.8	61.6	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	61.3	61.3	61.3	60.9	60.3	59.7	59.1	58.8	58.5	57.6	56.7	55.9	55.0	53.9	53.3	52.3	51.2	20.
21.	50.1	49.0	48.0	46.8	45.5	44.0	42.0	41.8	41.0	40.4	39.6	38.8	38.1	37.5	**37.3**	37.6	38.0	38.4	38.8	39.2	39.5	39.8	40.0	40.3	21.
22.	40.5	40.9	41.1	41.4	41.5	41.8	42.3	42.7	43.4	44.0	44.5	44.7	44.8	44.8	44.8	44.9	45.0	45.2	45.3	45.4	45.2	45.3	45.4	45.7	22.
23.	46.2	46.7	47.0	47.8	48.1	49.0	50.1	51.0	51.9	52.7	53.2	53.8	54.1	54.3	54.5	54.7	54.6	54.5	54.2	54.0	53.2	52.5	51.8	50.8	23.
24.	50.0	49.4	49.0	48.5	48.2	48.2	48.4	49.2	49.6	50.2	50.7	50 8	50.9	51.1	51.1	51.2	51.1	50.9	50.6	50.4	50.0	49.4	48.7	48.0	24.
25.	47.4	46.8	46.7	46.5	46.6	47.0	48.1	48.7	49.4	50.2	50.5	50.7	51.0	51 3	51.7	51.9	52.0	52.1	52.8	53.5	54.6	55.4	56.2	56.6	25.
26.	57.2	58.2	58.7	59.2	59.4	59.7	59.8	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.5	61.8	62.0	62.0	62 0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	26.
27.	62.6	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	62.0	61.8	61.6	61.3	61.1	61.0	60.9	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.2	61.4	61.4	61.3	61.3	27.
28.	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.7	62.0	62.1	62.3	62.7	62.7	62.6	62.4	62.2	62.1	62.2	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.8	28.
29.	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.0	63.2	63.4	63.5	63 3	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.4	63.2	63.1	62.9	62.7	29.
30.	62.6	62.5	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	61.5	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.3	63.8	64.3	30.
31.	64.3	64.8	65.0	65.3	65.3	65.7	65.7	66.0	66.2	66.4	67.0	66.5	66.0	65.5	64.8	64.7	64.5	63.9	63.8	64.0	63.8	63.5	63.5	63.5	31.
Mittel	58.93	58.86	58.81	58.74	58.63	58.66	58.76	58.99	59.08	59.25	59.32	59.15	58.98	58.92	58.94	59.04	59.08	59.06	59.08	59.18	59.19	59.12	59.05	58.96	Mittel

Februar — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

1.	763.7	763.8	764.0	763 9	763.8	763.8	763.6	764.0	763.7	763.8	763.9	763.7	763.5	763.3	763.1	763.2	763.4	763.8	764.0	764.3	764.5	764.9	765.2	765.5	1.
2.	65.8	66.4	67.0	67.4	67.9	68.4	69.0	69.8	70.5	70.8	71.4	71.5	71.4	71.2	71.3	71.5	71.7	71.7	71.8	71.8	71.8	71.8	71.7	71.5	2.
3.	71.0	70.7	70.1	70.0	69.8	69.7	69.2	69.5	69.5	69.3	69.2	68.9	68.4	68 0	68.0	67.8	67.5	67.4	67.4	67.2	66.8	66.6	66.2	65.7	3.
4.	65.2	64.7	64.2	63.9	63.5	64.0	64.9	65.5	66.0	66.8	67.8	67.8	67.9	68.3	68.4	68.6	68.8	69.0	69.3	69.4	69.1	69.2	69.3	69.3	4.
5.	69.2	69.1	68.8	68.7	68.7	68.8	69.0	69.3	69.5	69.6	69.7	69.6	69.4	69.3	69.4	69.5	69.8	70.0	70.2	70.7	70.6	70.7	70.6	70.6	5.
6.	70.6	70.6	70.6	70.7	70.8	70.7	70.7	71.3	71.0	71.3	71.3	71.3	71.2	71.2	71.3	71.1	71.2	71.3	71.5	71.8	72.0	71.9	71.9	72.2	6.
7.	72.3	72.5	72.3	72.3	72.1	72.3	72.6	72.8	73.1	73.2	73.0	72.8	72.5	72.2	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.8	71.4	71.3	71.1	70.7	7.
8.	70.3	69.9	69.5	69.1	69.1	68.9	68.9	69.3	69.2	69.1	68.9	68.5	68.0	67.4	67.3	67.3	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	67.8	67.9	67.9	8.
9.	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	68.6	68.5	68.4	68.4	68.3	67.9	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.6	67.2	67.2	67.2	67.0	9.
10.	66.7	66.4	66.3	66.1	66.0	66.0	66.2	66.4	66.6	66.7	66.7	66.6	66.3	65.8	65.9	65.8	65.8	66.0	66.2	66.5	66.5	66.6	66.3	66.2	10.
11.	65.9	65.7	65.6	65.5	65.2	65.0	65.2	64.8	64.8	64.7	64.5	64.2	63.7	63.1	62.7	62.4	62.1	62.1	62.0	62.0	61.5	61.0	60.4	59.7	11.
12.	59.3	58.9	58.5	57.7	56.9	56.7	**56.3**	56.7	57.0	58.1	59.3	59.8	60.0	60.3	60.8	61.4	62.1	62.6	63.0	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	12.
13.	63.2	63.0	62.8	62.2	61.7	61.3	61.1	60.3	60.1	59.3	58.8	58.5	59.8	61.7	63.4	64.7	65.6	66.6	67.5	68.5	69.4	70.0	70.7	71.1	13.
14.	71.1	71.5	72.5	73.0	73.2	73.6	74.2	74.6	74.8	75.0	**75.2**	75.0	74.4	73.9	73.6	73.2	72.9	72.6	72.4	72.0	71.7	71.3	70.8	70.3	14.
15.	70.0	69.8	69.2	68.5	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.7	68.7	68.7	68.4	68.2	68.0	68.1	68.2	68.4	68.5	68.2	68.7	68.7	68.7	68.8	15.
16.	68.9	69.0	68.7	68.8	68.7	68.9	69.4	69.9	69.9	70.3	70.3	70.4	70.2	69.8	69.6	69.5	69.5	69.8	70.2	70.5	70.6	70.7	70.8	71.1	16.
17.	71.7	71.5	71.8	71.8	71.8	71.8	71.9	72.5	72.8	73.0	72.7	72.5	72.2	72.0	71.7	71.3	71.0	71.3	71.4	71.3	71.4	71.1	70.7	70.6	17.
18.	70.5	70.5	70.8	70.8	71.1	71.5	72.0	72.5	72.7	73.0	73.3	73.5	73.5	73.6	73.5	73.6	73.9	74.0	74.2	74.4	74.4	74.8	74.7	74.5	18.
19.	74.3	74.4	74.3	74.0	73.5	73.4	73.4	73.6	73.5	73.6	73.6	73.6	73.0	72.6	72.3	71.7	71.4	71.3	71.2	71.2	71.0	70.8	70.8	70.5	19.
20.	70.1	70.0	69.8	69.4	69.3	69.1	69.2	69.3	69.3	69.1	69.2	69.1	68.8	68.6	68.3	68.1	68.1	68.3	68.3	68.1	68.3	68.2	68.3	68.3	20.
21.	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.6	69.0	69.1	69.3	69.5	69.7	69.8	69.5	69.5	69.5	69.5	69.6	70.0	70.3	70.6	70.8	70.9	71.1	71.3	21.
22.	71.5	71.5	71.5	71.5	72.0	72.3	72.6	72.8	72.8	73.1	73.2	73.3	73.4	73.4	73.3	73.3	73.6	73.8	74.0	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	22.
23.	74.0	74.2	74.2	74.0	74.0	73.8	73.8	74.1	74.1	74.1	74.0	74 0	73.6	73.5	73.2	73.3	73.3	73.3	73.2	73.2	73.0	73.0	72.8	72.6	23.
24.	72.5	72.2	71.9	71.8	71.9	71.9	72.1	72.2	72.2	72.2	72.3	72.3	72.0	71.7	71.5	71.1	70.8	70.8	70.7	70 7	70.7	70.1	69.8	69.6	24.
25.	68.8	68.8	68.6	68.5	68.4	68.0	67.8	68.0	67.7	67.5	67.1	66.8	66.5	65.9	65.4	64.9	64.8	64.8	64.5	64.6	64.4	64.3	64.2	64.2	25.
26.	63.8	63.7	63.6	63.5	63.2	63.3	63.2	63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.4	63.2	63.0	62.8	63.0	63.2	63.6	63.9	64.0	64.2	64.3	64.4	26.
27.	64.6	64.7	64.6	64.6	64.7	65.0	65.5	65.8	65.8	65.8	66.0	66.0	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	66.0	66.3	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	27.
28.	66.6	66.6	66.4	66.0	65.8	65.8	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.6	65.2	64.7	64.1	63.6	63.5	63.3	63.1	63.1	63.0	62.5	62.4	62.3	28.
Mittel	68.49	68.44	68.35	68.21	68.12	68.17	68.33	68.60	68.65	68.79	68.85	68.77	68.57	68.42	68.35	68.32	68.38	68.52	68.65	68.75	68.74	68.70	68.65	68.58	Mittel

März Luftdruck (in Millimetern). 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	**762.0**	761.8	761.6	761.4	761.1	760.8	760.9	761.0	760.8	760.6	760 3	760.0	759.8	759.5	759.3	759.1	758.8	759.0	759.1	758.9	758.7	758.5	758.5	758.0	1.
2.	57.6	57.1	56.6	56.3	56.2	56.1	55.9	55.9	55.8	55.8	55.7	55 6	55.5	55.3	55.3	55.1	55.3	55.4	55.8	55.9	56.0	55.8	55.6	55.5	2.
3.	55.3	54.8	54.7	54.3	54.3	54.2	54.2	54.7	54.9	54.9	55.0	55.1	55.1	55 0	55.3	55.8	56.2	57.0	57.7	58.0	58.5	58.7	58.7	58.7	3.
4.	58.5	58.3	58.2	58.0	58.1	58.4	58.9	59.4	59.8	60.1	60.5	60.7	60.4	60.2	59.8	59.0	58.1	57.0	56.0	55.2	54.5	53.7	52.9	52.6	4.
5.	52.4	51.9	51.9	52.2	52.4	53.0	53.4	54.0	54.0	53.8	54.0	53.8	53.8	54 0	54.2	54.4	54.9	55.5	56.0	55.8	55.8	55.6	55.5	55.6	5.
6.	55.8	55.8	55.6	55.3	54.9	54.8	54.5	54.2	54.0	53.7	53.7	53.6	53.4	52.8	52.3	51.9	51.6	51.8	51.9	52.0	51.8	51.3	51.0	50.8	6.
7.	50.8	50.5	50.1	50.0	49.9	49.8	49.6	49.8	49.7	49 4	49.3	49.2	49.1	48.8	48.9	48.9	49.0	49.3	49.6	50.0	50.2	50.6	50.8	51.0	7.
8.	51.4	51.3	51.3	51.5	51.5	51.4	50.8	50 7	50.7	50.2	49.5	49.5	49.3	49.0	48.6	48.3	48.5	48 3	48.0	47.7	47.7	47.3	47.0	46.8	8.
9.	46.7	46.4	46.3	46.3	46.4	46.9	47.4	48.1	48.5	48.9	49.5	49.8	49.8	50.3	51 2	51.6	51.8	52.3	52.5	52.4	52.4	52 4	52.2	51.5	9.
10.	51.2	50.0	48.8	47.9	46.8	45.7	45.0	44.4	44 0	43.5	43.3	42.7	42.2	41.4	41.5	41.4	41.5	41.8	42.1	41.9	42.2	42.1	42.0	42.0	10.
11.	42.1	41.6	41.0	40.7	40.2	39 6	39 1	38.7	38.7	38.2	**37.8**	38.2	38.1	38.5	39.2	40.1	40 5	41.1	41.3	41.7	41 8	42.0	42.2	42.3	11.
12.	42.6	43.1	43.2	43.5	44.1	44.7	45.9	47.2	47.9	48.5	49.2	49.7	50.0	50.3	50.6	50.9	51.4	52.0	52.6	53.0	53.4	53.7	54.0	54.2	12.
13.	54.7	54.7	54.7	54.8	55.0	55.1	55.3	55 8	56.1	56.1	56.0	55.7	55.0	54.6	54.5	54.5	54.5	54.3	54.3	54.1	53.6	53.5	53.2	53.1	13.
14.	52.6	52 3	51.8	51.6	51.5	51.3	51.1	51.1	51.0	50.8	50.6	50.2	49.8	49.6	49 3	49.1	48.9	49.0	49.0	49.0	48.7	48.7	48.5	48.4	14.
15.	48.3	48.2	47.9	48.0	48.0	48.0	48.1	48.4	48.8	49.2	49.5	49.8	49.9	50.2	50.4	50.6	50.9	51 2	51.4	51.8	51.8	52.0	52.0	52.1	15.
16.	52.0	51.8	51.7	51.8	51.8	51.9	51.9	52.4	52.3	52.0	51.8	51.5	51.0	50.7	50.5	50 3	50.5	50 6	51.0	51.5	51.2	51.3	51.5	51.7	16.
17.	51.9	51.8	51.6	51.7	51.8	52.0	52.5	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.5	52.3	51.9	51.6	51.6	51.8	52.1	52.2	52.1	52.2	52.2	52.2	17.
18.	52.1	52.0	51.9	51.8	51.8	52.0	52.4	52.7	52.7	52.8	52.6	52.4	52.0	51.4	51.1	50.6	50.0	49.7	49.6	49.2	48.9	48.3	47.8	47.4	18.
19.	46.7	45.9	45 4	44.7	44.2	44.1	43.9	43.9	43.9	43.8	43.8	43.6	43.5	43.5	43.5	43.5	43.8	44.2	44.8	45.5	46.0	46 6	47.2	47.6	19.
20.	48.0	48.4	48.5	48.6	49.0	49.3	49.8	50.3	50.5	50.7	50.8	50.8	50.5	50.2	50.0	49.6	49.4	49.4	49.2	49.0	48.4	48.1	47.7	47.2	20.
21.	46.8	46.5	46.0	45.5	45.2	45.2	45.6	45.6	45.8	45.8	45.8	45.9	45.8	45.8	45.8	45.9	45.8	46.0	46.7	47.3	47.9	48.4	48.6	48.9	21.
22.	49.0	49 3	49.5	50.0	50.4	51.0	51.6	52.2	52.7	53.0	53.3	53.5	53.7	53.8	54.0	54.1	54.6	55.0	55.7	56.0	56.2	56.3	56.4	56.4	22.
23.	56.5	56.6	56 8	57.0	57.3	57.7	58.1	58.3	58.5	58.4	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	58.0	58.3	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	23.
24.	58.6	58.5	58.5	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.6	58.6	58.3	58.2	57.8	57.5	57.0	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	56.0	55.9	55.5	24.
25.	55.3	54.8	54.3	53.9	53.5	53.3	53.2	52.9	52.8	52.5	52.1	51.8	51.5	51.4	51.2	51.2	51.2	51.3	51.3	51.4	51.5	51.4	51.1	50.8	25.
26.	50.6	50.3	50.1	50.0	49.8	49.6	49.5	49.4	49.1	48.6	48.5	48.2	47.8	48.0	48.0	48.0	48.1	48.0	48.2	48.4	48.4	48.7	48.7	48.8	26.
27.	49.0	48.8	48.7	48.7	48.8	48.9	49.4	49.6	49.8	50.1	50.2	50.5	50.4	50.0	49.8	49.5	49.0	48.6	48.5	48.4	48.4	48.4	48.4	48.0	27.
28.	47.6	47.0	46.3	45.6	45.1	44.7	44.8	44.9	44 9	45.1	44.7	44.3	44.0	43.4	43.2	42.6	42.1	42.0	42.0	42.3	42.7	43.4	43.8	44.0	28.
29.	44.2	44.4	44.3	44.1	44 0	43.8	43.9	43.9	44.1	44.1	43.9	43.5	42 9	42.6	42.0	41.8	41.7	41.6	41.8	41.9	41.9	42.2	42.5	42.5	29.
30.	42.6	42.6	42.6	42.5	42.3	42.2	42.1	42.2	42.3	42.3	42.2	42.0	41.9	41.9	42.0	42.2	42.7	42.7	43.0	42.9	43 0	43.2	43.5	44.0	30.
31.	44.8	45.5	46.3	47.1	48.0	48.5	48.9	49.7	50.1	50.8	51.3	51.8	52.3	52.4	52.4	52.5	53.1	53.3	53.7	54.0	54.4	54.4	54.6	54.5	31.
Mittel	50.89	50.71	50.52	50.42	50.38	50.40	50.52	50.74	50.83	50.81	50.78	50.72	50.55	50.40	50.35	50.35	50.33	50.46	50.64	50.73	50.74	50.75	50.73	50.67	Mittel

April Luftdruck (in Millimetern). 1891.

1.	754.3	754.2	754.1	754.2	754.3	754.3	754.2	754.5	754.5	754.4	754 3	754.3	754.3	754.3	754.2	754.2	754 3	754.8	755.2	755.5	755.7	756.0	756.1	756.3	1.
2.	56.3	56.4	56.3	56.3	56.3	56.4	56.2	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	56.4	56.3	56.3	56.3	56.4	56.6	56.7	56.7	56.7	56.6	2.
3.	56.6	56.5	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3	56.1	55.9	55.8	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	56.0	56.2	56.4	56.5	3.
4.	56.6	56.7	56.8	57.0	57.0	57.3	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.5	57.1	56.9	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.0	56.9	56.8	4.
5.	56.5	56.0	55.7	55.4	55.1	54.8	54.5	54.3	54.0	53.8	53.7	53.4	53.3	53.1	53.0	52.9	52.8	53.2	53.5	53 7	53.7	53.8	53.8	53.5	5.
6.	53.4	53.2	53.0	52.9	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.7	52.7	52.6	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.7	53.0	53.4	53.3	53.3	53.3	53.2	6.
7.	52.9	52.5	52.0	52.0	51.7	51.7	51.2	51.0	50.6	50.5	49 8	49.1	48.6	48.0	47.5	47.1	47.1	47.2	47.1	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	7.
8.	46.8	46.8	46.7	46.6	46.8	47.0	47.2	47.7	47.9	48.3	48.5	48.6	49.1	49.4	49.7	49.9	50.3	50.6	51.2	51.5	51.9	52.0	52.3	52.4	8.
9.	52.4	52.7	52.7	52.8	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.2	55.7	55.8	56.1	56.3	56.4	56.8	57.0	57.1	57.5	58.0	57.8	58.0	58.2	58.2	9.
10.	58.2	58.2	58.1	58.1	58.2	58.6	58.8	58.9	58.8	58.7	58.5	58.5	58.5	58 6	58.6	58.6	58.5	58.5	58.8	58.9	59.1	59.0	59.0	59.0	10.
11.	59.0	58.7	58.7	58.6	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	57.8	57.5	57.1	56.9	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.6	56.4	56.2	56.0	55.8	11.
12.	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.2	55.1	54.9	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.1	54.0	54.0	53.8	53.7	53.5	12.
13.	53.3	53.1	53.0	52.8	52.8	52.7	52.7	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	13.
14.	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.9	54.1	54.3	54.5	54 7	54.8	54.7	54.8	54.9	55.0	55.0	55.1	55.2	55.6	56.0	56.1	56.3	56.5	56.8	14.
15.	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2	57.5	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.8	59.0	59.1	59.1	59.3	59.5	15.
16.	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.3	60.5	60.5	60.3	60.1	59.7	59.1	58.9	58.5	58.0	57.8	57.6	57.5	57.4	56.7	56.3	55.8	16.
17.	55.0	54.5	54.1	53.5	52.9	52.5	52.0	51.7	51.6	51.5	51.5	51.7	51.7	51.7	51.3	51.5	51.4	51.3	51.3	51.3	51.4	51.6	51.8	52.1	17.
18.	52.0	52.1	52.3	52 3	52.3	52.4	52.5	52.7	52.8	53.1	53.4	53.6	53.8	54.0	54.1	54.4	54.8	55.3	55.7	56.1	56.3	56.7	57.0	57.0	18.
19.	57.2	57.2	57.4	57.5	57.6	58.0	58.3	58.4	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	60.1	60.0	60.2	60.3	60.4	60.8	61.2	61.5	61.6	61.7	61.9	19.
20.	61.9	62.0	62.2	62.1	62.2	62.6	62.6	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	62.6	62.5	62.3	62.4	62.8	63.5	63.3	63.4	63.5	63.6	20.
21.	63.7	63.7	63.6	63.4	63.4	63.6	63.9	63.9	64.0	**64.1**	64 0	63.8	63.6	63.3	63.0	62.6	62.4	62.1	62.0	62.0	62.0	62.0	62.2	62.1	21.
22.	61.9	61.6	61.2	61.0	60.8	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.4	60.2	60.0	59.7	59.3	58.8	58.7	58.7	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	22.
23.	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.4	58.3	58.0	57.8	57.6	57.3	57.0	56.7	56.6	56.7	56.8	57.3	57.6	57.8	57.8	57.9	23.
24.	57.8	57.7	57.7	57 7	57.5	57.7	57.9	57.6	57.8	57.7	57.5	57.3	57.1	57.0	56.7	56.5	56.5	56.6	56.9	57.3	57.8	58.1	58.5	58.5	24.
25.	58.5	58.2	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.0	57.7	57.1	56.8	56.3	56.2	55.9	55.8	55.9	56.2	56.3	56.2	56.2	56.3	25.
26.	56.1	56.0	55.9	55.8	55.7	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.6	55.3	55.1	54.7	54.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.6	54.7	54.7	54.7	26.
27.	54.7	54.5	54.6	54.6	54.7	54.8	55.0	55.1	54.9	54.8	54.5	54.2	53.9	53.4	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	52.1	52.3	52.2	52.0	52.0	27.
28.	51.7	51.1	50.8	50.5	50.3	50.0	49.4	49.2	48.8	48.5	47.9	47.3	46.7	46.2	46.0	45.8	45.6	45.5	45.4	45.4	**45.2**	**45.2**	45.4	45.8	28.
29.	46.2	46.9	47 6	48.0	48.5	49.0	49.4	50.1	50.8	51.5	51.7	51.9	52.2	52.3	52.5	52.6	52.9	53.0	53.1	53.3	53.3	53.7	53.6	53.5	29.
30.	52.9	52.7	52.4	51.9	51.7	51.6	51.3	51.2	51.1	51.2	51.2	51.3	51.5	51.7	51.9	52.2	52.7	52.9	53.6	53.9	54.5	54.7	54.9	55.3	30.
Mittel	55.68	55.58	55.52	55.46	55.42	55.52	55.55	55.63	55.65	55.69	55.62	55.51	55.42	55.34	55.20	55.14	55.05	55.18	55.35	55.56	55.67	55.72	55.78	55.80	Mittel

Mai — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	755.4	755.6	755.6	755.5	755.4	755.6	755.5	755.4	755.3	754.9	754.5	753.8	753.3	752.3	751.7	751.0	750.6	750.2	750.1	750.2	750.0	750.0	750.1	750.6	1.
2.	51.2	51.8	52.0	52.3	52.5	52.8	53.0	53.0	52.8	52.6	52.4	51.8	51.8	51.4	51.1	50.8	50.9	51.0	51.0	51.4	51.4	51.3	51.5	51.8	2.
3.	52.0	51.8	51.4	51.4	51.6	52.0	52.8	53.0	53.3	54.3	54.8	55.0	55.5	55 6	55.6	55.7	55.9	56.0	56.5	57.2	57.6	57.8	58.0	58.2	3.
4.	58.1	58.0	57.9	57.7	57.5	57.6	57.6	57.5	57.4	57.2	56.9	56.5	56.3	56.1	55.8	55.6	55.6	55.7	56.2	57.0	58.0	58.3	58.7	58.9	4.
5.	9.4	59.6	60.0	60.1	60.6	61.0	61.3	61.5	61.7	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	60.7	60.6	60.4	60.3	60.7	61.2	61 4	61.6	61.6	61.7	5.
6.	61.6	61.6	61.6	61.6	61 6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.1	60.7	60.3	59.7	59.3	58.9	58.5	58.3	58.2	58.3	58.4	58.5	58.7	58.7	58.7	6.
7.	58.3	58.0	57.8	57.6	57.4	57.4	57.2	57.2	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	54.9	54.6	54.5	54.4	54.1	54.1	54.1	54.1	53.7	53.4	53.0	7.
8.	52.1	51.7	51.3	50.8	50.4	50.2	49.9	49.5	49.4	49.1	48.7	48.5	48.5	48.1	48.1	48.0	47.7	47.4	47.5	47.9	48.4	48.0	48.0	47.9	8.
9.	47.6	47.5	47.4	47.2	47.0	47.0	46.9	47.1	47.0	46.8	46.6	46.7	46.7	46.6	46.5	46.4	46.2	46.4	46.9	47.2	47.6	47.8	48.0	48.0	9.
10.	48.0	48.0	48 0	48.1	48.4	48.6	48.8	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.2	49.2	49.3	49.4	49.4	49.7	50.4	51.1	51.7	52.0	52.6	53.0	10.
11.	53.4	53.8	54.1	54.5	55.0	55.5	55.9	56.5	56.7	57.0	57.1	57.1	57.2	57.7	57.5	57.3	58 2	58.3	58.7	59.3	59.6	60.3	60.8	61.0	11.
12.	61.1	61.4	61.6	61.8	62.0	62.3	62.5	**62.6**	62.5	**62.6**	62.4	62.0	61.8	61.5	61.1	60.8	60.5	60.4	60.4	60.5	60.8	60.9	61.2	61.0	12.
13.	60.7	60.5	60.1	60.0	59.7	59.7	59.7	59.5	59.2	58.8	58.1	57.6	57.1	56.6	55.9	55.3	55.1	54.8	54.6	54.3	54.4	54.2	54.0	53.6	13.
14.	53.6	53.7	53.9	54.0	54.1	54.2	54.5	54.8	55.1	55.2	55.0	54.9	54.7	54.4	53.9	53.3	52.9	52.6	52.4	51.9	51.8	51.6	51.1	50.6	14.
15.	50.1	49.5	49.0	48.5	48.5	48.4	48.1	47.9	47.7	47.2	46.7	46.2	45.6	45.1	44.6	44.1	43 8	43.9	43.9	43.9	44.1	44.3	44.0	43.9	15.
16.	43.9	43.7	43.4	43.5	43.7	43.8	43.9	43.9	43.9	44.0	44.0	44.0	44.1	44.3	44.8	45.4	45.4	45.6	46.1	46.7	46.7	47.2	47.2	47.2	16.
17.	47.1	47.1	47.2	47.2	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.2	46.8	46.4	46.4	46.3	47.4	47.8	48.2	48.9	49.3	49.8	50.1	50.2	17.
18.	50.2	50.2	50 4	50.5	50.6	51.0	51.2	51.4	51.4	51.2	51.2	50.8	50.3	49.9	49.4	49.0	48.3	48.1	47.8	47.8	47.5	47.2	46.7	46.6	18.
19.	46.2	45.9	45.5	45.7	46.4	47.4	48.2	48.8	49.2	49.7	50.2	50.5	50.8	50.8	50.5	50.4	50 4	50.1	50.4	50.9	50.9	50.9	51.5	52.0	19.
20.	52.0	52.9	53.4	54.1	54.9	55.2	55.6	55.7	55.7	55.5	55.3	55.0	54.7	54.4	54.0	53.4	53.2	53.0	52.8	52.8	52.8	52.3	52.0	51.5	20.
21.	51.2	51.0	50.5	50.0	49.8	49.5	49.3	48.7	48.4	48.2	47.8	47.1	46.6	45.8	45.1	44.5	43.8	43.5	**43.3**	43.4	44.1	44.0	44.7	44.7	21.
22.	44.4	44.6	44.6	45.0	45.8	46.0	46.4	46.9	47.0	47.0	47.2	47.1	46.8	46.3	46.3	45.8	48.0	47.5	47.9	48.5	49.1	49.0	49 5	50.0	22.
23.	50.6	51.1	51.4	51.6	52.1	52.4	52.6	52.8	52.8	52.7	52.8	53.0	53.0	52.8	52.5	52 2	52.0	52.0	51.9	51.9	52.0	51.8	51.7	51.1	23.
24.	50.7	50.3	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.1	49.8	49.8	49.5	49.2	49.0	48.8	48.5	48.6	48 9	49.5	50.0	50.4	50.9	51.2	51.4	51.5	24.
25.	51.8	51.8	52.1	51.9	52.0	52.1	52.2	52.2	52.1	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.2	50.8	50.8	50.7	50.5	50.5	51.1	51.0	50.6	50.5	25.
26.	50.8	50.5	50.0	50.1	50.6	50.8	51.1	51.3	51.5	51.5	51.7	51.7	51.6	51.4	51.2	51.1	51.3	51.2	51.4	51.6	51.9	52.0	52.2	52.1	26.
27.	52.3	52.3	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	51.8	52.0	52.0	51.8	51.4	51.1	51.5	51.8	51.3	51.2	51.2	51.3	51.6	52.0	52.1	52.3	52.4	27.
28.	52.5	52.6	52.8	53.0	53.3	53.5	53.8	54.1	54.1	54.1	54.4	54.5	54.5	54.6	54.7	54.7	54.8	55.0	55.4	55.9	56.4	56.8	57.0	57.2	28.
29.	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	57.6	57.3	57.0	56.9	56.6	56.4	56.0	56.0	55.8	55.8	55.7	55.5	55.5	56.0	55.8	55.7	55.5	29.
30.	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	55 0	55.1	55.0	54.8	54.8	54.5	54.2	53.8	53.6	53.1	52.8	52.5	52.5	52.7	53.2	53.5	53.7	53.8	53.8	30.
31.	53.8	53.7	53.7	54.0	54.3	54.7	54.9	54.8	55.0	55.1	55.0	55.1	55.0	54.9	55.0	54.9	54.9	55.0	55.2	55.4	55.7	56.3	56.4	56.4	31.
Mittel	52.67	52.67	52.63	52.66	52.82	52.98	53.12	53.18	53.16	53.11	52.99	52.77	52.59	52.35	52.12	51.88	51.89	51.85	52.00	52.28	52.55	52.63	52.73	52.73	Mittel

Juni — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

1.	756.3	756.3	756.2	756.4	756.6	756.8	756.8	756.7	756.7	756.5	756.2	755.8	755.5	755.2	755.0	754.8	754.6	754.5	754.5	754.7	755.0	755.1	755.1	755.0	1.
2.	54.9	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	55.0	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.5	54.0	53.8	53.8	54.1	54.1	54.3	54.3	54.5	54.7	2.
3.	54.5	54.5	54 7	54.8	55.1	55.4	55.5	55.7	55.5	55.6	55.7	55.7	55.4	55.0	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	56.1	56 4	56.7	56.8	3.
4.	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	56.3	56.1	56.1	55.9	55.7	55.3	55.1	54.7	54.4	54.1	54.0	54.0	53.9	53.7	53.8	54.2	54.2	54.3	54.2	4.
5.	54.1	53.8	53.8	54.3	54.3	54.9	55.0	55.7	55.5	55.8	56.1	56.3	56.8	57.0	57.5	57.7	58.2	58.6	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	5.
6.	59.5	59.4	59.2	59.4	59.2	58.8	58.6	58.4	57.8	57.5	57.1	56.8	56.2	56.0	55.7	55.3	55 0	54.8	54.7	54.4	54.8	54.7	54.7	54.5	6.
7.	54.3	54.2	53.8	54.0	54.0	53.8	53.9	53.7	53.5	53.2	52.9	52.7	52.6	52.3	52.1	51.7	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	51.5	51.5	51.5	7.
8.	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	52.5	53.2	53.7	53.6	53.8	54.5	54.8	54.8	54.8	54.8	55 2	55.2	54.8	54.7	54.6	54.9	54.8	54.5	54.2	8.
9.	53.4	52.8	52.3	51.7	51.4	51.2	51.9	51.3	52.1	51.7	51.6	51.6	51.8	50.8	50.4	50.0	50.1	49.8	49.4	49.1	49.0	48.7	48.7	48.7	9.
10.	48.4	48.5	48.3	**48.2**	**48.2**	48.3	48.5	48.5	48.5	48.8	48.9	49.3	49.7	50.1	50.5	50.9	51.4	52.1	53.0	53.6	54.3	54.8	55.3	55.7	10.
11.	55.8	55.9	56.0	56.2	56.5	56.8	57.0	57.0	57.1	57.0	56.8	56.8	56.8	56.7	56.7	56.4	56.2	56.2	55.8	55.8	55.8	55.7	55.6	55.7	11.
12.	56.0	56.3	56.2	56.1	56.3	56.5	56.8	57.3	57.5	57.7	58.0	58.3	58.5	58.9	59.0	59.3	59.8	60.2	60.8	61.3	61.5	62.0	62.2	62.5	12.
13.	62.5	62.7	62.9	63.0	63.3	63.7	63.7	63.5	63.5	63.7	63.7	63.5	63.3	63.2	63.2	62.9	62.4	62.0	61.3	61.0	60.8	60.1	59.4	58.7	13.
14.	58.3	57.8	57.0	56.4	56.3	55.5	54.8	54.4	54.2	54.0	53.8	53.7	53.5	53.8	54.2	53.8	54.0	54.0	54.1	54.3	54.8	55.1	55.3	55.3	14.
15.	55.3	55.3	55.3	55.2	55.1	55.1	55.2	55 4	55.2	54.8	54.8	54.7	54.5	54.4	54.2	54.4	54.3	54.4	54.4	54.5	54 6	54.3	54.1	53.6	15.
16.	53.3	52.5	52.2	51.9	51.8	51.5	51.4	51.7	52.0	52.3	52.8	53.3	54.0	54.6	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	57.9	58.3	58.9	59.4	59.8	16.
17.	60.3	60.7	61.0	61.3	61.6	61.8	62.2	62.5	62.7	63.0	63.2	63 5	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.4	64.5	64.8	64.9	65.1	65.1	65.1	17.
18.	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.3	65.4	65.6	**65.7**	65.6	65.6	65.5	65.3	65.2	65.2	65.2	64.9	64.9	64.8	64.8	65.0	65.1	64.9	18.
19.	64.7	64.3	64.2	63.9	63.8	63 7	63.9	64.0	63.9	63.6	63.5	63.3	62.7	62.5	62.2	61.7	61.3	61.2	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	19.
20.	60.7	60.5	60.3	60.2	60.5	60.7	60.8	61.0	61.0	61.0	60.9	60.8	60.5	60.4	60.2	59.7	59.1	58.7	58.4	57.9	57.7	57.4	56.8	56.7	20.
21.	57.1	57.1	57.1	57.3	57.8	58.4	58.8	59.2	59.2	59.3	59.1	59.0	59.0	59.1	58.9	59.0	58.9	58.8	58.9	59.0	59.1	58.5	58.4	58.3	21.
22.	57.8	57.3	56.5	56.0	55.7	55.5	55.4	55.4	55.5	55.3	55.1	55.2	54.9	54.7	54.6	54.6	54.3	54.5	54.5	54.8	54.9	55.3	55.3	55.5	22.
23.	55.3	55.2	55.5	55.5	55.8	56.2	56.4	56.3	56.5	56.7	57.0	57.3	57.3	57.2	56.9	56.9	56.8	57.0	57.2	57.5	58.0	58.3	58.5	58.5	23.
24.	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.5	58.5	58.5	58.1	57.8	57.5	57.1	56.8	56.5	56.2	56.3	56.4	56.9	57.1	57.0	57.0	57.0	24.
25.	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.5	56.3	56.0	55.8	55.6	55.3	55.0	54.5	54.2	53.7	53.2	53.1	53.1	53.2	53.7	53.7	53.4	53.3	25.
26.	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.5	53.2	52.8	52.8	52.6	52.3	52.6	53.0	53.2	53.5	53.4	53.6	53.6	26.
27.	53.7	53.7	53.8	54.0	54.3	54.6	54.8	55.0	54.9	54.9	54.7	54.4	54.2	53.9	53.6	53.5	53.7	54.8	55.4	55.5	56.2	56.2	56.8	57.0	27.
28.	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.8	57.7	57.6	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	57.1	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	28.
29.	57.5	57.4	57.4	57.4	57.2	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.4	55.9	55.6	55.1	55.0	54.7	54.6	54.3	54.2	53.8	54.1	54.0	54.0	53.8	29.
30.	53.6	53.9	54.9	54.7	54.7	54.4	54.5	54.8	55.2	55.5	55.5	55.2	55.3	55.4	55.5	55.4	55.3	55.1	55.5	55.5	56.1	56.2	55.9	55.9	30.
Mittel	56.56	56.48	56.43	56.41	56.47	56.54	56.64	56.69	56.68	56.68	56.64	56.59	56.49	56.37	56.31	56.19	56.13	56.18	56.24	56.33	56.59	56.62	56.64	56.61	Mittel

Juli — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	755.6	756.7	755.2	755.3	755.1	754.8	755.2	754.8	755.0	754.3	753.8	753.0	754.0	753.4	753.3	752.6	752.3	751.8	751.5	751.7	750.5	751.4	753.6	753.0	1.
2.	53.0	52.8	53.2	53.8	53.9	54.2	54.3	54.4	54.8	55.0	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.3	55.5	55.7	55.8	56.5	56.7	56.9	56.9	56.8	2.
3.	56.7	56.6	56.5	56.4	56.4	56.5	56.8	56.8	56.7	56.6	56.7	56.8	56.6	56.3	56.0	55.8	55.4	55.2	55.0	55.4	55.5	55.6	55.5	55.3	3.
4.	54.9	54.6	54.5	54.1	54.5	54.5	54.8	54.8	54.8	54.8	55.2	55.3	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.6	55.5	56.0	56.6	56.9	56.9	57.0	4.
5.	57.2	57.4	57.4	57.7	57.9	58.2	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58 5	58.3	58.2	58.0	57.8	57.6	57.6	57.5	57.8	57.8	57.8	57 8	57.7	5.
6.	57.6	57.5	57.1	56.9	56.9	56.8	56.8	56.6	56.4	56.2	55.8	55.4	55.0	54.6	54.2	53.8	53.5	53.3	53.1	53.2	53.1	52.8	52.5	52.0	6.
7.	51.5	50.9	50.4	50.1	49.8	49.6	49.5	49.7	49.7	49.7	49.9	49.8	50.0	50.2	50.3	50.8	51.1	51.1	51.3	51.7	51.8	51.9	52.0	52.0	7.
8.	51.8	51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.2	51.1	51.0	50.8	51.0	50.8	50.7	50.5	50.6	50.8	51.1	51.2	51.2	51.2	8.
9.	51.1	51.2	51.0	50.9	51.0	51.1	51.3	51.3	51.5	51.4	51.3	51.4	51.4	51.2	51.2	51.1	51.0	51.2	51.4	51.8	52.0	52.0	52.1	52.3	9.
10.	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.2	52.2	52.7	52.8	52.9	53.3	53.5	53 7	53.8	54.0	54.1	54.1	54.1	54.2	54.3	54.5	54.5	54.3	54.2	10.
11.	54.1	53.8	53.5	53.4	53.3	53.3	53.4	53.3	53.4	53.4	53.4	53.2	53.2	53.2	53.0	53.0	52.7	52.7	52.6	52.4	53.0	53.5	53.7	53.8	11.
12.	53.8	53.8	53.8	54.0	54.5	55.1	55.5	55.8	56 3	56.6	56.8	56.8	56.8	56.7	57.1	57.3	57.5	58.1	58 3	58.6	58.9	59.2	59.3	59.3	12.
13.	59.4	59.5	59.7	60.0	60.4	60.7	60.9	61.0	61.2	61.5	61.8	61.7	61.5	61 5	61.3	61.2	61.2	61 2	61.2	61.3	61.6	61.6	61.4	61.3	13.
14.	61.2	61.0	60.8	60.8	60.5	60.3	59.9	59.9	59.4	58.9	58.5	57.9	57.6	57.5	57.0	56.2	55.6	54.9	54.2	53.5	53.0	52.5	52.0	51.5	14.
15.	51.2	50.9	50.6	50.6	50.6	50.7	51.0	51.1	51.5	51.6	51.8	52.0	52.3	52.5	52.5	52.5	52.6	52.8	53.0	52.9	53.3	53.3	53.3	53.3	15.
16.	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.5	53.5	53 8	53.9	54.1	54.1	54.1	54.0	53.8	53.9	53.8	53.7	53.7	53.8	54.0	54.6	54.8	54.8	54.8	16.
17.	54.7	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	55.0	55.1	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	56.0	56.4	56.7	56 8	57.2	57.7	57.9	17.
18.	57.9	58.0	58.2	58.4	58.7	59.0	59.3	59.6	59.8	60.0	60.1	59.9	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	59.6	59.7	59.8	60.0	59.9	59.8	18.
19.	59.4	59.0	58.8	58.5	58.5	58.5	58.6	58.4	58.3	57.7	57.5	57.0	56.5	57.0	59.3	59.8	60.2	60.5	60.7	61.2	61.7	62.0	**62.2**	62.0	19.
20.	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8	61.8	61.5	61.3	61.0	61.0	60.6	60.5	60.4	60.6	60.7	60.9	61.0	61.0	61.2	61.1	20.
21.	60.9	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.6	60.5	60.4	60.0	59.7	59.3	59.1	59.2	59.3	59.0	58.8	58.5	58.4	58.7	58.7	58.7	58.5	21.
22.	58.1	57.8	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.0	56 8	56.5	56.1	55 7	55.5	55.2	54.7	54.8	54.5	54.5	54.5	55.2	55.0	54 9	54.8	22.
23.	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.2	55.3	55.3	55.4	55.3	55.3	55.2	55.2	55.4	55.8	55.7	55.6	55.6	55.8	56.3	56.5	56.5	56.3	23.
24.	56.3	56.5	56.7	56.7	56.5	56.5	56.4	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.9	56.5	56.3	56.2	56.3	56.4	56.4	56.5	56.8	57.1	57.3	57.2	24.
25.	57.2	57.0	57.2	57.2	57.4	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.2	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.3	57.3	57.5	57 6	58.0	58.1	25.
26.	58.1	57.9	57.9	57.9	58.2	58.3	58.5	58.5	58.4	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.7	57.6	57.6	57.5	57.3	57.1	56.7	26.
27.	56.2	55.8	55.3	54.8	54.6	54.3	53.9	53.6	53.3	52.5	51.9	51.3	50.3	49.6	49.2	48.1	47.3	46.8	46.5	46.1	45.8	45.5	45.1	**44.7**	27.
28.	44.8	45.0	45.3	46.0	47.0	48.0	48.7	49.8	50.5	51.0	51.2	51.6	51.6	51.5	51.4	51.2	51.1	50.8	50.7	50.7	50.8	51.0	51.0	51.0	28.
29.	51.1	51.0	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.2	51.3	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	51.2	51.4	51.3	51.0	29.
30.	50.8	50.5	50.2	50.1	50.3	50.3	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.9	49.9	50.0	50.3	50.9	51.1	51.0	30.
31.	51.1	51.2	51.3	51.7	51.9	52.2	52.6	52.8	53.0	53.3	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.8	53.9	54.1	54.1	54.2	54.6	54.7	54.7	54.6	31.
Mittel	55.10	55.04	54.92	54.95	55.04	55.12	55.24	55.32	55.36	55.33	55.31	55.17	55.08	54.99	55.00	54.92	54.85	54.80	54.79	54.93	55.10	55 23	55.29	55.17	Mittel

August — Luftdruck (in Millimetern). — 1891.

1.	754.8	754.7	754.6	754.2	754.4	754.4	754.7	754.5	754.7	754.8	754.7	754.5	754.3	754.7	754.1	753.8	753.5	753.5	753.7	754.0	754.1	754.5	755.0	754.5	1.
2.	54.3	54.3	54.3	54.5	54.8	55.1	55.2	55.8	55.8	55.7	55.4	55.1	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.5	54.6	54.5	54.5	54.5	54.3	54.1	2.
3.	53.8	53.7	53.5	53.2	53.1	52.9	52.9	53.0	52.7	52.5	52.3	52.0	51.8	51.2	51.2	50.5	50.1	50.1	50.1	50.0	49.8	49.4	49.3	48.7	3.
4.	48.7	48.6	48.8	49 4	49.8	50.2	51.0	50.9	51.4	51.8	51.8	52.0	52 0	52.5	51.9	51.9	51.9	52.1	52.1	52.6	52.7	52.3	52.3	52 3	4.
5.	52.4	52.5	52.4	52.7	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.4	52.3	52.2	52.0	51.8	51.7	51.7	51.8	52.2	52.5	52.5	52.3	52 0	5.
6.	51.8	51.7	51.7	51.6	51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.8	52.0	52.0	51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.8	52.5	53.3	53.9	54.3	54.7	54.8	6.
7.	54.9	55.2	55.2	55.5	55.7	55.7	55.9	56.0	56.0	55.9	56.0	56.0	55.9	55.8	55.5	55.2	54.8	54.7	54.5	54.4	54.5	54.4	54.3	54.3	7.
8.	54.2	54.2	54.4	54.4	54.5	54.7	55.1	55.7	56.0	56.4	56.8	57.0	57.3	57.7	57.7	57.5	57.5	57.3	57.4	57.6	57.7	57.8	57.7	57.6	8.
9.	57.6	57.6	57 4	57.2	56.9	57.0	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3	56.9	56.8	56.9	56.3	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.8	55.8	55.4	55.0	9.
10.	54.7	54.3	54.0	53.8	53.6	53.3	53.2	53.5	53.2	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52.4	52.5	52.5	52.5	52.8	53.1	53.4	53.6	53.6	53.7	10.
11.	53.9	54.0	54.2	54.3	54.5	54 7	55.1	55.3	55.7	56.0	56.2	56.5	56.8	56.9	57.0	57.4	57.5	57.6	57.8	58.2	58.5	58.8	58.8	58.9	11.
12.	58.8	58.6	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	57.8	57.4	56.8	56.3	55.8	55.0	54.7	54.4	53.7	53.2	52.9	53.0	52.6	52.3	51 9	51.8	12.
13.	51.6	51.6	51.2	51.0	51.1	51.4	51.9	52.1	52.4	52.5	52.8	53 0	53.0	53.1	53.4	53.6	54.0	54.4	54.8	55.4	55.8	56.2	56.3	56.4	13.
14.	56.4	56.5	56.7	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.2	57.2	57.0	56.8	56.7	56.5	56.4	56.4	56.4	56.2	56.2	56.5	56.4	14.
15.	56.3	56.2	56.0	55.8	55.8	56.0	56.1	56.1	55.9	55.9	55.6	55.3	54.8	54.7	54.4	54.2	53.8	53.7	53.4	53.1	52.9	52.4	51.7	51.2	15.
16.	51.0	50.9	50.9	50.9	51.6	52.4	52.8	52.6	52.7	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.9	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.2	54.5	54.6	16.
17.	54.8	54.7	55.0	55.0	55.0	55.5	55.8	55.9	56.0	56.3	56.3	56.2	56.4	56.3	56.4	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	17.
18.	56.7	56.5	56.5	56.3	56.3	56.3	56.6	56.6	56.6	56.6	56.4	56.0	55.8	55.5	54.9	54 8	54.3	54.3	54.2	54.5	54.3	54.2	54.1	53.7	18.
19.	53.6	53.4	53.3	53.0	52.4	52.3	52.3	52.2	52.1	52.0	51.9	52.0	52.0	52.3	52.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.5	53.6	53.3	53.0	19.
20.	52.5	52.3	52.2	52.2	52.0	52.1	51.8	52.3	52.3	52.3	52.5	52.2	52.0	51.9	51.9	51.8	51.9	51.9	52.0	52.5	52.6	52.6	52.2	52.0	20.
21.	51.7	51.2	50.8	50.5	50.0	49.7	49.0	48.6	48.2	47.7	47.1	46.3	46.0	45.3	44.5	**44.2**	44.7	45.1	45.8	46.5	46.8	47.0	47.2	47.5	21.
22.	47.7	47.9	47.8	47.8	47.9	48.1	48.2	48.3	48.5	48.3	48.3	48.3	48.1	47.9	47.6	47.5	47.6	47.8	47.9	48.0	48.0	48.3	48.3	48.1	22.
23.	48.0	47.9	47.9	47.7	47.5	47.5	47.7	47.3	47.3	47.3	47.0	46.8	46.7	46.4	46.2	46.0	45.8	46.0	46.0	46.4	46.6	46.8	47.0	47.3	23.
24.	47.4	47.5	47.8	47.8	48.0	48.3	48.5	49.0	49.8	50.5	51.0	51.6	51.9	52.2	52.8	53.1	53.8	54.1	54.7	55.2	55.6	55.8	56.2	56.3	24.
25.	56.3	56.2	56.2	56.0	55.8	56.2	56.4	56.4	56.5	56.5	56.3	56.3	56.3	55.8	55.7	55.8	55.4	55.1	55.1	55.0	55.0	54.9	54.8	54.6	25.
26.	54.3	54.0	53.8	53.5	53.3	53.0	52.8	52.7	52.8	52.7	52.5	52.4	52.7	53.0	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	54.6	55.1	55.0	55.0	55.0	26.
27.	54.9	54.7	54.6	54.5	54.5	54.7	54.7	54.8	55.0	54.9	54.5	54.0	53.6	53.1	52.7	52.3	51.8	51.7	51.5	51.4	51.0	50.7	50.3	50.3	27.
28.	50.2	49.9	50.0	50.3	50.7	51.4	52.2	52.8	53.4	54.0	54.7	55.4	56.0	56.6	56.6	56.8	56.9	57.0	57.5	57.7	58.2	58.4	58.7	58.7	28.
29.	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	59.1	59.0	59.1	59.1	58.9	58.8	58.6	58.4	58.4	58.0	57.8	57.6	57.6	57.8	57.9	58.1	58.6	58.7	58.8	29.
30.	58.8	58.8	59.0	59.2	59.4	59.7	60.0	60.2	60.2	60.3	**60.4**	60 2	60.0	59.7	59 4	59.2	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8	58.5	58.2	57.8	30.
31.	57.3	56.7	56.6	56.0	55.7	55.3	55.2	56.1	55.4	55.0	54.7	54.4	54.0	53 9	53.6	53.4	53.4	53.4	53.8	54.0	54.2	54.1	53 8	53.6	31.
Mittel	53.81	53.71	53.67	53.61	53.62	53.75	53.88	54.01	54.06	54.09	54.06	53.95	53.87	53.79	53.64	53.54	53.48	53.51	53.64	53.85	53.97	54.01	53.97	53.86	Mittel

September Luftdruck (in Millimetern). 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	753.2	753 0	752.7	752.3	751.8	751.6	751.3	751.3	751.5	751.7	751.7	751.6	751.5	751.7	751.6	751.6	751 6	751.6	751.5	751.2	751.1	750.8	750 8	750.8	1.
2.	51.0	51.8	52.0	52.0	52.8	53.4	54.1	54.4	54.7	55.2	55.3	55.6	55.7	55.9	55.9	55.9	56.0	56.4	56 8	57.2	57.5	57.8	58.1	58.4	2.
3.	58.5	58.5	58.6	58.6	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.3	59.0	58.7	58.3	57.9	57.5	57.2	57.0	57.0	56 9	56.6	56 6	56.4	55.8	3.
4.	55.8	55.0	54.3	54.8	55.0	55.5	55 9	56.3	56.3	56.6	57.1	57.2	57.4	58.1	58.8	59.1	59 1	59.4	60 0	60.8	60.6	60.6	60.8	60.8	4.
5.	60.8	60.8	60.6	60.8	60.8	60.9	61.4	61.3	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.5	61.3	61.1	60.8	60.9	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7	5.
6.	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61 3	61.2	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	60.0	59.7	59.5	59.0	58.8	58.6	58.5	58.7	58.6	58.6	58.4	58.1	6.
7.	57.7	57.4	57.0	57.1	56.9	57.0	57.0	57.1	57.0	57.0	56.8	56.8	57.0	57.2	57.4	57.7	57.8	58.0	58.3	58.5	58.9	59.4	59.5	59.9	7.
8.	60.2	60.6	60.7	60.9	61.2	61.5	61.8	62.0	62.3	62.7	62.8	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	63.0	63.4	63.6	63.6	63.9	64.3	64.6	8.
9.	64.7	64.8	65.1	65.1	65.0	65.2	65.5	65.8	65.7	65.8	65.8	65.6	65.5	65.3	65 3	65.4	65.4	65.4	65.4	65.8	65.9	65.8	65.7	65.7	9.
10.	65.8	65.9	65.9	65.8	65.9	66 1	66.1	66.2	66 2	66.2	66.0	65 8	65.5	65.1	64.7	64.4	64.1	64.0	64.0	64.1	64.0	64.0	63.9	63.6	10.
11.	63.5	63.4	63.2	63.1	62.8	62.8	63 0	62.8	62.5	62.4	62.2	61 8	61.5	61.1	60.9	60.7	60 5	60.5	60.5	60.9	61.0	61.0	61.2	61.2	11.
12.	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5	62 0	62.2	62.2	62.5	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.5	62.7	62.9	63.0	63.2	63.2	12.
13.	63.1	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.9	62.6	62.1	61.6	61.3	60.9	60.3	60 0	59.5	59.3	59.4	59.6	59.6	59.5	59.2	58.7	13.
14.	58.5	58.3	58.2	58 0	58.0	58.0	57.5	57.3	57.3	57.1	56.9	56.5	56.2	56.0	55.6	55.3	55.1	55.1	55.1	55.4	55.4	55.3	55.1	55.3	14.
15.	55.3	55.4	55.8	56 3	56.8	57 0	57.4	57.5	57.6	57.8	58.2	58.8	59.2	59.3	59.5	59.7	60.0	60.5	61.0	61.3	61.5	62 0	62.1	62.3	15.
16.	62.1	62.1	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.2	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	62.3	62.1	61.8	61.6	16.
17.	61.4	61.0	60.8	60.6	60 4	60 2	60.1	59.7	59.8	59.8	59.6	59.4	58.8	58 5	58 4	58 1	57.9	57.6	57.7	57.6	57.6	57.2	57.1	57.0	17.
18.	56.4	56.1	56.0	55.9	55.6	55 7	55.6	55.8	55.8	55.9	56.0	55.9	55.9	55.9	55.8	55.8	55.7	55.8	55.8	56.0	56.0	55.9	55.9	56.1	18.
19.	56.3	56.5	56.6	56.8	57.2	57.3	57.3	57.3	57.5	57.8	58.1	58.3	58 5	58 6	58.6	58.5	58.4	58.5	58.6	58.9	58 9	59.0	58 8	58.6	19.
20.	58.4	58.1	57.9	57.7	57.5	57.5	57.5	57.5	57 5	57.4	57.0	56.5	56.0	55.4	55.0	54.7	54.3	54.1	54.2	54.0	53.5	52.9	52.6	52.4	20.
21.	52.0	51.6	51.5	51.1	50.8	50.8	50.7	50.6	50.6	51.0	50.5	50.3	50.5	**50.2**	**50.2**	50.5	50.7	50.9	51.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	21.
22.	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.6	51.6	51.9	52 0	52.2	52.1	52.0	52.0	52.0	51.8	51.7	51 6	51.8	52.3	52.5	53.0	53.0	53.2	53.4	22.
23.	53.5	53.8	54.1	54.2	54.3	54.8	55.4	56 1	57.0	57.8	58.5	59.1	59 5	59 7	60.1	60 6	61.1	61.9	62.6	63.2	63.7	64.0	64.5	64.9	23.
24.	65.0	65.2	65.6	65.7	65.8	66.1	66.4	66.7	67.0	67.2	**67.3**	67.2	66.8	66 6	66.3	66.1	66.0	66.0	66.1	66.3	66.5	66.5	66.5	66.5	24.
25.	66.4	66.2	65.9	65.7	65.6	65.7	66.0	66.0	66.2	66.4	66.3	66.1	65.7	65.5	65.0	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.8	64.7	64.6	64.6	25.
26.	64.3	64.1	63.8	63.5	63.3	63.3	63.1	63 0	62.7	62.5	62.1	61 8	61.0	60.1	59.0	58.0	56.9	56 4	56.3	55.9	55.8	55.2	55.1	54.8	26.
27.	54.4	53.7	53.2	52.9	52 7	52.4	52.6	52.6	52.7	52.8	53.2	53.2	53.1	52.9	53.2	53.4	54.2	54 6	55.3	56.0	56.3	56.8	57.0	57.4	27.
28.	57.8	58.0	58.1	58.3	58.6	58.8	59.1	59.7	60 2	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.7	60.8	60.9	61.3	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.6	28.
29.	61.6	61.3	61.1	60.9	61.0	61.1	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.0	60.7	60.3	59.8	59.7	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	58.7	58.5	58.2	29.
30.	57.8	57.6	57.5	57.4	57.4	57 5	57.4	57.5	57.7	57.7	57.5	57.5	57.2	57.0	57.1	57.2	57.3	57.6	57.8	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	30.
Mittel	59.00	58.91	58.84	58.81	58.84	58.96	59.09	59.19	59.31	59.43	59.39	59.30	59.17	59.03	58.89	58.82	58.74	58.81	58.98	59.17	59.24	59.23	59 24	59.22	Mittel

October Luftdruck (in Millimetern). 1891.

1.	757.6	757.5	757.2	756.8	756.6	756.6	756.6	756.6	756.3	756.0	755.8	755.3	754.8	754.3	753.8	753.4	753.2	753.1	753.2	753.2	752.9	752.7	752.4	752.2	1.
2.	52.0	51.8	51.6	51.4	51.3	51.4	51.4	51.5	51.8	51.6	51.7	51.8	51.9	52.5	53.5	54 1	54.5	55.0	55.3	55.6	56.0	56.3	56.5	57.0	2.
3.	57.6	58 0	58.0	58.5	58.9	59.3	60.2	60.9	61.3	61.8	62.0	62.2	62.3	62.4	62.8	62.8	63.0	63.4	63.7	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	3.
4.	64.8	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	65.2	65.4	65.6	65.6	65 5	65.3	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	64.2	64.1	64.1	64.2	64.2	63.9	63.8	4.
5.	63.6	63.3	62.8	62.5	62.3	62.2	62.0	61.8	61.5	61.2	60.8	60 3	59.7	59.2	58.6	58.3	58.0	57.8	57.6	57.6	57.4	57.1	56.9	56.8	5.
6.	56.6	56.3	56.1	56.1	55.9	55.8	56.1	56.2	56.1	56.0	55.8	55.5	55.2	55.0	54.9	54.7	54.8	54.8	54.9	55.1	55.0	55.2	55.3	55.3	6.
7.	55.3	55.1	54.9	54.8	54.6	54.6	54.8	54.7	54.6	54.4	54.1	53.8	53.5	53.4	53.2	53.0	53.2	53.5	54.0	54.4	54.5	54.8	55.4	55.5	7.
8.	55.6	55.9	55.9	55.5	55.5	55.8	56.4	56.5	56.4	56.7	56.7	56.6	56.3	56.1	56.5	56.5	56.9	57.3	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.6	8.
9.	57.6	57.5	57.6	57.5	57.5	57.7	58.3	58.4	58.8	59.0	58.9	58.5	58.2	58.1	58.1	58.1	58.3	58.6	58.8	58.8	59.1	59.3	59.3	59.3	9.
10.	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.7	59.8	59.8	59.6	59 5	59.2	58.6	58.3	58.1	57.8	57.6	57.5	57.2	57.0	56 8	56.5	56.2	56.0	10.
11.	55.8	55.6	55.2	54.8	54 7	54.5	54.3	54.4	54.2	54.0	53.8	53.5	53.2	52.8	52.5	52.2	52.0	52.0	51.7	51.6	51.4	50.9	50.5	50.1	11.
12.	49.6	49.5	49.0	48.8	48.5	48.4	48.3	48.1	48.0	47.5	47.1	46.6	46.3	46.0	45.9	45.9	45.9	45.9	45.9	45.8	46.0	46.0	45.8	45.7	12.
13.	45.8	46.1	46.1	46.3	46.7	46 7	46.9	47.2	47.6	48.3	48.9	49 5	49.7	49.7	50.3	50.6	50 6	51.3	51.5	51.5	51.3	51.7	51.7	51.3	13.
14.	51.3	50.9	50.6	50.3	50.3	49.9	50.0	50.1	50.5	51.4	51.6	52.1	52.4	53.0	53.7	54.4	55.1	55 5	56.1	56.6	57.2	57.6	58.3	58.6	14.
15.	59.0	59.0	58.8	58.6	58.4	58.3	58.1	58.0	58.0	57.5	57.0	56.3	55.6	54.8	54.3	53.8	53.6	53.5	54.0	54.3	54.9	56.1	56.8	57.3	15.
16.	57.8	57.9	58.2	58.4	58.5	58.7	58.8	59.0	59.0	58.8	57.8	57.0	56.2	55.4	54.8	54.3	53.7	53.1	53.0	52.6	53.1	53 0	53.0	52.9	16.
17.	52.8	52.8	53 0	53.0	53.1	53.3	53.8	54.1	54.5	54.5	54.8	54.8	55.1	55.3	55.6	56.1	56.2	56.8	57.6	57.9	58.5	59.0	59.2	59.3	17.
18.	59.3	59.3	59.3	59.4	59.6	59.7	59.9	60.0	60.3	60.3	60.3	60.1	59.8	59.5	59.3	59.1	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.3	59.1	59.1	18.
19.	58.9	58.7	58.4	58.0	57.7	57.6	57.4	57.2	56.9	56.5	55.8	55.0	54.2	53.2	52.3	51.6	51.1	50.6	50.0	49.6	49.4	49.1	48.8	48.8	19.
20.	48.4	48.2	47.8	47.5	47.8	48.0	49.0	49.5	49.8	50.2	50.5	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.0	49.9	49.8	49.7	49.4	48.8	48.3	47.8	20.
21.	47.3	46.7	46.0	46.0	45.7	45.8	46 0	45.6	45.5	44.9	45.3	45.0	44.9	44.8	44.5	44.3	44.0	44.4	44.3	44.3	44.1	44.0	44.0	**43.5**	21.
22.	43.9	44.6	44.9	45.5	46.0	46.2	47.0	47.3	47.7	48.1	48.4	48.6	48.7	48.5	48.8	48.9	48.9	49.3	49.3	49.4	49.5	49.8	49.8	49.8	22.
23.	49.9	49.7	49.7	49.7	49.6	49.7	49.7	49.8	49.7	49.7	49.6	49.1	48.8	48.7	48.7	48.8	48.9	49.1	49.2	49.4	49.8	50.1	50.3	50.7	23.
24.	51.2	51.4	51.8	52.2	52.3	52.3	53.1	53.2	53.3	53.2	53.2	53.0	52.8	52.7	52.4	52.0	52.5	52.8	52.6	52.5	52.8	53.0	53.2	53.3	24.
25.	53.0	52.8	52 7	52.7	52.4	52.1	51.9	51.7	51.9	52.2	52.1	51.8	51.1	50.9	51.1	51.2	51.6	51.8	52.2	52.2	52.5	52.5	52.6	52.6	25.
26.	52.6	52 5	52.2	51 8	51.5	51.8	52.1	52.3	52.2	52.2	52.1	51.7	51.7	51.6	51.6	51.7	51.8	52.0	52.0	52.0	52.4	52.5	52.6	52.9	26.
27.	53.2	53.3	53.5	53.8	54.2	54.4	54.9	56.2	56.5	56.9	57.2	57.2	57.5	58.2	58.7	59.2	60.0	60.6	61.2	61.7	62.0	62.6	62.9	63.1	27.
28.	63 4	63.8	63 8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.3	64.3	64.3	64.3	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.3	63.6	63.6	63.8	64.2	64.3	64.0	63.9	28.
29.	64.0	63.9	63.7	63.7	63.7	63.7	63.9	64.2	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.5	64.8	65.1	65.8	66.2	66.4	67.2	67.7	68.2	68.5	68 9	29.
30.	69.0	69 2	69.2	69.4	69.7	70.0	70.5	71.2	71.4	71.7	71.8	71.7	71.8	71.8	72.0	72.2	72.4	72.7	72.8	73.0	73.3	**73.5**	73 4	73.3	30.
31.	73.4	73.4	73.3	73.2	73.2	73.0	72.8	72.7	72.7	72.5	72.2	71.5	71.2	70.8	70.4	69.7	69.5	69.2	69.0	68.7	68 5	68 0	67.8	67.5	31.
Mittel	56.12	56.09	55.98	55.95	55.95	55.99	56.23	56.38	56.47	56.48	56.42	56.18	55.96	55.81	55.77	55.72	55.79	55.96	56.06	56.14	56.29	56.40	56.41	56.44	Mittel

November Luftdruck (in Millimetern). 1891.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	767.0	766.8	766.6	766.5	766.4	766.4	766.4	766.7	766 5	766.6	766.7	766.8	766.6	766.7	766.7	766.9	767.3	768.0	768.3	768.8	769.4	770.0	770.3	771.0	1.
2.	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	72.0	72.5	73.0	73.1	**73.2**	73.1	72.7	72.5	72.0	71.8	71.8	71.8	71.9	71.5	71.6	71.6	71.5	71 0	71.1	2.
3.	70.9	70.5	70.2	69.8	69.5	69.5	69.5	69.4	69.1	68.6	68.0	67.3	66 9	66.3	66.0	65.8	65.8	65.6	65.4	65.2	65.0	64.7	64.3	64.1	3.
4.	63.6	63.3	63.1	62.8	62.5	62.1	61.7	62.3	62.3	62.4	62.5	62.3	62.2	62.1	62.4	62.9	63.5	63.9	64.1	64.7	65.4	66.1	66.8	67.5	4.
5.	68.0	68.5	69.0	69.3	69.7	69.8	70.1	71.0	71.4	71.9	72.2	72 0	72.0	71.7	71 6	71.3	71.1	71.0	70.9	70.7	70.7	70.4	70.1	69.8	5.
6.	69.5	69.2	69.0	68 8	68.5	68.3	68.2	68.0	67.8	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.8	67.8	68.0	68.3	68.5	68.6	68.6	6.
7.	68.7	68.8	68.8	68.8	68.9	69.0	69.1	69.1	69.2	69.4	69.2	68.7	68.3	68.2	68.1	68.0	68.2	68.3	68 4	68.5	68.0	67.7	67.5	67.4	7.
8.	67.3	67.1	67.0	66.5	66.2	65.7	65.1	64 0	63.5	63.0	62.5	62.0	61.4	60.9	60.3	59.9	59.5	59.0	58.5	58.1	57.7	57.4	57.1	56.8	8.
9.	56.3	56.0	55 5	55.3	55.0	55.0	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	55.0	54.6	54.3	54.0	53.9	53.9	53.7	53.5	53.1	52.9	52 6	51.9	51.3	9.
10.	50.5	50.0	49.9	49.7	49.3	49.2	49.2	49.5	49.5	49.6	49.7	49.7	49.6	49.6	49.9	50.3	50.9	51.2	51.7	51.9	52.1	52.3	52.4	52.7	10.
11.	52.4	52.2	51.7	51.1	50.8	50.2	49.7	49.4	48.6	47.6	47.2	46.2	45.6	44.9	43.7	43.2	43.0	**42.3**	42.8	43.1	43.6	44.2	44 5	44.7	11.
12.	45.8	46.3	46.3	46.5	47.1	47.7	48.6	49.2	49.7	50 4	51.1	51.4	51.8	52.3	52.6	53.0	53.3	53.5	53.8	53.6	53.4	53.4	53.4	52.7	12.
13.	52.4	52 2	51.7	51.5	51.5	51.0	51.0	50.9	50.0	49.6	49.0	47.8	47.2	46.4	45.7	45.4	45.2	45.0	44.5	44.1	44 2	44.1	44.5	44.6	13.
14.	44.1	44.5	44.2	44.1	44.5	45.0	44.9	44.0	44.8	44.3	43.9	43.8	43.8	44.0	44.1	43.9	44.0	44.4	44.4	44.5	44.4	44.5	44.6	45.0	14.
15.	45.0	45.5	45.4	45.6	45.6	45.8	45.9	46.4	46 7	46.6	46.5	46.2	45.9	45.7	45.7	45.6	45.8	46.0	46.0	46.1	46.3	46.3	46.3	46 5	15.
16.	46 3	46.3	46.2	46.2	46.3	46.3	46.5	46.9	47.2	47.4	47.3	47.0	47.0	47.0	47.2	47.2	47.3	47.5	47.7	47.9	48.3	48.8	49.0	49.1	16.
17.	49.2	49.5	49.6	50.0	50.2	50.4	50.7	51.0	51.5	51.8	52.0	52.0	52.1	51.9	52.2	52.4	52.7	52.8	52.8	52.6	52.6	52.4	52.2	51.8	17.
18.	51.6	51.1	50.9	51.7	52.2	53.0	54.1	55.3	56.0	57.7	59.0	59.7	60.4	61.2	61.7	62.1	62.5	62.7	63.0	63.0	63.2	63.2	62.6	62.6	18.
19.	62.5	61.7	61.6	61.2	61.1	60.9	61.1	61.0	61.0	61.0	60.8	60.5	60.3	60.1	59.8	59.7	59.5	59.4	59.6	59.6	59.3	59 0	58.7	58.4	19.
20.	57.8	57.6	57.4	57.0	56.5	56.6	56.6	56.4	56.4	56.4	56.3	55 8	55.4	55.0	54.7	54.4	54.2	53.8	53.6	53.3	53.4	53.0	52.8	52.6	20.
21.	52.3	52.0	51.7	51.0	50.6	50.4	50.4	50.3	50.4	50.3	50.0	49.7	49.2	48.9	48.9	49 0	49.1	49.3	49.5	49.6	49.8	50.1	50.4	50.5	21.
22.	50.5	50.5	50.5	50.8	50.9	51.1	51.4	51.8	51.9	52.4	52.4	52.6	52.6	52.5	52.6	52.7	52.8	53.1	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	22.
23.	53.3	53.4	53.4	53.2	53.1	53.1	53.1	53.2	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.6	53.8	54.3	54 6	54.9	55.3	55.5	55.9	56.2	56.1	23.
24.	56.5	56.5	56.6	56.8	57.0	57.0	57.2	57.6	57 8	57.9	57.8	57.7	57.3	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	56.8	56.7	56.5	56.3	55 8	24.
25.	55.4	55.0	54.8	54.5	54 2	53.9	53.9	53.8	53.8	53 7	53.5	53.3	53.0	52.9	52.9	53.0	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7	53.5	25.
26.	53.4	53.3	53.0	53.0	52.7	52.7	52.5	52.7	52.3	52.0	51.4	50.8	50.6	50.3	50.2	50.1	50.0	50.2	50.4	50.5	50.7	50.9	51.1	51.1	26.
27.	51.2	51.5	51.5	51.4	51.5	51.6	51.5	51.5	51.4	51.3	50.9	50.8	50.5	50.2	50.0	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.8	51.2	51.8	52.4	27.
28.	53.2	54.0	54.6	55.1	55.6	56.0	56.1	56.7	56.8	57.3	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.4	57.6	57.7	57.8	57.7	57.6	57.9	58.1	58.2	28.
29.	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3	57.3	57.2	56.8	56.4	55.9	55.4	55.1	55.0	54.8	54 8	54.7	54.6	54.6	54.3	54.1	54.0	29.
30.	54.0	54.1	54.2	54 1	54.2	54.6	54.6	55.0	55.2	55.5	55.5	55 5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.7	55.8	55.8	55.6	55 8	56.1	56.0	56.0	30.
Mittel	56.60	56.56	56.46	56.39	56.36	56.40	56.47	56.62	56.66	56.72	56.62	56.39	56.21	56.03	55.96	55.97	56.07	56.14	56.19	56.20	56.27	56.34	56.33	56.31	Mittel

December Luftdruck (in Millimetern). 1891.

1.	756.1	756.4	756.6	756.7	756.9	757.2	757.3	757.9	758.3	758.7	758.7	758.7	758.6	758.4	758.8	759.2	759.3	759.2	759.4	759.3	759.5	759.3	759.2	759.1	1.
2.	59.0	58.7	58.2	57.7	57.2	56.8	56.5	56.4	56.2	55.7	55.2	54.5	53.7	53.4	53.0	52.8	52.6	52.4	52.4	52.5	52.6	53.0	53.2	53.5	2.
3.	54.0	54.1	54 5	55.0	55.5	55.8	56 4	56.9	57.5	58.2	58.5	58.5	58.6	58.7	59 0	59.4	59.2	58.9	58.9	59.0	58.8	58.3	58.3	58.2	3.
4.	58.3	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7	59.1	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.5	60.7	60.9	61.0	61.1	61.5	61.9	62.0	62.3	4.
5.	62.8	63.2	63.6	64.0	64.1	64.3	64.0	64.5	64.5	64.7	64.0	63.5	62.8	62.5	62 5	62.4	62.3	62.2	61.8	61.8	61.6	61.3	61.0	60.6	5.
6.	60.3	59.7	59.5	58.7	58.1	57.7	57.4	56.8	56.7	56.5	56.2	55.7	55.5	55.5	56.6	57.7	58.4	59.3	59.7	60.4	60.5	60.8	61.2	61.5	6.
7.	61.4	61.4	61.3	61.1	60.7	60.5	60.3	60.0	59.3	58.9	58.1	56.8	56.0	54.8	52.9	51.3	50.2	48.5	47.3	46.3	45.4	44.2	44.0	43.6	7.
8.	43.5	42.8	42 1	41.5	41.3	41.5	42.0	43.2	44.5	45.8	46.7	48.2	50.0	51.1	52.7	54.3	55.3	55.8	56.6	57.2	57.4	57.3	57.3	57.3	8.
9.	57.3	57.2	56.8	56.4	56.0	55.6	55.2	54.7	54.3	54.0	53.4	52.5	51.7	51.2	50.5	50.0	49.3	49.1	48.7	48.5	48.3	48.3	48.5	48.6	9.
10.	48.5	48 7	48.5	48.0	47.5	46.6	46.0	45.2	44.7	44.1	42.8	41.8	41.9	42.0	41.8	41.7	41.0	40.5	39.6	39.3	38.6	38 5	37.9	37.4	10.
11.	38.7	38 8	39.0	39.2	39.7	39.7	39.8	40.5	41.5	42.1	42.9	43.5	44.0	45.0	45.8	46.2	46.5	46.9	46.2	47.8	47.3	47.6	47.9	48.1	11.
12.	49 0	50 4	51.5	51.8	52.7	53.4	54.2	55 0	55.3	56.1	56.9	57.5	58.0	58.5	58.8	59.5	59.9	60.1	60.0	60.1	59.9	59.8	59.4	58.3	12.
13.	57.5	56.7	55.6	54.4	53.1	51.8	50.5	49.4	48.9	48.5	48.2	47.5	46.2	45.4	43.9	42.2	40.7	39.5	38.1	38 0	37.4	36.3	35.7	**34.9**	13.
14.	35.5	36.0	36.8	37.0	37.4	37.8	38.1	38.3	39.3	40.3	41.4	42.0	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	48.0	48.9	49.5	50.1	50.1	50.3	50.5	14.
15.	50 5	50.8	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	52.2	52.6	53.4	54.2	54.6	55.1	55.5	55.7	56.1	56.2	56.6	56.6	56.7	56.6	56.6	56.4	55 9	15.
16.	54.8	53.9	52.3	50.8	49.1	47.7	46.5	45.2	44.5	44.4	44 5	44.7	44.8	44.7	44.9	45.5	45.7	45.8	46.7	48.0	48.5	49.5	50.5	52.0	16.
17.	53.5	54.5	55.8	57.0	58.0	59.0	60.1	61.5	62.0	63.0	63.6	64.2	64.8	65.1	65.7	66.2	66.6	66.9	67.5	67.8	67.8	68.0	68.2	68.4	17.
18.	68.4	68.6	68.6	68.7	68.9	69.2	69.5	69.9	70.0	70.5	70.5	70.7	71.0	71.3	71.6	72.1	72.4	72.8	73.0	73.4	73.6	74.0	74.1	74.2	18.
19.	74.3	74.3	74.4	74.7	74.7	75.0	75.4	75.6	75 9	75.9	75.9	75.8	75.9	75.8	76 0	76.0	76.0	76.2	76.2	76.0	76.0	75.9	76.0	76.0	19.
20.	76.2	76.5	76.3	76.0	76.2	76.5	76.1	76.5	76.8	**77.0**	76.8	76.6	76.4	76.4	76.5	76.6	76.6	76.5	76.6	76 5	76.6	76.7	76.6	76.5	20.
21.	76.5	76.3	76.3	76.1	76.1	76.1	76.1	76.0	76.2	76.5	76 5	75.7	75.5	75.2	74.9	75.0	74 7	74.6	74.7	74 7	74.6	74.1	73 9	73.5	21.
22.	73.5	73.5	73.6	73.6	73.5	73.4	73.5	74.0	74.0	74.0	73.8	73.4	73.1	73.0	73.2	73.2	73.5	73.4	73.5	73.5	73.4	73.0	72.9	72.8	22.
23.	72.8	72.7	72.6	72.3	72.0	72.0	71.8	71.7	71.7	71.6	71.2	70.7	70.2	69.8	69.7	69.8	69.7	69.4	69.3	69.3	69 1	69.0	68.8	68.6	23.
24.	68.1	67.9	67.8	67.5	67.1	66.9	66.7	66.5	66.2	66.0	65.6	65.2	64.8	64.7	64.3	64.1	64.1	63.7	63.4	63.0	62.7	62.6	62.3	62.1	24.
25.	62.0	62.0	61.8	61.6	61.6	61.9	62.0	61.5	61.7	61.9	61.9	61.6	61.8	61.8	61.4	61.6	61.7	61.8	62.0	62.1	62.3	62.4	62.3	62.1	25.
26.	62.0	62.0	61.9	61.7	61.7	61.7	61.7	62.1	62.4	62.6	62.7	62.7	62.5	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7	61.7	61.4	26.
27.	61.1	60.8	60.5	60.0	59.5	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.0	58.6	58 0	58.0	57.8	57.9	57.8	57.8	58.0	58.2	58.4	58.4	58.3	58.4	27.
28.	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.8	59.0	59.4	59.8	59.7	59.5	59.3	59.3	59.3	59.5	59.6	59.7	59.6	59.5	59.1	58.9	58.8	58.6	28.
29.	58.4	58.2	58 0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.0	56.8	56.5	55.7	54.8	53.5	52.6	51.9	51.4	50.4	49.6	49.0	48.7	48.4	48.3	48.6	48.9	29.
30.	49.0	49.0	48.7	48.6	48.6	48.6	48.6	48.8	49.3	49.7	50.1	50.1	50.1	50.4	50.4	50.4	50.3	49.8	49.5	49.0	48.6	48.2	47.8	47.3	30.
31.	46.2	45.5	44.3	43.6	43.0	42.4	41.8	41.8	41.5	41.4	40.9	40.4	39.8	39.4	39.1	38.5	39.0	39.8	40.0	40.4	40.7	41.3	41.8	42.1	31.
Mittel	58.31	58.30	58.22	58.04	57.92	57.86	57.83	57.94	58.07	58.28	58.24	58.06	57.96	57.94	57.95	58.06	58.04	58.00	57.98	58.05	57.97	57.91	57.90	57.83	Mittel

Mittelwerthe des Luftdrucks

zu den einzelnen Tagesstunden der Monate Januar bis incl. December, gewonnen aus den Barometerständen zur Zeit der vollen Stunden.

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitter-nacht
Januar	58.93	58.86	58.81	58.74	58.63	58.66	58.76	58.99	59.08	59.25	59.32	59.15	58.98	58.92	58.94	59.04	59.08	59.06	59.08	59.18	59.19	59.12	59.05	58.96
Februar	68.49	68.44	68.35	68.21	68.12	68.17	68.33	68.60	68.65	68.79	68.85	68.77	68.57	68.42	68.35	68.32	68.38	68.52	68.65	68.75	68.74	68.70	68.65	68.58
März	50.89	50.71	50.52	50.42	50.38	50.40	50.52	50.74	50.83	50.81	50.78	50.72	50.55	50.40	50.35	50.35	50.33	50.46	50.64	50.73	50.74	50.75	50.73	50.67
April	55.68	55.58	55.52	55.46	55.42	55.52	55.55	55.63	55.65	55.69	55.62	55.51	55.42	55.34	55.20	55.14	55.05	55.18	55.35	55.56	55.67	55.72	55.78	55.80
Mai	52.67	52.67	52.63	52.66	52.82	52.98	53.12	53.18	53.16	53.11	52.99	52.77	52.59	52.35	52.12	51.88	51.89	51.85	52.00	52.28	52.55	52.63	52.73	52.73
Juni	56.56	56.48	56.43	56.41	56.47	56.54	56.64	56.69	56.68	56.68	56.64	56.59	56.49	56.37	56 31	56.19	56.13	56.18	56.24	56.33	56.59	56.62	56.64	56.61
Juli	55.10	55.04	54.92	54.95	55.04	55.12	55.24	55.32	55.36	55.33	55.31	55.17	55.08	54.99	55.00	54.92	54.85	54.80	54.79	54.93	55.10	55.23	55.29	55.17
August	53.81	53.71	53.67	53.61	53.62	53.75	53.88	54.01	54.06	54.09	54.06	53.95	53.87	53.79	53.64	53.54	53.48	53.51	53.64	53.85	53.97	54.01	53.97	53.86
September	59.00	58.91	58.84	58.81	58.84	58.96	59.09	59.19	59.31	59.43	59.39	59.30	59.17	59.03	58.89	58.82	58.74	58.81	58.98	59.17	59.24	59.23	59.24	59.22
October	56.12	56.09	55.98	55.95	55.95	55.99	56.23	56.38	56.47	56.48	56.42	56.18	55.96	55.81	55.77	55.72	55.79	55.96	56.06	56.14	56.29	56.40	56.41	56.44
November	56.60	56.56	56.46	56.39	56.36	56.40	56.47	56.62	56.66	56.72	56.62	56.39	56.21	56.03	55.96	55.97	56.07	56.14	56.19	56.20	56.27	56.34	56.33	56.31
December	58.31	58.30	58.22	58.04	57.92	57.86	57.83	57.94	58.07	58.28	58.24	58.06	57.96	57.94	57.95	58.06	58.04	58.00	57.98	58.05	57.97	57.91	57.90	57.83
Mittel	56.85	56.78	56.70	56.64	56.63	56.70	56.80	56.94	57.00	57.05	57.02	56.88	56.75	56.62	56.54	56.49	56.49	56.54	56.63	56.76	56.86	56.89	56.89	56.85

Curve der täglichen Periode des Luftdrucks,

gewonnen aus obigen Stundenmitteln.



Curve der jährlichen Periode des Luftdrucks,

gewonnen aus den Monatsmitteln obiger Stundenmittel.



Aussergewöhnliche Baro- und Thermographencurven.

1891.

22. Mai.
Gewitter aus WNW von 5.30—5.45p; starker Regen von 4—6p.

9. Juni.
Gewitter aus S von 4-4.30p mit starkem SW-Wind und mässigem Regen.

14. Juni.
2p starker Regen, 2.45p Hagel bei frischem Winde aus WNW.

30. Juni.
1.45—3a Gewitter aus SE mit starkem Regen.

1. Juli.
1) Gewitter von 2—3.30a aus SW.
2) 0.15—1.30p Gew. aus SW mit starkem Regen und Hagel während 2 Minuten.
3) 8.45—11p Gew. aus SW.



1891.

13. Juli.

Trübes Wetter von 2-6p bei mässigem NW, sonst nichts aussgergewöhnliches beobachtet.

19. Juli.

Gewitter aus W von 2.30-5p, zog südlich vorüber; 2p Staubboe, nachher starker Regen bis 5.15p.

4. August.

Gewitter aus SW von 2-2.30p, mit mässigem Regen von 1.30—2.30p.

13. November.

Trübes, nebliges Wetter; Nachmittags und Abends frischer SE.

14. November.

Wetter trübe, mässiger SE.



B.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

Januar 1891. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
2.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
3.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
4.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
5.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
6.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
7.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
8.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
9.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
10.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
11.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
12.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
13.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
14.	SSW	3.6	SW	4.4	WSW	8.8	WSW	10.4	WSW	9.0	W	12.0	W	10.6	W	9.0	W	9.8	WNW	11.7	WNW	10.8	WNW	10.8
15.	WNW	8.4	NW	9.8	NW	10.6	NW	9.4	NW	9.2	NW	10.2	NW	9.0	WNW	7.8	WNW	7.6	WNW	8.0	NW	8.4	NW	7.5
16.	W	2.6	W	2.2	W	3.0	W	2.5	W	1.7	W	2.2	W	3.3	W	2.3	W	2.6	W	3.0	W	3.2	WSW	3.4
17.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	SE	3.1	SE	3.4	SE	3.2	—	.	—	.
18.	N	6.4	N	6.6	NW	7.8	NW	8.2	NW	7.6	NW	7.1	NNE	8.1	NNE	8.0	NNE	8.3	NNE	9.2	NNE	7.6	NNE	6.6
19.	SSW	2.3	NNE	2.3	NNE	2.4	NNE	2.3	NNE	2.4	NNE	3.6	NNE	2.4	NNE	3.0	NNW	4.6	NNW	4.1	NNW	4.2	NNW	4.4
20.	W	2.7	W	2.9	W	2.8	W	3.0	W	4.4	W	4.4	W	3.1	NW	2.7	WNW	2.4	WNW	4.6	WNW	4.1	W	3.1
21.	SSE	5.4	SSE	4.9	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	6.8	SSE	7.4	SSE	10.0	SSE	7.8	SSE	5.4	S	6.9	SSE	6.2	S	6.3
22.	WSW	7.3	WSW	7.6	WSW	7.3	WSW	6.9	SW	5.4	WSW	6.9	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	7.4	WSW	7.6	W	6.3	W	6.7
23.	ESE	5.2	ESE	5.2	ESE	3.9	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.0	ESE	0.8	—	0.0	ESE	0.5	ESE	1.1	SE	1.7	SE	1.8
24.	SE	8.0	SSE	7.4	SSE	7.4	SSE	7.5	S	8.0	SSW	8.6	SSW	9.2	SW	9.4	SW	9.2	SW	8.4	SW	9.0	SW	7.2
25.	SSE	7.2	S	9.0	S	9.0	SSW	8.4	SSW	8.7	SW	9.7	SW	12.4	SW	12.0	SW	11.0	WSW	11.8	SW	11.4	SW	11.6
26.	W	10.4	W	10.8	W	10.2	WSW	10.0	W	8.8	W	9.0	W	9.0	W	8.8	WSW	9.6	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	9.1
27.	SSW	4.4	SSW	3.3	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	3.6	SSW	2.3	SSW	3.1	SE	3.0	ESE	4.8	ESE	3.7	SE	3.4	SE	3.9
28.	SSW	4.7	S	6.0	S	5.8	S	5.9	S	5.4	S	5.0	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	5.1	SSW	4.4	SSW	5.0	SSW	4.6
29.	SSW	4.2	SSW	2.5	SSW	3.0	SSW	2.7	S	3.4	SSW	2.7	SSW	2.9	SSW	3.7	SSW	4.2	S	3.6	SSE	3.5	S	3.7
30.	SE	4.9	SE	5.5	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.2	SE	5.4	SSE	6.9	SE	7.4	SE	7.0	SE	5.6	SE	5.3
31.	WSW	4.8	WSW	4.1	SW	5.1	SW	6.0	SW	5.0	SW	4.0	SW	4.1	SSW	4.8	SW	4.8	SSW	3.6	SSW	4.1	SSW	3.5
Mittel		5.44		5.56		5.95		5.93		5.72		6.02		6.18		5.79		6.01		6.09		6.08		5.85

Februar 1891. Windrichtung und

1.	S	3.4	SSW	2.4	SSW	3.1	WSW	2.1	WSW	2.8	S	3.0	SSE	3.1	SE	3.8	SE	3.5	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.5
2.	W	6.1	W	6.5	WNW	7.6	WNW	6.9	WNW	4.6	W	6.0	W	7.3	W	6.0	W	5.4	W	5.0	W	5.2	W	5.0
3.	W	4.6	W	4.8	W	4.2	W	5.1	W	5.4	W	4.6	W	5.0	W	5.1	W	6.7	W	8.4	W	9.6	WSW	10.5
4.	WSW	9.6	WSW	9.6	WSW	10.5	W	9.8	W	9.2	WNW	9.2	WNW	8.4	NW	7.0	NW	5.6	NW	5.4	NW	6.3	NW	7.6
5.	WNW	9.2	WNW	8.8	WNW	9.4	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	8.1	WNW	8.3	WNW	9.1	WNW	9.4	WNW	5.8	WNW	8.0	WNW	6.9
6.	WNW	5.5	W	5.8	WNW	5.4	W	5.6	W	5.4	W	5.0	W	4.0	W	4.2	WNW	4.2	WNW	3.0	WNW	2.0	W	3.2
7.	SSW	1.3	SSW	0.8	S	0.8	S	0.9	S	1.3	S	2.0	SSE	2.1	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	3.8	SSE	3.0	SE	3.4
8.	ESE	3.4	SE	3.0	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.1	SE	2.8	SE	2.4	SSE	3.0	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.7
9.	E	3.0	ESE	3.4	ESE	2.8	E	3.1	ESE	3.0	ESE	2.6	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.6	ESE	5.0
10.	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.6	SE	2.8	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.7	SW	3.4	SW	2.8
11.	W	3.9	WSW	4.0	W	3.4	W	3.5	WSW	3.5	SW	4.3	WSW	6.2	W	5.0	W	5.2	WSW	5.6	WSW	6.1	SW	5.0
12.	SSW	6.8	SSW	7.5	SSW	8.2	SSW	7.0	SW	10.2	SW	9.6	SW	8.8	WSW	11.2	WSW	10.6	W	10.8	WNW	9.2	WNW	9.0
13.	W	6.6	W	5.8	W	5.5	W	5.3	WSW	5.8	WSW	8.0	W	6.6	WSW	4.4	W	1.2	W	1.0	WSW	3.0	ENE	6.5
14.	NW	2.3	WNW	2.1	WNW	2.1	WNW	2.2	WNW	2.4	WNW	2.6	W	2.0	W	2.7	WSW	3.4	W	3.1	WSW	3.8	WSW	4.2
15.	SW	5.6	WSW	6.1	WSW	6.7	WSW	7.4	W	7.0	W	7.3	W	6.9	W	7.5	W	7.8	W	8.1	W	7.8	W	8.8
16.	W	11.1	W	9.6	W	7.9	WNW	8.5	W	7.3	W	6.5	W	6.8	W	7.5	W	6.8	WNW	7.4	WNW	5.2	WNW	6.7
17.	W	6.8	W	6.3	W	6.2	W	6.1	W	5.0	W	5.4	W	5.2	W	4.4	W	4.3	W	4.0	W	4.9	W	6.1
18.	WNW	6.7	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.8	NW	5.4	NW	4.3	NW	4.9	NW	4.1	NNW	3.8	NW	4.2	NW	4.0	NW	3.8
19.	NW	3.1	NW	2.2	NW	1.2	NW	0.9	NW	1.3	WNW	0.7	WNW	1.8	WNW	2.1	SW	1.8	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.6
20.	W	1.1	W	2.0	W	1.6	SW	1.6	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.4	W	1.3	NW	1.5	NW	1.5	WNW	1.6	WNW	1.9
21.	N	0.2	NE	0.4	NE	0.5	E	0.6	E	1.0	E	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	E	2.3	E	3.0	E	3.4
22.	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.1	ESE	2.7	SE	2.4	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.6
23.	ESE	2.7	E	2.6	E	3.3	E	3.4	E	2.7	E	3.0	E	3.4	E	3.2	E	3.0	SE	2.1	SE	1.8	S	1.4
24.	SE	2.1	SE	2.2	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.6	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.9	SE	2.1	SSE	2.4	S	2.5	S	2.8
25.	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.0	SW	2.4	SW	1.8	SW	2.1	SW	2.3	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.1	WSW	0.8
26.	SSE	3.0	SSE	3.4	SSE	4.0	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.8	SE	3.0	SE	2.2	NE	2.4	ENE	3.1	E	3.3	E	2.9
27.	E	2.2	E	2.7	E	1.6	E	2.6	E	2.2	E	2.7	E	2.4	E	2.1	E	3.0	E	3.0	E	3.2	E	2.8
28.	E	2.7	E	2.8	E	2.3	E	2.5	ESE	3.7	ESE	3.4	SE	4.8	SE	5.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	3.8	SE	3.4
Mittel		4.35		4.21		4.12		4.11		4.06		4.19		4.30		4.28		4.14		4.21		4.25		4.55

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Januar 1891.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	1.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	2.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	3.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	4.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	5.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	6.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	7.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	8.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	9.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	10.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	11.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	12.
—	.	—	.	—	.	—	.	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.7	SE	2.3	SE	3.2	SW	4.7	SW	4.9	SSW	4.3	13.
WNW	10 2	WNW	8.4	WNW	9.3	W	8.8	W	10.2	W	10.0	W	9.6	WNW	8.7	WNW	7.7	W	8.3	WNW	8.8	WNW	8.2	14.
NW	7.8	NW	8 3	NW	8.7	NW	8.6	NNW	8.0	NNW	6.2	NW	4.4	WNW	4.5	WNW	4.3	W	4.2	W	3.9	W	2.6	15.
WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.0	WNW	2.8	WNW	3.0	WNW	2 6	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.0	WNW	2.6	WNW	2.5	16.
NW	3.2	NW	4.1	NW	3.8	NW	3.6	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	17.
NNE	7 1	NNE	6.3	NE	5.6	NE	4.1	NE	2.5	ENE	1.7	ENE	1.5	SW	1,2	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	1.8	SSW	1.8	18.
NW	4.6	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.8	NW	4.0	NW	4 6	NW	5.6	NW	4.4	WNW	4.7	WNW	3 7	WNW	2.2	WNW	2.2	19.
WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	3.0	WSW	3.4	WSW	2.8	SW	3.3	SE	3.7	SE	4.6	SE	4.3	SE	5.6	SSE	4.3	SSW	6.2	20.
SSW	5.5	SSW	5.5	SW	6.4	WSW	8.4	W	8 8	W	9.0	W	10.0	W	9.0	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	6.1	WSW	8.5	21.
W	6.4	WSW	5 4	SW	4.4	SW	3.3	SSW	3.6	SSE	3.7	SSE	3.3	SE	4.5	SE	4.4	SE	5.7	SE	5.8	SE	5.6	22.
SE	2.7	WSW	5.8	WSW	4.1	SW	3.2	SE	3.7	SE	4.9	SE	5.3	SE	6.6	SE	5.9	SE	7.4	SE	7.8	SE	7.4	23.
SW	7.7	SW	6.8	SSW	6.5	SSW	7.8	S	6.1	SSE	5.9	S	6.7	S	7.2	S	6.6	S	7.5	SSE	6.1	SSE	7.6	24.
SW	13.0	SW	12.2	SW	11.7	SW	13.2	SW	14.6	SW	17.2	WSW	17.9	WSW	16.4	WSW	14.8	W	13.6	W	12.8	W	12.2	25.
WSW	7.8	W	7.2	W	7.5	WSW	5.8	WSW	4.4	SW	5.5	SW	6.1	SW	3.9	SW	3.8	SW	5.6	SW	5.0	SSW	4.3	26.
SE	3.9	SE	3.4	SE	4.1	SSE	5.1	SSW	5.1	SSW	3.8	SSW	5.7	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.7	SW	6.6	SW	5.8	27.
SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	3.6	SSW	4.9	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	5.8	SSW	4.7	28.
SSW	3.2	SSW	2.4	S	3.1	S	3.7	SSE	3.8	SSE	4.0	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.9	SSE	4.6	SSE	5.4	SSE	5.8	29.
SE	4.7	SSE	3.4	S	4.8	S	4.8	S	4.0	SSE	3.6	S	3.4	S	2.9	SSW	3.6	SW	4.8	WSW	6.8	W	6.2	30.
SSW	3.3	SSW	3.9	S	3.7	SSE	4.8	SSE	4.6	SE	5.3	SE	6.4	SSE	7.2	SE	5.5	SE	5.7	SSE	5.1	S	4.6	31.
	5.75		5.55		5.55		5.65		5.25		5.47		5.67		5.70		5.50		5.84		5.65		5.58	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Februar 1891.

SSE	4 9	SSE	4.8	SSE	4.3	SSE	3.7	SSE	2.6	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	1.8	SSE	1.6	SSE	2.8	SW	4.2	WSW	3.8	1.
W	4.8	WNW	5.4	WNW	6.6	W	5.0	W	4.6	W	5.2	W	5.4	W	4.6	W	5.6	W	6.0	W	5.4	W	5.6	2.
WSW	10.8	WSW	11.8	WSW	10.4	WSW	9.8	WSW	9.0	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	9.2	WSW	9.4	WSW	10.4	WSW	9.9	WSW	9.9	3.
NW	7.4	NW	8.2	NW	8.0	NW	7.6	NW	8.3	NW	9.0	NW	10.1	NW	9.6	NW	9.8	NW	10.3	NW	10.0	NW	8.9	4.
W	7.6	W	6.8	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	5.6	WNW	4.8	WNW	5.7	WNW	5.1	WNW	5.4	WNW	5.9	W	5.8	5.
W	2.4	W	1.2	W	0.8	W	1.2	W	2.0	WSW	2.2	SSW	3.0	SSW	1.9	SSW	1.6	S	1.6	SSW	1.1	SSW	1.5	6.
SE	4.1	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.4	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.0	7.
SE	3.5	SE	2.7	ESE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.4	E	3.0	E	2.8	E	3.2	E	3.2	E	2.3	E	2.7	E	3.1	8.
ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	4.5	SE	3.2	SE	3.0	ESE	2.1	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	2.8	9.
SW	3.2	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.3	SSW	2.6	SSW	2.4	SSW	1.6	SSW	2.3	SSW	2.3	NW	4.4	NW	3.2	W	3.5	10.
SW	5.4	SSW	5.0	SSW	4.1	SSW	4.9	SSW	4.4	SSW	4.9	SW	5.2	SW	6.2	SSW	7.5	SSW	6.5	SSW	5.6	SSW	5.7	11.
WNW	9.8	WNW	9.4	WNW	9.0	WNW	9.1	WNW	8.7	WNW	8.4	WNW	6.1	W	5.8	W	7.0	W	8.8	W	7.4	W	6.6	12.
NE	10.2	NE	8.2	NNE	7.1	N	5.1	N	3.8	N	3.2	NNW	3.7	NNW	4.4	NNW	4.4	NW	4.2	NW	4.6	NW	2.4	13.
SW	4.1	SW	4.4	SW	4.1	SW	3.6	SW	3.1	SW	3.4	SSW	4.2	SSW	4.0	S	3.8	SSW	4.1	SW	5.4	SW	5.2	14.
W	9.1	W	9.4	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	9.1	W	8.3	WSW	6.3	W	9.8	WNW	10.6	WNW	8.6	W	8.6	W	11.5	15.
WNW	8.4	W	8.2	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	5.9	W	7.0	W	7.8	W	8.3	W	7.8	W	8.1	W	8.0	W	7.6	16.
WNW	6.7	WNW	6.5	WNW	7.2	WNW	6.8	WNW	7.2	WNW	8.0	WNW	7.6	WNW	7.3	WNW	7.6	WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	7.0	17.
NW	3.9	NW	4.1	NW	3.9	NW	4.2	NW	3.2	NW	2 4	WNW	2.2	NW	2.7	WNW	2.7	NW	2.8	WNW	2.4	NW	3.1	18.
SW	2.2	W	2.0	W	1.5	W	1.9	W	2.0	W	2.4	W	2.2	WNW	2.1	WNW	1.3	WNW	1.9	WNW	2.5	W	2.1	19.
WNW	2.1	WNW	2.2	WNW	2,2	WNW	2.5	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	2.0	WNW	1.8	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.8	NW	0.9	20.
NE	3.3	NE	3.4	NE	3.1	E	3.0	E	2.5	ESE	2.3	E	2.7	ESE	3.4	ESE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.2	ESE	3.4	21.
ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.4	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	3.0	SE	2.8	ESE	2.4	22.
S	2.9	S	3.7	SSE	3.1	SE	2.1	SE	2.2	SE	1.5	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.8	23.
S	3.4	SSW	3.8	S	4.0	SSE	3.7	SSE	3.6	SE	3.5	SE	3.4	SE	3.7	SE	3.3	S	3.1	SSW	2.8	SSW	2.9	24.
WSW	0 7	WSW	1.6	W	2,0	W	2.0	W	1.6	SE	1.6	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	1.1	SSE	2.2	SSE	3.1	SSE	3.2	25.
E	3.0	SE	3.1	ESE	2.7	ESE	1.5	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	3.0	ESE	3.6	E	3.8	E	4.1	E	3.2	E	3.5	26.
E	3.6	E	3.5	E	3.5	E	3.4	E	3.7	E	3.2	E	3.5	E	3.5	E	5.0	E	2.9	E	2,0	E	3.5	27.
ESE	4.1	ESE	4.1	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.6	SE	5.0	SSE	5.1	SSE	3.4	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	2.6	28.
	5.01		5.00		4.80		4.46		4.20		4.24		4.17		4.35		4.47		4.59		4.46		4.44	Mittel

März 1891. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	3.2	SSE	3.0	SSE	2.4	SSE	2.8	SSE	3.8	SSE	4.2	SSE	3.4	S	4.7	SSW	5.6	SSW	5.1	S	4.2	SSW	3.1
2.	W	9.0	WSW	7.1	WSW	8.4	WSW	8.7	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	7.3	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	10.4
3.	W	5 8	W	5 4	W	4.2	W	4.1	W	5.3	W	6.2	W	5.9	W	7.3	W	7.2	WNW	7 0	W	6.6	W	8.8
4.	WSW	9.4	WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	12.9	WSW	10.4	WSW	10.9	W	8.5	W	8.9	W	9.0	WNW	9.9	WNW	9.8	W	8.1
5.	WSW	13.5	WSW	13 8	W	14.0	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	14.0	WNW	14 3	WNW	13.4	W	13.8	W	15.5	W	18 0	WNW	20.2
6.	WNW	13.0	WNW	12.0	W	11.9	W	11.2	WSW	10.8	WSW	10.3	WSW	11.2	WSW	10.4	WSW	11.2	WSW	12.6	W	12 4	W	14.3
7.	W	10.9	WSW	10.6	WSW	12.0	W	10.7	W	8.9	NW	3.6	NW	2.1	NW	1.7	WSW	3.7	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	10.8
8.	WNW	3.5	WNW	0.8	NW	2.1	NW	3.5	NW	2.2	NW	2.6	NW	2.7	E	3.8	E	3.2	E	2 7	SE	4.3	SSW	7.5
9.	S	4.2	S	2.6	S	3.2	S	3.3	S	2.5	S	2.4	S	3.4	SW	4.9	WSW	1.3	WSW	1.8	NW	4.1	NW	6.7
10.	NE	3 6	NE	4.3	ENE	4.6	E	4.6	E	3.9	E	4.5	ESE	4 6	SE	4.8	SE	4.0	SE	3.1	SE	1.9	SE	1.4
11.	SW	2.2	SSW	2.0	SSW	2.2	ESE	3 2	ESE	1.4	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2 8	SE	1.2	ESE	2.1	SE	2.8
12.	S	7.6	S	7.4	S	7.8	SSW	8.6	SW	8.1	SW	7.8	SW	8.1	SW	8.4	WSW	8.0	SW	7 8	SW	8.9	SW	10.0
13.	WSW	2 3	WSW	2.0	WSW	1.6	SE	2.8	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.8	ENE	3.2	ESE	4.8
14.	ENE	4.0	ENE	3.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.4	NE	4.2	NE	4.4	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.7	NE	4.4	NE	4 3
15.	NE	3.6	NE	3.8	NNE	4.0	NNE	3.3	N	4.1	NNW	4.9	WNW	5.8	WNW	6.2	W	7.6	W	7.2	W	7.6	WSW	8.1
16.	SSE	3.6	SE	3.2	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.4	SE	3.4	SE	1 6	SE	1.2	SE	2.1
17.	E	1.3	E	0.6	E	2.4	E	1.3	E	0.4	E	1.8	E	1.3	E	2.2	NE	2,5	NE	2,9	NE	3.2	NE	3.6
18.	NE	3.2	NE	3.2	NE	2.7	NE	2.2	NE	2.3	NE	2.9	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.2	ENE	1.9	ENE	2.3
19.	NNE	2.9	N	3.2	N	3.4	NW	4.0	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.2	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.8	WNW	5.0	WNW	4.8
20.	NW	7.0	NW	6 8	NW	7.2	NW	6.4	NW	7.0	NW	7.4	WNW	6.7	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	7.6	WNW	8.2	W	6.6
21.	SSW	5.7	SSW	6.3	SSW	5.1	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	4.7	WNW	6.0	WNW	5.0	WNW	7.0	WNW	7.3	WNW	7.5	WNW	5.8
22.	WNW	3.8	WNW	4.6	NW	5.0	NW	5 0	WNW	5.9	WNW	6.0	WNW	5.5	NW	6.1	NW	4.5	NW	4.5	NE	4.4	NE	4.4
23.	NE	5.0	NE	4.4	NE	5.2	NE	5.2	NE	5.6	NE	6.1	NE	5.5	NE	5.8	NE	5.6	NE	5.0	NE	4.2	NE	4.8
24.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	.	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
25.	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.4	SSE	3.6	S	3.6	SSW	5.0	S	5.5	SSE	5.2	S	6.5	S	8.1	S	8.6
26.	SSW	6.4	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	8.5	S	8.2	S	7.1	S	6.6	S	7.4	SSE	7.9	S	9.1	SSW	12.8	SSW	12.7
27.	SSW	2.5	SSW	3.7	SSW	5.9	SSW	5.0	SW	4.8	SW	4.3	SW	6.0	WSW	5.2	SW	6.5	SW	8 0	WSW	11.2	WSW	11.3
28.	SW	4.0	SSW	5.2	S	5.2	S	4.6	SSE	4.0	SSE	3.6	SSE	2.8	SW	2 1	SW	3.1	WSW	6.0	SW	7.9	SW	7.7
29.	W	8.5	W	6.5	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	5 1	SW	5.8	WSW	6.8	W	7.2	W	8.0	WSW	10.7	WSW	11.3	SW	12 1
30.	WSW	10.7	WSW	10.6	WSW	9.2	WSW	8.7	WSW	6.8	SW	7.1	SW	8.0	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	9.4	WSW	10.0	WSW	10.1
31.	NNE	4.0	NNE	4.4	N	4.2	NNW	4.7	NNW	4.7	NW	4 4	NW	4.1	NW	4.2	NW	4.6	NNW	6.6	NNW	7.0	NNW	6.5
Mittel		5.62		5.44		5.68		5.78		5.45		5.43		5.43		5.70		5.82		6.39		6.98		7.49

April 1891. Windrichtung und

1.	NW	3.4	NW	4.3	WNW	4.7	W	6.3	WNW	6.8	WNW	6.0	WNW	4.6	WNW	4.2	WNW	3.2	WNW	3.0	WNW	3.6	WNW	4.2
2.	N	3.0	N	3.2	N	2.8	N	2.6	N	2.3	N	2.4	N	2.6	N	2.9	NNW	3.3	NW	3.4	NW	3.1	NW	2.8
3.	E	2.3	E	2.3	E	2 3	E	3.4	E	4.3	E	4.4	ENE	4.6	ENE	5.8	E	6.7	ENE	6.9	ENE	7.4	ENE	7.0
4.	NE	3.9	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	4.4	NE	5.2	ENE	5.7	ENE	6.8	ENE	6.5	ENE	5.8
5.	ENE	3.7	ENE	4 6	ENE	4.7	ENE	4.2	NE	5.3	NE	4.4	ENE	4.3	ENE	4.7	E	6.6	E	7.3	ESE	8.2	E	8.3
6.	E	3.9	ENE	4.0	E	3.7	E	3.7	E	3.6	E	3.9	E	3.9	E	3.4	E	2.8	E	2.7	E	3.0	E	3.6
7.	E	2.5	E	3.1	E	4.1	E	1.9	E	1.9	E	2.1	ENE	2.9	ENE	2.8	E	2,7	E	3.0	E	2,8	E	4.8
8.	SE	2.8	SE	1.8	SE	2.2	SE	1.2	SE	1.5	E	1.4	N	1.3	NW	1.4	NW	1.4	NW	0.7	NW	1.0	NW	1.9
9.	WNW	5.9	WNW	5.7	WNW	4.8	WNW	4.9	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	5.4	NE	5.2	NE	5.1	NE	5.1	NE	4.4	NE	3.8
10.	NE	3.6	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.4	NE	4.4	ENE	4.7	NE	5.0	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.7	NE	5.3
11.	NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	3.7	NNE	4.5	NNE	5.2	NNE	5.7	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	5.8	NE	5.4	NE	5.9	NE	6.0
12.	NNE	4.2	N	3.6	N	3 8	N	4.3	N	4.5	N	3.8	N	3.6	N	4.2	NNW	4.8	NNW	4.9	N	4.2	NNW	5.3
13.	WNW	5.8	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	5.9	W	5.6	W	6.1	W	7.8	W	8.6	W	8.9	W	9.0
14.	W	6.6	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	6.1	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	4.7	WSW	5.0	WSW	5.4
15.	WNW	2.3	WNW	2.6	WNW	2.1	WNW	2.8	W	4.3	WSW	4.1	WSW	3.4	WSW	4.7	W	4.6	W	4.2	WSW	4.6	WSW	5.6
16.	WSW	4.2	WSW	3.8	WSW	3.6	WSW	3.0	W	3.4	WNW	3.9	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	5.0	W	4.8	W	5.4
17.	SW	3.8	SW	3.4	SW	4.2	SW	4.6	SW	4.8	SW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.1	SW	5.6	SW	6.4	WSW	7.2	W	8.8
18.	SW	6 6	SW	6.1	SW	5.6	SW	4.4	SSW	4.1	SSE	4.1	SE	3.2	SE	4.1	SW	4.2	S	4.1	SE	3.4	SE	4.0
19.	NNW	4.1	NW	3.7	NW	3.4	NW	4.2	NW	4.6	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.4	NNW	3.7	NNW	4.5	NW	4.7	NW	4.1
20.	N	3.4	NNW	3.8	N	3 2	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	4.2	NNW	4.1	NNW	3.5	NNW	3.7	N	4.0	N	3.9	N	4.7
21.	NE	1.7	NE	3.5	NE	3.1	NE	3.1	NE	3.0	NE	3.6	NE	4.2	NE	5.3	NE	5.4	NE	4.6	NE	4.8	NE	5.0
22.	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.6	NE	4.2	NE	4.6	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.7	NE	4.3
23.	NE	4.1	NE	4.5	NE	4.6	NE	4.0	NE	5.2	NE	5.4	NE	4.8	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.6	NE	6.2	NE	6.0
24.	NE	1.2	NE	2.9	NE	2.9	NE	2.9	NE	2.1	NE	2.2	NE	3.6	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.3
25.	NE	4.1	NE	3.8	NE	3 9	NE	3.4	NE	3.4	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.3	NE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.3
26.	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.6	NE	0.8	NE	0.8	NE	0.4	NE	0.6	—	0.0	—	0.0	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.6
27.	NE	1.1	NE	1.8	NE	1.5	NE	1.2	NE	1.4	NE	0.8	E	1.0	SE	0.8	E	1.5	ESE	2.2	E	2.0	E	2,8
28.	E	3.7	E	3.9	E	3.6	E	3.0	E	3.3	E	2.8	E	3.2	E	4.1	ESE	5.9	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.4
29.	SW	8.4	W	**10.2**	WNW	10.0	WNW	7.7	WNW	7.2	WNW	6.5	WNW	8.8	WNW	8.4	WNW	6.8	WNW	7.1	WNW	6.0	WNW	7.7
30.	S	3 9	S	4.1	S	4.8	S	5.4	S	5.8	S	6.3	SSW	7.0	SSW	7.8	SSW	7.4	SW	8.2	SW	7.3	WSW	8.1
Mittel		3.77		3.99		3.93		3.84		4.07		4.04		4.20		4.39		4.61		4.73		4.76		5.14

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). März 1891.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	3.1	WSW	6.4	WSW	5.3	WSW	5.1	SW	5.9	SW	4.6	WSW	5.0	SW	5.3	SW	6.3	SW	5 9	WSW	3 8	WSW	6.7	1.
WSW	9.8	W	10.4	WSW	9.7	W	9.1	W	9.4	W	8.5	WSW	7.6	WSW	6.7	WSW	5.9	WSW	5.0	WSW	4.2	W	5.0	2.
W	10.4	W	11 0	W	11.6	W	11.2	W	11 2	W	9.7	W	9.7	W	11.6	W	9.8	W	10.1	WSW	9 3	WSW	10.4	3.
W	7.5	WNW	6.7	W	7.8	WSW	7.6	SW	6.7	SW	7.7	SSW	9.0	SSW	10.5	SW	14.2	WSW	12.9	WSW	12.7	WSW	13 8	4.
W	**20.2**	W	19 2	W	18.1	W	16.7	W	15.0	W	12.3	W	10.7	W	10.4	W	10.7	W	7.2	W	9.8	WNW	13.3	5.
W	14.7	W	14.2	W	12.5	W	11.2	WSW	8.9	W	7.8	W	8.1	W	9.0	WSW	9.6	WSW	11.8	WSW	12.6	WSW	12.2	6.
WSW	13.4	SW	13.2	SW	11.7	WSW	11.1	WSW	10.4	WSW	8.8	WSW	8.6	W	7.2	WNW	3.9	WNW	3.7	WNW	3.1	WNW	3.0	7.
SSW	9.1	SSW	7.8	SSW	7.9	SSW	7 7	SSW	8.2	SSW	7.0	SSW	5.1	S	4.0	S	5.5	SSE	4.3	SSE	4.9	S	4.5	8.
NW	6.1	NW	7.2	NW	6.8	NW	6.4	NW	5.6	NW	4.9	NW	3 5	NW	3.9	NW	3.2	NNW	4.0	N	3.8	NNE	4.0	9.
SE	1.6	SSW	2.4	SSW	3 4	SSW	4.5	SSW	4.7	SSW	5.0	SW	4.4	SW	3.2	SW	2.4	SW	2.0	SW	1.2	SW	1.6	10.
WNW	6.0	W	8.9	W	9.2	W	11.4	W	7.6	WSW	4.6	SSW	3 8	SSE	4 6	SSW	5.4	SSW	7.6	S	6.8	S	8.0	11.
WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.5	W	9.1	W	7.0	WSW	4.4	WSW	3 7	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.5	WSW	3.2	WSW	2.5	12.
E	5.6	E	6.6	ENE	6.3	ENE	6.5	ENE	5.9	ENE	6.0	NE	5.2	NE	5.4	NE	6.3	ENE	6.5	ENE	5.3	ENE	4.4	13.
NE	4.4	NE	5.4	NNE	4.8	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	3.5	NNE	2 8	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.2	NE	3.2	14.
WSW	8 9	WSW	7.8	W	7.4	W	6 4	W	4.8	SW	2.4	SW	1.7	S	1.4	SSE	2.7	SSE	2.8	SSE	3.4	SSE	3.8	15.
SE	2.1	SE	1.8	SE	1.9	SE	3.1	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.6	SE	3 6	SE	2.4	SE	2.0	SE	0.8	E	1 4	16.
NE	3 3	NE	3.0	NE	2.9	NE	5.0	NE	4.7	NE	3 2	NE	2 2	NE	2.1	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.2	NE	2.5	17.
NE	2.1	NE	2.3	NE	2.6	NE	3.4	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.8	NE	2 6	NE	2 8	NE	2.6	NE	2.2	NE	2.8	18.
WNW	5.2	WNW	6.8	W	6.4	W	5.7	W	6.3	W	6.1	WNW	7.2	NW	6.8	NW	6.6	NW	6.9	NW	7.2	NW	7.6	19.
W	5.1	WSW	5.1	WSW	6.0	WSW	5.1	SW	5.4	SSW	3.4	S	3.7	S	3.4	S	3.1	S	5.2	S	4.7	S	4.5	20.
WNW	5.2	WNW	5.5	WNW	5.4	NW	4 0	N	2.8	NE	3.0	NW	4.7	NW	3 5	NW	3.2	NW	3.2	NW	4.1	NW	4.1	21.
NE	4.6	WNW	4.7	NW	5.0	N	4.3	NNE	4.7	NNE	5.2	NNE	5.2	N	4.8	N	4.1	NNE	4.1	NNE	4.5	NNE	5.0	22.
NE	5.0	NE	5.3	NE	5.6	NE	5.0	NE	4.8	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	23.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	SW	2.5	SE	3 4	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.5	SE	2.9	SSE	4.1	24.
S	8.8	SSW	9.0	S	6.6	SSW	8.0	SSW	9 0	SSW	8.4	SSW	7 6	SW	6.4	SW	9.0	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	7.2	25.
SSW	12.7	SSW	12.5	W	9.5	WSW	7 8	SW	6.4	SW	6.2	WSW	5.7	SSW	5 5	SW	5.8	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	3.6	26.
WSW	11.5	SW	12.2	SW	11.0	SW	10.0	WSW	8.6	SW	6.6	SW	4.0	SW	4.6	SW	6 2	WSW	8.1	WSW	4.9	SW	5.4	27.
SSW	7 6	SSW	7.8	SSW	8.2	S	8 3	S	6.4	S	5.5	S	4.7	WSW	5.4	W	6.7	W	9 6	W	8.6	W	8.2	28.
SW	13.3	SW	13.3	SW	13.2	SW	12.6	SW	11.2	SW	9.3	W	9.3	WSW	7.0	WSW	8.2	W	10.2	WSW	9 2	WSW	11.6	29.
WSW	8.7	WSW	8.8	SW	9.6	WSW	8.8	W	7.6	WSW	6.1	SW	6.0	SSW	4.7	SSW	3.8	SSW	3.5	SW	4.1	WNW	3.9	30.
NNW	5.4	WNW	5.4	NW	6.0	WNW	6.6	NW	6.8	NNW	5.8	NNW	3.4	NNW	2.7	NNW	2.9	NNW	1.9	NW	2.7	NW	2 8	31.
	7.73		8.01		7.73		7.55		6.93		5.86		5.44		5 20		5 49		5.58		5.24		5.70	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). April 1891.

WNW	4.8	WNW	4.3	WSW	7.0	W	7.3	WNW	6.6	NW	6.5	NW	3.7	NW	2.6	NNE	3.4	NNE	1.8	NNE	2.8	N	3.3	1.
NW	2.6	WNW	2.0	NW	2 2	NW	1.8	NW	1.8	E	1.7	E	2.3	E	3.1	E	3.7	E	2 5	E	2.4	E	2.1	2.
ENE	6 0	ENE	6.6	ENE	6.5	ENE	8.0	ENE	7.4	ENE	7 2	NE	5.6	NE	5.5	NE	6.8	NE	6.5	NE	5.8	NE	4.8	3.
ENE	5 9	ENE	5.2	ENE	5.8	ENE	5.2	ENE	5.9	ENE	6.2	E	7.1	ENE	8.0	ENE	7.0	ENE	5.6	ENE	4.8	ENE	4.0	4.
E	7.7	E	7.9	E	7.8	E	5.7	ENE	7.5	ENE	6.9	ENE	6 8	E	5 5	E	5.3	ENE	4 2	E	3.5	E	3.8	5.
ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	2.5	ESE	2 0	ESE	2.3	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	2 0	ESE	2.2	ESE	2.6	ESE	2.2	E	2.3	6.
E	5.5	E	6.5	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	4.8	SE	5.3	SE	4.7	SE	3 8	SE	4.6	SE	4.0	SE	2.6	SE	2.7	7.
N	2.7	N	3.6	NNE	3.5	NNE	3 2	NNE	3.6	NNE	3.3	NE	2 2	NW	2.1	NW	2.3	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.8	8.
NE	3.4	NE	3.9	NE	3.0	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.4	NE	2,2	NE	2.9	NE	3 3	NE	3.6	NE	3.8	NE	4.0	9.
NE	4.8	NE	5 8	NE	5.3	NE	4.3	NE	4.8	NE	4.8	NE	4.6	NE	4.2	NE	4.8	NE	4.2	NE	4.3	NE	4.2	10.
NE	6.1	NE	5 7	NE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	4 4	NNE	3 9	NNE	4.1	NNE	3.6	NNE	3.8	11.
N	5.0	N	4.6	NNW	5.2	NW	5.6	NW	6.6	WNW	5.7	WNW	6.4	WNW	6.4	NW	5.8	WNW	6.3	WNW	5.2	WNW	5.6	12.
W	9.0	W	9.4	WSW	7.9	W	8.0	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	7.2	WSW	6.8	13.
WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.4	W	5.2	WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	2.4	WNW	2.3	WNW	2.4	14.
WSW	5.4	WSW	4.6	WSW	6.2	W	6.4	W	7.1	W	5.4	W	4 1	W	3.0	W	3 0	W	2.9	W	3.7	W	4.8	15.
W	5.6	W	5.8	WSW	6.0	WSW	5.4	SW	6.4	SW	6.8	SW	6.1	SSW	6.0	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.4	SW	4.1	16.
W	**9.5**	W	8.4	W	9.1	WSW	8.4	SW	7 8	SW	7.4	SSW	6 2	SSW	5.7	SW	8.3	WSW	9 4	W	9.1	W	7.5	17.
E	3.6	NE	3 8	NE	3.4	NE	3.1	NNE	2.7	NE	3.4	N	3.6	N	3.8	N	3.7	N	4.4	NNW	4.0	NNW	4.5	18.
NNW	3.2	NW	3 0	NW	3.1	NNW	4.9	NNW	4.5	NNW	5.0	NNW	4.4	NNW	3.8	NNW	3.6	NNW	3.0	NNW	2.5	N	2.6	19.
NNE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.4	NNE	4.6	NNE	3.4	NE	5.1	NE	3 9	NE	2.9	NE	3.7	NE	4.5	NE	3.6	NE	1.4	20.
NE	4.6	NE	4.8	NE	4.4	NE	3.2	NE	3.8	NE	3.6	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.2	NNE	4.0	NE	3.7	NE	3.4	21.
NE	4.8	NE	4.6	NE	4.5	NE	4.0	NNE	3.4	NE	3.2	NNE	3.6	NE	3.8	NNE	4.0	NNE	3.6	NE	4.1	NE	3.7	22.
NE	5.8	NE	5.0	NE	4.7	NE	4.6	NE	5.6	NE	4.8	NE	3.7	NE	5.1	NE	3.6	NE	3 4	NE	2.9	NE	1.6	23.
E	4.2	ESE	4.4	E	4.6	E	3.8	NE	4.1	NE	4.3	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.0	NE	4.1	NE	3.7	NE	3.4	24.
E	3.4	E	2.8	E	2.4	ENE	2.9	ENE	2.1	NE	2.7	NE	3.0	NE	2.4	NE	2.2	NE	2,0	NE	1.8	NE	2.4	25.
NE	0.8	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.8	NE	2.4	NE	1.2	NE	1.6	NE	2 0	NE	1.8	NE	1.0	NE	0.8	26.
SE	2.8	SE	3.2	SE	3.8	SE	4.2	SSE	4.1	SE	4.0	SE	3 7	E	3.4	E	3.0	E	3.3	E	3.7	E	4.0	27.
ESE	7.1	ESE	5.8	ESE	5.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	3.8	SE	2.9	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.9	SSE	2.9	SW	4.8	28.
WNW	8 5	WNW	7.4	W	7.2	W	6.0	WNW	5.4	W	3.7	W	4.1	W	3.7	W	4.3	SSE	4.0	S	3.8	S	3.6	29.
W	8.2	W	8.4	W	8.1	W	7.6	W	7.3	W	7 1	W	6.8	W	6.4	W	6 3	W	6.5	W	6.0	W	6.1	30.
	5.19		5.13		5.13		4.89		4.88		4.76		4.28		4.13		4.23		4.12		3.82		3.74	Mittel

Mai 1891.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
2.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
3.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
4.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
5.	NW	3.6	NW	4.0	NW	3.8	NW	4.2	NW	3.6	NW	4.7	NNE	5.3	N	5.7	NNW	5.9	N	4.4	NNE	4.1	NE	4.7
6.	ENE	4.4	ENE	4.2	ENE	4.4	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	3.6	ENE	4.2	ENE	4.4	ENE	5.1	ENE	5.6	E	6.4	E	6.6
7.	ENE	5.0	ENE	5.2	ENE	4.6	ENE	4.4	ENE	4.8	ENE	5.2	ENE	5.5	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	5.4	ENE	5.0
8.	E	2.9	ENE	2.5	E	2.8	E	2.4	E	1.8	E	0.6	—	0.0	ENE	1.5	ENE	2.0	N	2.2	NNW	2.4	NNW	2.8
9.	N	2.6	N	3.1	NNE	3.4	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.8	NE	3.8	NE	3.9	NE	3.6	NE	4.0	ENE	5.0	ESE	6.4
10.	E	4.6	E	4.2	E	4.1	ENE	4.3	E	4.6	ENE	4.3	ENE	4.7	E	6.8	E	6.9	E	7.3	ESE	7.3	E	7.3
11.	ESE	4.7	ESE	3.2	ESE	3.6	ESE	3.1	ESE	2.6	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	5.1	E	5.4	E	6.8	E	6.2	E	6.2
12.	NE	4.3	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.1	NE	2.9	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.6	—	.	—	.	—	.	—	.
13.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
14.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
15.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
16.	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.2	SSW	4.0	W	8.4	W	3.0	WSW	4.9	WSW	8.8	WSW	9.7	WSW	10.6	WSW	9.2	WSW	11.0
17.	W	4.2	W	4.2	W	4.3	W	3.2	W	2.7	W	1.8	W	3.3	WNW	3.1	WNW	2.9	SSW	2.1	NW	2.4	N	2.2
18.	WNW	3.2	WNW	3.0	SW	3.4	SW	4.2	SW	4.6	SSW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.9	SSW	5.6	SSW	4.6	SSW	6.7	SSW	7.4
19.	SE	6.1	SSE	7.0	SSE	8.4	S	7.8	SSW	6.0	SSW	6.4	W	8.0	WSW	6.0	SW	9.4	SW	9.4	WSW	11.0	WSW	7.5
20.	SW	6.5	SW	4.6	SW	5.8	WSW	8.5	W	6.0	WSW	5.2	WSW	6.1	WSW	6.3	SW	6.0	SW	4.6	SW	5.1	SW	4.7
21.	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	5.6	SSE	3.8	SE	4.6	SE	3.8	SE	3.9	SE	4.4	SSE	5.1	SE	4.9	SSE	5.9	SSE	5.3
22.	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	5.1	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	2.8	SSW	2.7	SSW	3.4	SW	4.6	WNW	3.3	SW	3.4	SW	2.5
23.	W	7.9	WNW	5.2	WNW	3.9	W	3.4	WNW	3.8	W	3.2	W	3.9	WSW	4.5	SW	4.9	SW	4.6	SW	4.5	WSW	4.2
24.	NE	3.9	NE	3.0	NE	1.8	NE	2.2	NE	1.8	NE	2.0	NE	2.3	NE	2.3	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	5.6
25.	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.8	NW	2.0	NW	2.4	SSW	2.8	SSW	2.6	SSW	4.3	—	.	—	.	—	.	—	.
26.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
27.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
28.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
29.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
30.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
31.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.
Mittel		4.15		3.90		3.93		3.94		3.94		3.55		4.05		4.71		5.42		5.27		5.57		5.59

Juni 1891.

Windrichtung und

1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
11.																								
12.																								
13.																								
14.																								
15.																								
16.																								
17.																								
18.																								
19.																								
20.	ESE	3.0	ESE	1.6	ESE	0.4	ESE	0.9	ESE	0.9	ESE	1.9	ESE	1.9	NE	2,3	NE	3.0	NE	4.3	NE	4.6	NNE	5.0
21.	NE	6.0	ENE	4.8	ENE	4.5	ENE	5.2	E	5.8	E	5.9	E	5.2	E	7.0	E	8.8	E	9.1	E	9.4	E	8.9
22.	NNW	3.0	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	5.6	N	6.2	N	5.3	N	4.7	N	4.7	NNE	6.3	NNE	5.8	NNE	4.9	NNE	4.5
23.	E	2.0	E	2.3	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	2.4	SE	3.2	SE	4.1	SSE	4.9	SSE	4.6	SE	3.9
24.	NE	2.3	NNE	1.8	NNE	1.9	NNE	1.3	NNE	1.9	NNE	1.5	NNE	1.4	NNE	1.8	NNE	3.2	NE	4.7	NE	5.5	NNE	4.9
25.	ENE	3.6	NE	3.3	NE	4.0	ENE	3.4	NE	3.6	ENE	4.0	E	3.6	ENE	3.8	E	4.8	E	6.3	ESE	7.1	ESE	6.3
26.	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	1.7	ESE	1.5	ESE	1.2	ESE	2.2	ESE	2.3	E	2.2	E	3.3	E	4.3	ESE	4.6	SE	3.7
27.	WNW	3.3	WNW	3.3	W	2.8	W	2.4	W	2.6	WNW	5.2	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	5.5	NW	5.0
28.	W	4.5	W	4.1	W	4.8	WSW	4.8	SW	4.6	SW	3.6	SW	4.8	W	6.9	W	9.2	W	9.6	W	10.6	W	11.1
29.	SW	2.9	SW	2.7	SSW	2.8	SSW	2.0	S	2.0	SSE	2.2	SE	2.5	SE	2,8	SSE	3.2	S	3.3	SSW	3.5	SSE	3.8
30.	S	3.4	SSW	4.3	SW	7.8	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	3.2	SW	2.8	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	5.0	SSW	6.0	WSW	7.3
Mittel																								

Windmesser war bis zum

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). **Mai 1891.**

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	1.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	2.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	3.
ESE	4.1	SE	3.6	SE	3.1	SE	3.2	SE	2.7	SE	1.8	SSE	2 2	NW	5.3	NNW	4.9	NW	5.7	NW	4.6	NW	4.5	4.
NE	4 8	NE	4.8	NE	5.4	NNE	5.6	NE	5.6	NE	5.3	NE	5.2	NNE	4 3	NE	4.9	NE	5.1	NE	4.8	NE	4.7	5.
E	6.5	E	6.3	E	6 7	E	7.5	NE	7.8	ENE	7.3	ENE	6.4	ENE	5.4	ENE	4.6	ENE	4 5	ENE	4.6	ENE	5.2	6.
E	4.6	E	4 5	E	4.5	E	4 1	E	4.9	E	6.1	E	4.5	E	5 0	E	4.6	E	4 7	E	4.3	E	2.5	7.
NW	1.6	N	4.4	N	3.6	N	2.6	N	2.4	N	3.0	N	2.5	N	2.2	N	1.6	N	1.4	N	1.2	N	1.2	8.
ESE	6.1	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	7.4	ESE	6.3	E	4.1	E	4.1	E	5.1	E	4.4	E	4.3	E	4.5	9.
E	7.9	E	7.8	E	8.1	E	7.8	E	7.2	ESE	6.0	SE	5.8	SE	3.8	SE	2.4	ESE	2.5	SE	3.4	ESE	4.3	10.
E	6.0	E	6.2	E	6.4	E	6.3	E	6.6	E	1.8	E	2.7	E	5.0	NE	5.3	NE	5.0	NE	4.4	NE	4.7	11.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	12.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	13.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	14.
—	.	—	.	—	.	WSW	8.2	SW	7.5	NW	6.4	NW	6.4	NW	2.8	NW	3.4	NW	4.4	NW	2.6	NW	1.4	15.
W	13.4	W	12.0	W	12.0	W	11.7	WNW	9.1	WNW	8.4	WSW	8.3	WSW	6.4	W	6 2	W	6.0	W	4.0	W	4.1	16.
ENE	3.0	NE	2.3	NE	2.6	N	3 0	WNW	6.1	WNW	7.0	NW	6.6	WNW	7.3	WNW	7.2	WNW	5.6	WNW	3.9	WNW	3.4	17.
S	6.1	S	7.0	S	8.1	S	7.9	SSE	7.7	SSE	7.2	SSE	6.6	SSE	7.1	SE	6.9	SE	6.6	SE	7.2	SE	7.6	18.
WSW	8.4	SSW	7.8	S	8.1	SSW	8.9	NW	4.2	SSW	6.4	SW	8.3	SW	7.7	SW	6.0	S	5.1	SSW	7.3	SW	4.7	19.
SSW	4.6	SSW	5 8	SSW	5.6	SSW	5.6	S	6.5	S	4.9	SSE	4.0	SSE	3.4	SSE	2.6	SSE	3.4	SSE	2.4	SSE	2.1	20.
S	5.8	SSE	5.7	SE	5.7	SE	5 5	SE	5.3	SE	6.7	SE	3.8	SE	4.8	WSW	9.8	SW	10.7	SW	10.4	SW	5.5	21.
SW	2.3	SW	1.9	SW	1.8	WNW	4.3	WNW	11.8	WNW	8.7	WNW	5.9	WNW	5.4	WNW	3.8	WNW	3.9	WNW	3.4	WSW	4.2	22.
SW	3.5	SW	2.7	SW	2.5	SE	2,5	SE	2.5	SE	2.3	SE	1.8	NE	2.4	NE	2 9	NE	3.5	NE	4 2	NE	4.1	23.
NE	4.8	NE	4.5	ESE	4.2	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.1	NW	7.2	NW	4.3	NW	2.6	NW	2.0	NW	1.9	NW	0.8	24.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	25.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	26.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	27.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	28.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	29.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	30.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	31.
	5.50		5.52		5.59		5.77		5.96		5.43		5.13		4.82		4.71		4.70		4.38		3.86	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). **Juni 1891.**

																								1.
																								2.
																								3.
																								4.
																								5.
																								6.
																								7.
																								8.
																								9.
																								10.
																								11.
																								12.
																								13.
																								14.
																								15.
																								16.
																								17.
																								18.
NNE	5.0	NNE	5.2	NNE	5.1	N	6.4	N	6.4	N	6.6	N	6.8	ESE N	1.3 8.8	ESE NNW	2.1 9.0	ESE N	2.7 7.8	ESE N	2.2 8.0	ESE N	2.0 7.6	19. 20.
E	8.1	E	7.3	E	6.3	E	6.2	E	4.8	E	3.9	E	3.0	NE	2.9	NE	2.4	NNE	2.0	NNW	2.7	NNW	2.7	21.
NE	4.6	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	5.4	NE	4.9	NNE	3.8	NNE	4.0	NE	4.1	NE	3.6	NE	3.4	ENE	2.5	E	1.7	22.
SE	4.0	SSE	3.7	SSE	3.4	SSE	2.7	SE	2.3	SE	1.6	ESE	1.4	ENE	1.7	NE	2.3	E	2.6	ENE	2.2	NE	2.1	23.
NE	4 7	NE	5.1	NNE	4 9	NNE	5.0	NE	3.8	NE	4.2	NE	3.7	ENE	6.5	NE	4.8	NE	6.5	ENE	5.7	ENE	5.4	24.
E	6 7	E	6.7	ESE	5.9	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	2.0	E	3.3	ENE	4.3	E	5.0	E	4.2	25.
SE	3.1	ESE	3.1	E	3.8	SE	2.4	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.1	S	4.1	SSW	2.8	SSE	1.1	SW	1.3	WSW	3.6	26.
WNW	4.3	WNW	4.4	WSW	4.0	W	4.4	WNW	4.6	WNW	11.1	WNW	10.3	WNW	7.3	WNW	6.5	WNW	6.4	W	6.2	W	5.8	27.
W	9.6	W	9.0	WNW	8.6	WNW	9.1	WNW	7.8	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	3.8	WNW	2.7	W	2.2	SW	2.7	S	3.0	28.
SSW	4.1	SSW	3.6	SSW	4.8	SSW	4.9	SSW	4.4	SSW	3.2	S	3.4	SSE	3.3	SSE	3.1	SSW	3.0	S	3.0	S	3.0	29.
W	5.5	W	4.3	W	4.1	W	3.7	W	2.2	SSW	2.8	SW	4.1	WNW	2.5	W	1.4	W	1.6	W	1.0	W	1.2	30.
																								Mittel

19. Juni 1891 in Reparatur.

Juli 1891.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.
1.	W	0.4	WNW	1.7	NE	4.9	NE	1.8	E	2.3	ESE	2.2	SE	2.6	SE	3.5	SE	4.1	ESE	3.7	SE	3.8	SE	4.3
2.	SW	2.4	SSW	3.2	SW	3.2	SW	3.6	SSW	4.9	SW	5.3	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	5.6	W	7.5	W	8.4	WNW	8.5
3.	W	2.7	W	1.4	W	1.9	W	1.6	W	1.2	W	0.6	W	0.8	W	1.0	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.6	SSW	3.3
4.	SE	2.6	SE	2.6	E	2.8	E	2.6	E	2.8	E	1.8	E	1.6	E	1.3	N	1.2	ENE	1.6	ENE	2.4	NNE	2.3
5.	WNW	2.2	W	2.8	WNW	3.0	WNW	2.4	WNW	3.5	WNW	3.2	NW	3.7	WNW	3.0	NW	3.3	NW	3.4	WNW	3.1	WNW	3.6
6.	SSW	4.3	SW	3.3	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	1.6	W	2.1	WNW	1.9	NW	2.9	W	1.6	SSE	1 7	SSW	2.6	S	2.8
7.	S	4.7	S	4.8	SSE	5.5	SSE	4.4	SSE	4.4	SSW	4.6	SSW	4.0	SSW	3.3	SSW	4.3	WSW	5.7	W	8.9	W	8.0
8.	SW	4.8	SW	4 6	SSW	3.8	SSW	3.2	SSW	3.8	SSW	3.9	SW	4 3	SW	5.6	SW	6.7	SW	6.3	SSW	6.8	SW	7.5
9.	SW	3.9	SW	4.1	SSW	2.8	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	3.0	SSW	4 0	SW	4.4	WSW	3.8	SW	3.7	SSW	4.3	WNW	5.7
10.	WSW	5.1	W	5.6	W	5.1	WSW	4.0	WSW	4.1	WSW	4.1	WNW	5.2	NW	6.3	WNW	6.8	NW	9.6	NW	9.7	NW	9.2
11.	W	6.5	W	5.7	W	6.1	W	6.2	W	7.0	WSW	8.9	W	9.9	W	9.2	WNW	8.4	W	7.6	W	8.8	W	8.3
12.	WNW	5.3	W	5.4	W	4 9	WNW	5.2	WNW	5.3	NW	5.8	NW	5.9	NW	5.7	NW	5.2	NW	5.1	NW	5.7	NW	4.6
13.	WNW	2.6	NW	2.6	WNW	2 2	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.8	NW	2.3	NW	2.2	NW	2.6	NW	2.7	NW	2.0	E	1.8
14.	NNW	3.2	NNW	3.4	NNW	3 4	NNW	3.8	NW	3.8	NNW	5.2	NNE	4.4	N	4.7	NNE	5.5	NNW	6.8	NW	7.5	NNW	7.0
15.	W	8.5	W	8.5	WSW	8.4	W	9.0	WSW	8.5	WSW	8.5	W	9.6	WSW	9.0	W	9.6	WSW	8.3	WSW	8.1	WSW	8.7
16.	SSW	2.9	SSW	2.0	SSW	3 0	SSW	2 3	SSW	2.5	SSW	2.4	SSW	2.2	SW	3.9	W	4.8	WSW	5.8	WSW	5.4	W	3.5
17.	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.5	NNE	2.1	NNE	1.7	NNE	1.3	NE	1.4	NNE	1.7	NNE	1.9	NE	2.5	NE	2.7	NE	2.4
18.	WNW	1.1	NNW	2.0	NW	1.2	NNW	0.6	NNW	0.3	E	1.2	E	1.8	ESE	1 4	ESE	2.3	SSW	2.5	SE	2.2	SE	2.2
19.	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	2.1	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	2.8	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.9	SE	4.1
20.	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.6	SW	3.2	WSW	3.0	SW	2.5	WSW	2.3	SW	1.9	WNW	2.6	WNW	3.1	W	2.9	W	3.2
21.	SSW	0.6	SSW	0.8	SSW	1.1	SW	1.6	WNW	2.2	WNW	2.1	NW	2.4	NW	3.6	NNW	2.2	NW	2.4	WNW	2.0	NW	1.9
22.	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.2
23.	WSW	3.2	WSW	2.0	W	1.6	WSW	1 4	WSW	2.1	WSW	1.7	WSW	1.8	SW	1.2	SSW	2.2	SSW	2.6	SSW	3.4	SSW	3.7
24.	SSW	2.4	SSW	1.6	SSW	1.8	SW	1.8	SW	1.9	SW	1.3	SW	1.2	WNW	2.6	W	2.9	WSW	2.4	WSW	3.2	WNW	2.9
25.	WSW	4.8	WSW	4.3	WSW	4.9	WSW	4.8	WSW	4.0	W	3.8	WSW	4.2	WSW	5.0	WSW	6.2	W	7.0	WSW	7 3	W	7.3
26.	W	5.4	W	6.0	W	5.8	W	6.0	W	5.9	WSW	5.2	W	6.4	W	7.3	W	9 1	WNW	8.4	WNW	7.6	WNW	8.0
27.	SSW	3.7	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	3.0	SSE	3.0	SE	2.9	SE	2.8	SE	3.3	SSE	3.6	SE	4.1	SSE	4.5	SSE	4.6
28.	SSW	6.0	SSW	5.0	W	5.9	WSW	5.6	W	7.7	W	8.2	W	8.5	WNW	10.2	WNW	10.0	WNW	10.2	WNW	9.4	W	8.8
29.	WSW	4.0	WNW	3.4	W	1.8	W	1.8	WSW	1.7	WSW	1.7	W	2.0	WNW	3 1	W	2.7	WSW	3.4	W	4.9	W	5.8
30.	SSE	2.8	SSE	3.1	SSE	2.8	SSE	2.5	SSE	3.2	SSE	3.0	S	3.8	SSW	3.3	SSW	3.8	SSW	4.4	SSW	4.5	SSW	5.5
31.	SE	2.6	S	2.8	S	2.8	SSW	1.4	WSW	1.5	SE	0.7	SE	0.6	SW	1.4	SSW	2.5	SSW	3 3	WSW	2.2	SW	3.8
Mittel		3.45		3.34		3.40		3.21		3.39		3.40		3.58		3.95		4.32		4.71		5.01		5.08

August 1891.

Windrichtung und

1.	SSW	2.2	SE	2.2	SSE	1.8	SSE	1.4	SSE	1.0	SSE	0.6	SSE	0.9	NW	1.5	NW	2.1	NW	1.6	W	1.2	W	1.4
2.	WSW	5.2	SW	3.8	WSW	5.5	WSW	6.8	W	8.5	W	8.2	W	8.6	W	8.7	W	11.4	W	9.9	W	9.2	W	11.4
3.	SW	4.3	SW	3.9	SW	3.2	SSW	4.1	SSW	3.9	SSW	4.6	SW	3.5	SW	4.6	SW	4.4	S	4.1	SSW	5.2	SSW	5.6
4.	SSE	4.8	S	4.8	SW	3.8	WSW	5.3	WSW	3.9	WSW	4.6	WSW	3.8	WSW	5.0	WSW	6.3	WSW	7.4	WSW	6.3	WSW	6.1
5.	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	3.7	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.2	SW	4.2	SW	5.7	SW	6.0	WSW	6.1	WSW	6.0
6.	SW	5.3	SW	4.6	SW	3.9	SW	4.0	SW	5.1	SSW	4.9	SW	4.8	WSW	6.4	WSW	8.2	W	8.4	WNW	7.1	WSW	8.0
7.	W	7.7	W	7.8	W	7.1	W	6.8	WSW	6.1	WSW	6.3	W	9.1	W	10.4	WSW	8.8	W	9.4	W	11.4	W	9.2
8.	W	9.2	WSW	8.8	W	8.6	W	8.6	W	8.8	W	8.9	W	7.0	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	9.6	WNW	11.2	WNW	9.6
9.	W	8.0	WNW	7.1	W	5.6	W	5.6	WSW	6.0	SW	5.0	SW	5.8	SW	5 4	SW	5.5	WSW	4.9	SW	4.6	SW	5.2
10.	SSE	2.7	SSE	3.4	S	3.9	S	4.0	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	4.0	SW	5.5	SW	5.7	SW	6.2	SW	7.2	SW	7.8
11.	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.7	SW	5.1	SW	3.2	SW	4.5	WSW	5.1	W	7.2	WNW	8.8	W	8.0	W	8.6	W	8.2
12.	SW	3.3	SW	3.7	SSW	4.0	SSW	3.5	S	2.9	S	2.4	S	2.8	S	3.1	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	4.7	SSW	6.0
13.	SSW	3.3	SW	6.6	SW	5.2	SSW	4.6	SSW	4.7	WSW	5.8	WSW	5.5	W	5.5	W	7.7	W	6.0	W	5.8	W	6.2
14.	W	12.7	W	12.0	W	**14.6**	WSW	13.0	WSW	11.6	W	11.6	W	7.9	W	6.6	W	8.2	W	8.3	WNW	7.8	NW	6.9
15.	NW	2.1	WSW	2.6	WSW	2.6	W	4.1	W	5.3	W	5.6	W	4.7	W	5.1	W	6.3	W	6.1	SW	5.8	WSW	5.8
16.	W	6.5	WSW	6.8	W	6.8	WNW	7.4	WNW	7.1	NW	6.7	NW	7.8	WNW	8.8	W	8.2	W	9.4	W	10.6	W	10.4
17.	W	9.4	W	8.2	W	8.2	WSW	8.0	W	7.4	W	11.2	WNW	9.6	WNW	10.4	WNW	10.4	WNW	10.0	NW	9.6	NW	9.0
18.	SW	2.2	W	2.3	NW	2.2	WNW	1.7	WNW	1.3	N	1.5	N	0.9	NE	0.8	S	2.7	SSW	3.3	SSW	3.2	SW	3.8
19.	NW	4.1	WNW	4.6	WNW	4.4	NW	3.3	WNW	4.5	WNW	3.7	NW	3.8	NW	4.6	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.3	SE	2.5
20.	SSW	2.7	SSW	3.3	SSE	2.3	SSE	2.2	SSE	1.8	SE	2.7	S	2.1	WSW	4.4	WSW	6.1	WNW	5.4	WNW	4.8	WNW	5.3
21.	S	2.2	SSE	2.5	SE	3.1	SE	3.6	SE	4.2	SE	4.8	SE	4.6	SE	4.8	SSE	6.2	SSE	6.7	S	7.4	SSW	7.0
22.	S	6.8	S	7.6	SSW	5.2	SSW	5.6	SSW	5.5	SSW	5.6	S	4.9	S	6.0	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	7.3	SSW	7.0
23.	SSE	4.1	SSE	3.2	SE	3.5	SE	3.8	SE	2.5	SSE	4.2	SSE	4.8	SSE	4.2	S	3.6	S	3.2	SSE	1.9	S	1.4
24.	W	5.9	W	6.6	WSW	5.4	WSW	6.0	SW	7.2	WSW	8.1	WSW	9.6	WSW	11.8	W	12.6	W	11.3	W	12.2	W	12.2
25.	SW	3.6	SW	2.9	SW	3.5	SW	4.3	SSW	3.9	SW	3.5	SW	4.1	WSW	5.3	SW	6.0	SW	6.9	WSW	7.2	WSW	7.8
26.	S	6.1	S	6.0	SSW	6.5	S	7.0	S	6.4	S	5.9	S	8.5	S	8.4	S	8.4	SSW	8.7	SW	10.0	SW	10.8
27.	S	6.1	S	4.9	S	4.7	S	4.0	S	5.7	S	5.5	S	5.0	S	4.7	SSE	4.8	SSE	3.3	S	5.2	SW	4.9
28.	SSE	5.2	SSE	6.1	SSE	6.1	SSE	5.2	SSE	5.2	SSE	5.0	SSE	4.3	SSE	3.9	W	9.3	W	9.6	WSW	10.2	WSW	8.8
29.	SSE	2.9	SSW	4.2	SSW	4.0	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	3.5	S	4.0	SSW	4.3	SW	5.6	SW	6.8	SW	7.5	SSW	7.0
30.	WNW	3.1	W	2.1	WSW	2.2	WSW	2.8	W	3.5	W	3.7	W	4.6	W	5.2	W	5.2	W	6.1	W	6.2	W	6.1
31.	E	2.1	E	2.5	ESE	2.6	ESE	1.3	ENE	0.8	NE	1.1	NE	0.5	E	1.9	ESE	1.7	ESE	2.9	SE	2.6	SE	2.3
Mittel		4.90		4.96		4.81		4.72		4.83		5.04		4.74		5.64		6.57		6.81		6.82		6.76

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juli 1891.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	5.3	E	2.9	NW	1.3	WNW	3.1	WNW	3.9	WNW	1.8	SE	1.9	SE	3.2	SE	3.8	N	3.1	NW	7.6	NNE	2.4	1.
WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	7.5	NW	7.0	NW	7.1	NW	6.0	NW	4.5	WNW	2.4	WNW	2.6	W	2.2	W	2.4	W	2.7	2.
S	2.7	ESE	2.9	SSE	3.3	S	3.4	S	3.4	SSE	3.4	SE	2.5	SE	2.7	SSE	3.2	SSE	2.8	SE	2.0	SE	2.0	3.
NE	2.5	ENE	2.0	NW	4.1	NW	5.8	WNW	5.8	NW	4.1	WNW	4.9	WNW	4.1	NW	3.2	NW	1.6	NW	1.8	NW	1 2	4.
WNW	3.5	NW	3.5	NW	4.2	NW	3.7	NNW	3.5	NNW	2.6	NNW	1.4	ESE	2.0	SSW	2.6	SSW	2.8	SSW	3.6	SW	3.4	5.
S	3.8	SSW	5.2	SSW	3.8	S	3.9	SSE	4.9	NW	3.6	ENE	2.2	E	1.8	ESE	1.7	SSW	3.4	SSW	3.6	SSE	3.6	6.
WNW	8.1	WNW	9.2	W	8.6	W	8.8	W	10.1	W	8.3	W	5.6	W	3.7	WSW	3.4	WSW	2.8	SW	2.7	SW	4.1	7.
WSW	6.8	SW	6.3	WSW	7.6	WSW	6.9	WSW	6.3	SW	4.5	SSW	3.6	SSW	4.3	SW	5.4	SSW	4 9	SSW	5.0	SSW	4.4	8.
W	5.2	WNW	3 7	SW	2.0	WSW	5.3	WSW	5.0	W	4.6	WNW	5.3	W	4.1	W	4.1	W	4.6	W	5.7	W	4.9	9.
WNW	9.1	NW	9.1	WNW	9.7	WNW	8.5	WNW	8.5	WNW	8.1	WNW	7.2	WNW	4.9	WNW	4.5	WNW	5.9	W	6.1	WNW	6 3	10.
W	9.2	W	10 5	W	7.8	W	9.6	WSW	10.1	W	8.5	W	6.7	WSW	5.9	W	5.1	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.3	11.
NW	4 0	NW	5.3	NW	5.3	NW	5.5	NW	5.2	NW	6.4	NW	4.7	NW	4.5	NW	4.1	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	2.8	12.
SSE	2.5	NW	4.0	WNW	3.3	NNW	3.3	NNW	4.4	NNW	4.1	NE	3.0	N	2.4	N	2.4	N	2.4	NNW	2.3	NNW	2.7	13.
NNW	6.9	NNW	9.7	NW	10.6	NW	10.4	NW	9.5	NW	9.6	NW	9.8	NW	10.1	WNW	9.9	WNW	9.2	W	9.1	W	8.7	14.
SW	8.0	SW	7.7	WSW	8.1	WSW	8.7	SW	7.6	SW	7.3	SW	5.8	SSW	3.8	S	3.9	SSW	3.9	SSW	4.3	SSW	3.6	15.
W	3.1	NW	3.1	NW	3 9	NW	2.6	NW	2.1	NW	1.5	NNW	1 4	N	1.1	NW	1.1	NE	1.8	NE	2.4	NE	2.4	16.
NNE	2 0	NNE	2.6	WNW	3.7	W	2.4	NE	3.1	NE	2.5	NE	3.7	NE	3.5	ENE	4.0	NNW	1.5	WSW	2.0	WSW	0.6	17.
SE	2.2	SE	1.9	SSE	2.3	SSE	2.2	SE	3.0	SE	2.9	NE	3.5	E	3.2	E	2.4	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.0	18.
SE	4.3	SSE	4 8	WNW	12.6	WNW	7.9	WNW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	6.1	W	5.2	W	4.0	WSW	2.0	SSW	2.7	19.
WSW	3.1	WNW	3.5	WNW	3.2	W	3.8	W	4.0	W	3.7	NNE	1.8	NNE	1.1	NW	2.3	NW	2.0	NW	1.4	SE	1.1	20.
NW	2.1	NW	2.6	SE	2.6	SE	4.6	SE	2.6	SE	1.4	ESE	2.8	ESE	2.2	SE	1 2	SE	1 8	SE	1.6	SE	2.2	21.
SE	3.7	SE	3.5	SSE	3.4	SE	3 0	WNW	4.2	NNW	2.0	NNW	0.5	NNW	0.7	SE	3.1	WNW	1.8	NW	0.7	W	2.2	22.
SSW	2.9	SSW	3.1	WSW	4 0	WNW	6.2	WNW	6.7	WNW	4.7	WNW	3.9	W	1.9	WSW	1.6	WSW	1.8	WSW	1.8	SW	1.9	23.
WSW	4.9	WSW	1.1	NNW	1.8	WSW	4.1	W	5 0	W	4.2	W	4.0	W	3.2	W	3.2	WSW	4.2	WSW	4.2	WSW	4.6	24.
W	7 9	W	8.8	W	8.9	W	9.9	W	8.3	W	7.6	W	6.5	W	5.6	WSW	5.2	WSW	5.0	W	6.1	WNW	6.6	25.
WNW	8.6	W	7.0	W	7.9	W	6.5	W	5.2	WSW	4.4	WSW	4.0	WSW	3.0	WSW	3.5	SSW	3.0	SSW	2.8	SSW	3.7	26.
SSE	5.8	SSE	5.2	SSE	5.6	SSE	4.8	SE	3.4	ESE	4.4	S	5.4	S	5.8	S	6.8	S	5.0	SW	6.6	SSW	6.3	27.
W	8.5	W	7.2	W	5.7	W	5.8	WSW	4.2	SSW	2.6	SSE	1.8	SSE	2.8	SSE	2.5	SSW	3.3	WSW	4.6	WSW	3.6	28.
WSW	5.9	W	5.4	W	4.3	W	4.6	W	4.1	W	3.5	WNW	2.8	W	1.1	WSW	0.9	SE	2.4	SE	2.6	SSE	2.8	29.
S	5 4	S	6.8	SSW	6.7	SSW	6.5	SSW	5 6	S	4.8	S	5.0	S	4.7	S	5.6	S	5.1	S	3.6	S	2.4	30.
SSW	4.1	SSW	4.2	S	3.4	S	5.1	W	7.7	WNW	2.7	ESE	2.6	SE	1.9	SE	2.4	SE	2.7	SE	2.5	SSW	2.3	31.
	5.17		5.20		5.39		5.61		5.60		4.65		4.09		3.48		3.58		3.39		3.58		3.37	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). August 1891.

WSW	1.2	SW	2.4	WNW	7.2	NW	4.0	NW	3.3	W	2.4	WSW	3.5	W	3.8	WNW	4.1	W	4.0	W	4.7	WSW	4.8	1.
W	10.8	W	9.9	W	9.0	W	8.4	WNW	7.5	WNW	7.5	W	6.1	W	6.1	WSW	5.1	WSW	4.3	SW	2.9	SSW	3.2	2.
SSW	6.4	SSW	6 8	SW	7.2	SW	6.2	SW	7.0	SSW	4.8	SSW	5.5	SSW	4.6	S	4.3	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.3	3.
WSW	6.1	WSW	6.4	WNW	5.9	WSW	5.0	WSW	4.7	SW	6.4	SW	5.2	SSW	4.8	SSW	4.2	SSW	3.9	SSW	4.3	SSW	5.5	4.
SW	6.0	W	6.4	WSW	8.4	WSW	7.6	W	8.0	W	6.6	WSW	5.6	WSW	5.2	SW	2.8	SW	5.3	WSW	7.0	SW	5.6	5.
WSW	9.2	W	8.8	W	11.0	WNW	10.4	WNW	11.0	WNW	11.4	WNW	8.1	W	5.4	W	6.4	W	6.6	W	6.5	W	6.6	6.
W	10.8	W	10.0	W	10.2	W	9 4	W	9.8	W	9.3	WSW	6.8	SW	6.6	SW	8.0	W	8.2	W	7.4	W	7.4	7.
WNW	10.0	WNW	9.8	WNW	9.9	WNW	9.7	WNW	8.6	WNW	7.3	WNW	5.0	WNW	4.7	W	5.8	W	5.8	WSW	6.3	W	6.2	8.
W	6.9	WNW	6.9	WNW	5.5	W	6.4	W	4.8	W	3.5	WSW	2.9	SW	2.5	SW	2.7	SW	5.4	WSW	3.5	SSW	2.7	9.
WSW	6.2	W	3.4	W	8.7	W	6.6	W	6.8	W	5.8	W	4.4	W	4 3	W	5.6	SW	5.6	SW	5.0	WSW	4.7	10.
W	8.6	W	9.8	W	9.0	WNW	8.8	WNW	8.4	WNW	7.1	WNW	5.6	WNW	3.9	WSW	3.8	SW	2.6	SW	2.2	SW	2.5	11.
SSW	8.0	SSW	8.6	SSW	7.7	SW	8.0	SSW	6.3	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.9	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	5.8	SSW	5.0	12.
W	6.0	W	5.8	W	7.4	W	7.2	W	7.2	W	7.1	W	9.0	W	8.9	W	10.2	W	12.2	W	12.4	W	13.6	13.
W	7.6	W	7.4	W	6.9	W	5.0	W	4.2	NW	2 6	NW	1.5	NW	1.3	NNW	1.2	N	0.8	N	1.3	N	1.2	14.
WSW	4.8	SW	4.5	SW	4.1	NW	5.9	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.4	SE	2.8	SSE	3.1	SSE	3.4	S	4.2	SW	4.9	15.
WSW	10.0	W	9.2	W	11.1	W	10.3	W	11.2	W	8.2	W	9.2	W	10.8	W	10.0	W	9.8	WNW	10.0	WNW	9.8	16.
WNW	8.0	WNW	7.3	W	6.6	W	7.2	WNW	6.2	W	6.0	W	4.7	WNW	4.1	WNW	4.5	NW	3.9	NW	3.5	N	2.2	17.
SW	3.8	SSW	4.7	SW	4.9	SW	4.6	SW	4.4	W	5.0	W	5.6	WSW	5.4	W	5.2	W	5.0	W	4.1	W	5.0	18.
SE	2.3	SW	3.0	W	4.8	W	8.8	W	5.2	W	4.4	W	3.9	WSW	4.2	W	4.3	SW	3.3	SW	3.0	SW	3.4	19.
WNW	4.8	WNW	5.0	NW	4.6	NW	5.0	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	2.7	W	1.4	SSW	2.8	SSW	3.6	SSW	3.7	SSW	3.0	20.
SSW	8.7	SSW	7.9	S	8.1	S	8.0	SSW	8.2	SW	8.3	SW	7.0	WSW	6.9	SW	7.3	SSW	5.4	S	5.4	S	6.6	21.
SSW	7.4	SSW	6.5	SSW	6.2	SSW	5.8	SSW	6.7	SW	5.2	WSW	3.4	SW	3.0	SSW	3.7	SW	5.6	SSW	5.2	SSE	4.4	22.
SSE	2.2	SSW	1.8	SSW	2.0	SSE	2.8	SSW	3.6	SW	3.7	SSE	1.0	S	1.4	WSW	3.4	W	2.7	WSW	4.2	W	5.5	23.
W	12.2	W	11.5	WNW	11.0	WNW	10.6	W	9.9	WNW	7.8	W	5.5	W	6.4	WSW	6.2	W	5.9	WSW	6.3	WSW	4.3	24.
WSW	7.6	WSW	8.1	SW	8.7	SW	7.2	SSW	6.0	SW	4.6	S	4.4	S	5.0	S	5.6	S	5.5	S	5.5	S	5.8	25.
WSW	11.9	WSW	12.2	WSW	9.8	WSW	8.6	WSW	7.0	WSW	5.4	SW	3.4	S	2.7	SSW	2.5	SSE	3.3	S	4.0	S	6.0	26.
SSW	6.8	S	7.8	SSW	7.1	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	5.9	S	4.5	SSE	4.7	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	6.0	SSE	5.0	27.
WSW	5.7	SW	6.1	SW	5.6	SSW	6.3	WSW	5.1	SSW	6.0	SSW	4.3	SSW	4.5	SSW	4.7	S	3.5	S	2.9	S	2.0	28.
W	6.6	W	7.6	WNW	7.6	WNW	6.4	WNW	6.2	W	4.8	W	2.4	WSW	3.6	SW	2.7	SW	3.4	W	2.6	W	3.6	29.
W	4.9	W	4.7	W	4.3	WNW	4.4	NW	2.9	NNW	2.5	NNW	2.3	NNW	1.9	NNW	2.3	E	2.7	E	2.6	E	2.2	30.
SE	2.5	SE	2.8	SW	2.2	SW	1.7	SW	2.6	WSW	3.5	W	2.6	W	2.0	W	1.6	SW	2.3	SW	3.8	SSW	4.6	31.
	6.90		6.87		7.18		6.96		6.06		5.65		4.61		4.48		4.72		4.82		4.86		4.89	Mittel

September 1891.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	4 4	S	4.8	SSW	5.1	S	6.0	S	6.1	S	5.7	S	5.5	S	6.2	S	7.1	S	5.9	SW	7.9	SW	10.0
2.	SW	7.6	WSW	11.0	SW	9.6	SW	8.6	SW	8.9	SW	7.7	SW	6.4	SW	4.2	SW	9.0	SW	10.6	WSW	9.9	WSW	11.4
3.	SW	1.3	SW	1.7	SW	1.5	SW	0.9	S	0.8	S	0.8	S	1.2	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.8	SE	3.3	SE	3.6
4.	SW	3.2	SSE	4.0	SE	4.2	SE	5.1	S	4 9	S	3.5	SSE	3.5	S	3.5	SSW	2.8	WSW	3.3	W	5.2	WNW	5.6
5.	NNW	2.1	NNW	2.1	N	3.1	N	2.3	E	2.4	NE	1.9	ENE	2.3	E	2.0	E	1.3	E	1.8	ENE	1.6	E	1.2
6.	SSW	3.2	SSW	1.8	S	2.2	S	2.2	S	1.8	S	2.5	S	1.8	SSW	1.3	SSW	2.4	S	3.1	S	3.8	S	3.7
7.	S	2.3	S	2.7	S	2.5	SSW	2.1	SW	1.5	SSE	2.7	S	2.8	SW	4.0	WSW	5.1	WSW	6.6	W	8.4	WNW	7.8
8.	W	4.4	W	2.7	W	2 6	WNW	3 1	WNW	2.3	NW	1 9	W	2.1	W	2.7	WNW	3.8	WNW	5.1	WNW	5.0	NW	4.9
9.	NW	1.6	WNW	1.7	W	1.6	WSW	2.1	WSW	2.0	SW	1.0	SW	2.0	SSW	2.1	S	2.1	SSE	2.4	SSW	3.0	SSE	2.5
10.	SE	2.4	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.6	SSE	3.3	SSE	2.8	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.5	SE	1.8	SE	2.2	SE	3.4
11.	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.5	SE	1.8	SE	1.7	SE	2.7	SE	3 2	SE	2.1	SSE	1.8	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.0
12.	W	2.2	W	1.9	W	2.2	W	2.3	W	2.2	W	2.3	WNW	2.3	WNW	1.7	WNW	1.7	NNW	3.2	N	3.4	NNW	3.4
13.	ENE	1.9	NE	1.4	NE	1.6	NE	1.8	NE	1 7	NE	1.5	ENE	1.4	ENE	1.1	ENE	1.8	ENE	2.5	ENE	2.8	E	3.2
14.	ESE	4.0	ESE	3.6	SE	2.0	SE	3.0	SE	2.9	SE	2.3	SE	1.7	SE	1.8	W	6.0	WSW	5.1	W	5.5	WNW	5.5
15.	SW	3.4	SSW	2.3	S	2.0	SW	7.7	W	6.4	W	8.1	WSW	6.2	SW	7.5	W	6.0	WSW	5.1	W	5.5	NW	5.5
16.	NW	1.9	WSW	2.4	W	3.6	WSW	4.0	WSW	3.9	WSW	5.2	WSW	4 7	WSW	4.8	SW	5.7	WSW	6.4	W	9.1	WNW	8.8
17.	WSW	5.4	W	5.5	W	5.1	W	5.5	W	5.3	WSW	5.2	W	5.8	W	5.9	W	6 9	W	8.4	W	9 8	W	10.6
18.	WSW	6.4	SW	5.1	SW	7.5	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	8.3	WSW	8.1	WSW	9 0	W	10.4	W	**11.7**	W	11.5
19.	W	8.0	W	7 5	SW	7.8	SW	6 1	SW	5.9	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	WSW	6 1	WSW	7.4	NW	8.6	NW	8.6
20.	SSE	2.8	SSE	3.6	S	3.3	S	3.4	SSW	3.5	SSW	3 3	SSW	2.5	S	2 3	SW	2.9	SW	2.5	S	3.6	SE	2.4
21.	SSE	3.4	SE	2.7	SE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.4	SSE	3.1	SSE	2.8	SSE	2.3	SE	2.8	SSE	2.4	N	4.0	NW	4.7
22.	W	4.6	W	4.9	W	4.4	W	4 0	W	4.6	W	4.6	W	4.6	W	4.5	W	4.6	WNW	4.1	WNW	5.2	NW	5.0
23.	NNW	2.0	N	3.0	N	2.0	WNW	2.6	W	3.1	WSW	2.7	WSW	2.2	W	1.3	SW	4.0	W	7.1	W	5.6	WSW	4.6
24.	SW	2.0	SW	1 4	SW	1.6	SW	1 5	SSW	0.8	SSW	1.0	SW	1.2	SW	1.0	S	1.0	SSE	1.4	ESE	2.0	SE	1.6
25.	SSE	3.2	SE	3.6	SE	4.2	SSE	3.3	SSE	3.6	SE	3.7	SE	3 2	SE	2.8	SSE	2.6	S	2.8	SSW	4.1	SSW	4.7
26.	S	1 1	S	2.8	SSE	3.1	SSE	1.8	SE	1 4	SE	2.2	SE	3.2	SE	1.8	SE	3.6	SE	2 9	SSE	4.6	SSE	5.7
27.	SSW	4.1	SSW	2.8	SSW	4.2	SW	5.2	SW	5.2	SW	6 4	WSW	5.7	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	5.2	WSW	5.4	WSW	7.5
28.	W	7.7	W	7.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	6.7	W	8 5	W	7.8	WSW	8.0	WSW	8.2	W	10.0	W	9.4
29.	SW	4.4	SW	4 4	SW	5.5	SW	5.8	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.1	SW	4.3	WSW	5.0	W	6 0	W	6.2	W	5.5
30.	SE	4.2	SE	5.0	SE	4.1	SSE	4.0	SE	3.4	SE	2 9	SE	3.7	SE	3.2	SSE	3.0	SSW	3.1	SW	4.1	SW	3.8
Mittel		3.57		3.61		3.69		3.84		3.73		3.72		3.68		3.56		4.21		4.64		5.44		5.57

October 1891.

Windrichtung und

1.	—	0.0	NE	0.2	NE	0.4	E	1.8	SE	2.4	SE	1.6	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.1	SE	3.6	SSE	4.0
2.	SE	5.8	SE	5.7	SE	5.7	SE	5.7	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.4	SE	2.6	SE	0.4	SSE	0.8	SE	1.1	NW	1.7
3.	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4 0	WNW	4.9	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.5	WNW	3.5	WNW	4 0	NW	3.9
4.	SW	0.8	SW	0.1	SSW	0.6	SSE	0.4	WSW	0.4	SW	0.1	W	1.0	W	0.5	SSW	0.6	SSW	0.8	S	1.5	SE	2.0
5.	E	1 0	E	1.4	E	1.3	E	1.2	E	1.5	NE	2.2	NE	0 2	NE	1.9	E	2.4	E	3.7	ESE	5.6	ESE	5.7
6.	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.8	ESE	1.2	ESE	1.0	SE	1.5	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.2	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.8
7.	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.7	SE	6.0	SE	5 7	SE	5.9	SE	5.8	SE	5.6	SE	4.6	SE	4.0	SE	4.4
8.	NW	4.0	NW	3.1	NW	2.3	NW	1.6	NW	0.8	WNW	1.1	W	1.3	WNW	1.7	NW	1.7	NNW	1.6	NW	1.8	N	2.2
9.	W	1.0	W	1.0	W	1.2	W	1.7	W	0.3	W	0.6	SE	1.8	SSE	1.6	SE	1.8	SE	2.5	SE	2.6	SE	3.0
10.	SE	4.9	SE	4.2	SE	4.2	SE	6.0	SE	5.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	4.6	SE	4.6	SE	3.7	SE	3.2	SE	4.6
11.	SE	5.2	SE	5.2	SE	4.9	SE	4.8	SE	5.4	SE	5.9	SE	6.1	SE	6.1	SE	6.1	SE	5.2	SE	4.6	SE	4.6
12.	SE	4.7	SE	4.8	SE	4 6	SE	3.9	SE	5.2	SE	6.1	SE	5.2	SE	4.1	SE	4 6	SE	5.2	SE	5.1	SE	5.8
13.	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.2	SE	0 4	SSW	1.8	SW	1.6	W	1.8	WSW	1.6	WNW	2.9	WNW	4.4	NW	5.0	NW	5.1
14.	SE	4.0	SSE	5.5	SE	5.4	SE	5.9	SE	8.0	SE	7.2	SSE	7.5	SSE	8.2	SSE	8.4	SSW	7.4	SSW	9.2	S	6.0
15.	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.2	SSE	1.5	SE	2.5	SE	3.2	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.1	SE	2.9
16.	WSW	3.6	W	5.9	SW	2.3	SW	2.7	SSE	3.6	SSW	3.0	SSE	3.4	SSE	3.6	SE	3.2	SE	3.3	SE	4.4	SE	5.7
17.	SE	4.3	S	3.6	SSW	3.4	SSW	3.8	SW	4.1	SW	3.1	SSW	2.3	SW	2.5	SW	1.4	SE	1.4	WSW	2.1	W	2.1
18.	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	4.3	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.4	SSW	4.9	S	3.8	S	3.6	SW	5.7	WSW	8.8	WSW	**12.2**
19.	SSW	3.8	SSW	4.5	SSW	4.4	SSW	4.2	S	4.1	S	3.7	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	4.1	S	4.2	S	5.6	S	6.1
20.	SSE	3.4	SSE	3.8	SSE	3.8	SSW	4.9	SSW	4.7	SW	5.6	SW	6.6	WSW	7.2	WSW	5.9	W	6.3	WNW	4.6	WNW	3.0
21.	SE	4.6	SE	4.6	SE	5.1	SE	5.0	SE	4.2	ESE	4.1	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.2	SE	4.2	SE	3.7	SSE	4.1
22.	NNW	1.6	W	2.2	WNW	6.0	WSW	4.1	SW	3.4	SW	3.3	SW	3.8	SW	3.5	SW	4.6	SSW	4.8	SSW	6.7	SSW	8.0
23.	SSE	4.5	S	4.9	S	5.4	SSE	5.1	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.7	SSE	6.2	S	6.8	SSE	5.5	SE	5.9
24.	S	1.5	SSE	2.0	S	0.9	SW	2.0	N	1.0	NE	1.1	NE	0.6	NE	0.6	ENE	1.4	ENE	2.6	ESE	3.8	SE	3.1
25.	SE	3.0	SE	3.5	SE	2.4	SE	2 7	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.4	SE	1.5	SE	0.9	SE	1.2	ESE	2.1
26.	NE	5.1	NE	5 4	NE	4.8	ENE	5.0	ENE	5.5	ENE	4.8	NE	5.5	NE	6.1	NE	6.4	ENE	6.3	ENE	6.2	NE	6.5
27.	NE	5.7	NE	5.1	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.7	NE	6.2	NE	8.0	NE	4.3	NE	4.3	NE	7.0	NE	6.0
28.	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.3	NNE	3.2	NNE	2.5	NNE	2.0	NE	1.6	NNE	2.0	NNE	2.3	NE	2.8	NE	3.5	NE	4.4
29.	N	1.6	N	1.4	N	1.6	NNW	2.4	NW	2.7	NW	4.3	NW	5.1	NW	5.0	NW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.7	NNW	5.9
30.	NNW	3.5	NNW	2.6	NNW	3.8	NNW	3 7	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.9	NNW	5.3	N	5.7	NNE	5.3
31.	N	3.6	NNW	2.9	NW	1.6	NW	1.6	NW	2.0	NW	1.9	NW	1.6	WNW	2.0	W	3.3	WSW	3.5	W	4.9	WNW	4.6
Mittel		3.48		3.49		3.36		3.42		3.54		3.62		3.76		3.82		3.69		3.89		4.41		4.6

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). September 1891.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	8.9	WSW	9.7	SW	9.5	SW	8.7	SW	7.6	SW	8 8	SW	8.8	SW	7.4	SW	9.6	SW	7.6	SW	7.6	SW	7.6	1.
WSW	11.0	W	8.6	W	8.4	W	7.7	WSW	7 3	W	5.7	W	3.8	WSW	2 1	SW	1.8	SW	1.5	W	2.3	WSW	1.4	2.
SE	3.7	SE	3 4	SE	3.2	SE	3.3	SE	4.4	SE	2.8	ESE	3 1	ESE	3.2	E	3.8	SE	3.5	SE	3.4	SE	3.7	3.
WNW	4.8	WNW	6.6	NW	9.0	NW	9.6	NW	8.0	NW	8.4	NW	6.0	NW	5.4	NW	4.3	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.4	4.
ESE	1.5	S	2.0	SW	2.1	W	2.1	W	2 1	WSW	1.8	SW	1.5	SSW	2.5	SSW	2.6	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	2.9	5.
S	3.5	S	3.9	SSE	2.9	SSE	3 4	SSE	3 5	S	4 2	SSE	4.5	SSW	4.6	S	4.1	S	3.8	S	3.9	S	3.4	6.
WNW	8.0	WNW	7.5	WNW	6.4	NW	5.4	NW	5.2	NW	5.4	W	5.0	W	2.1	W	5.4	W	5.0	W	5.4	W	4.6	7.
NW	4.2	W	4.1	NW	5.0	NW	4.2	NW	5.2	NW	3 9	NW	3.8	NW	2.3	NW	2.1	NW	1.8	NW	1.3	NW	1.2	8.
ESE	2.9	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	1.9	ESE	2.2	SE	1.7	SSE	2.7	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.7	9.
SE	4.3	ESE	4.1	SSE	3.4	SSE	3.4	SE	3.0	SSE	2.6	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.4	SE	2 7	10.
SE	1.4	SE	1.5	SSE	1.5	W	1.5	NNW	1.9	NW	2.5	NW	2.5	WNW	2.3	W	2.2	W	3.0	WNW	3.0	WSW	2.3	11.
N	3.4	NNE	3.1	NE	2.8	NE	3.2	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.6	NE	4.1	ENE	3.0	12.
ESE	4.0	E	5.0	E	5.0	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.7	E	4.2	E	4.0	E	3.8	E	4.2	E	4.2	E	3.7	13.
NW	7.2	NW	7.6	NW	6.3	NW	6 2	WNW	6.0	NW	5.8	WNW	4.6	W	4.6	WNW	4.7	NW	4.0	NW	2 0	NW	1.5	14.
WNW	7.2	NW	7.6	WNW	6.3	WNW	6.2	W	6.0	WNW	5 8	W	4.6	W	4.6	W	4.7	WNW	4.0	W	2.0	NW	1.5	15.
WNW	6.4	W	5.7	W	7.1	W	8.2	W	6.4	W	5.5	W	5.7	W	4.9	W	5.6	WSW	4.3	WSW	5.3	WSW	5.2	16.
W	10.4	W	10.4	W	10.6	W	11.1	W	9 8	WSW	6.7	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.2	17.
W	11.2	W	10.5	W	10.3	W	8.7	W	7.2	W	7.5	WSW	6.3	SW	5.8	SW	5.6	SW	7.0	SW	8 8	W	8.9	18.
WNW	8.3	W	7.6	W	7.4	W	5.1	W	4.5	W	3 8	NW	3.0	WSW	1 9	SW	2.6	SW	3.0	SW	1.8	SW	1.1	19.
SE	3 1	SE	3.5	SSE	3.9	S	4.2	SSE	3.9	SSE	5.3	S	5.2	S	5.7	S	5.7	SSE	4.8	SSE	5.3	SSE	3.9	20.
NW	4.6	NW	6.2	NW	5.6	NW	7.8	NW	6.1	NW	5.2	WNW	4.9	W	3.9	W	3.4	W	2.3	SW	3.1	WSW	4.6	21.
WNW	5.4	WNW	5.2	W	4.8	WNW	5.0	NW	3.7	N	2.5	N	1.6	N	1.3	N	0.8	NNW	1.4	NW	1 6	NW	1.2	22.
WSW	5.1	SW	4 1	WSW	4.2	WSW	3.8	WSW	3 4	SW	4.4	SW	3.0	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.1	SW	2.4	SSW	1.8	23.
SSE	1.8	S	2 7	S	1 7	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.1	SSE	2.6	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	3 0	S	2.7	SSE	3.2	24.
SSW	3.5	WSW	3.5	W	3 2	SW	3.4	SW	2.2	SW	1.9	SW	1.4	SW	1.2	SW	1.4	SSW	3.4	SSW	2.7	SW	1.8	25.
SSE	7.1	S	7.1	S	7.1	S	6.3	S	7.4	S	6.0	SSE	5.1	S	5.4	SSW	5.2	SW	6.9	SW	7.2	SW	6.2	26.
WSW	8.5	W	8.6	WSW	9.8	W	9.8	W	10.0	W	7.4	W	7.8	W	7.9	W	7.0	W	6.7	W	6.8	W	6.2	27.
W	10.2	W	10.0	W	8.6	W	7.4	W	5.3	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.6	SW	4.9	SW	5.5	SW	4.6	SW	4.2	28.
W	5.4	W	4.1	W	3 0	WSW	1.8	S	1.8	SE	2.9	SE	4.0	SE	3.2	SSE	2.9	SSE	4.4	SSE	2.1	SSE	3.4	29.
WSW	3.8	W	2.0	W	3.7	W	4 8	WNW	3.9	NNW	2 4	NNW	1.9	NNW	0.2	NNW	1.2	NE	1.6	NE	0.3	NE	0.2	30.
	5.70		5 61		5.50		5.38		4.91		4.56		4.20		3.80		3.95		3.89		3.64		3.92	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). October 1891.

SE	3.9	SE	3.7	SSE	4.6	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.4	SE	4.9	SE	5.0	SE	4.6	SE	5.2	1.
N	2.4	NW	4.9	NW	8.0	NW	9.0	NW	8.4	NW	4.6	WNW	3.9	WNW	4.2	WNW	4.7	WNW	3.5	WNW	4.2	WNW	5.1	2.
NW	4.5	NNW	3.4	NW	2.7	NNW	2.1	NNW	0.8	NNW	0.6	SW	0.6	SW	1.4	SW	0.8	SW	0.2	SW	0.7	SW	1.4	3.
ESE	2.0	ESE	2.1	E	2.6	NE	3.2	ENE	3.0	ENE	3.7	ENE	3.8	ENE	4.0	E	3.6	E	2.9	E	2.5	E	1.4	4.
ESE	6.3	E	7.2	E	7.1	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	4.9	E	4.3	E	3.4	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	2.1	SE	1.9	5.
SE	4.2	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.3	SE	4.0	SE	4 1	SE	4.3	SE	4 1	SE	4.4	SE	4.2	SE	5.3	SE	5.5	6.
SE	4 2	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.2	SSW	2.7	SW	2.7	SW	2.2	S	1.6	SSW	2.5	WNW	4.0	NW	4.1	7.
N	2.3	NNE	2.5	NE	1.6	NE	1.7	NW	2.4	NNW	3.3	NW	2.4	NNW	2.0	WNW	2.2	W	1.3	W	0.9	W	1.0	8.
SE	3.3	SE	2.8	SSW	3.0	S	3.1	SSE	3.8	SSE	4.2	SSE	4.1	SE	3 4	SE	3.8	SSE	3.1	SSE	3.3	SE	4.0	9.
SSE	5.7	SSE	5.2	SE	3.9	SE	3.8	SE	3.2	ESE	3.5	ESE	3.8	ESE	4.1	SE	3.5	SE	3.8	SE	4.6	SE	4.6	10.
SSE	5.2	SSE	4.2	SE	4.4	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.2	SE	3.7	SE	2.5	SE	3.4	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.0	11.
SE	5.3	SE	4.5	SE	4.8	SE	5.4	SE	4.4	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.5	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.9	12.
NW	3.6	NW	4.0	WNW	2.4	W	2.2	WSW	1.5	SW	2.3	SSW	2.8	SSE	2.9	SSE	4.1	SSE	5.2	SSE	4.3	SSE	4.0	13.
SSW	8.3	SW	11.3	SW	8.3	WSW	6.0	WSW	4.6	SW	3.0	SW	3.0	W	2.5	WSW	2.0	WSW	2.6	WSW	2.0	SW	3.0	14.
SE	2.9	ESE	5.3	ESE	4.8	SE	4.1	SE	3.3	SSE	5.0	SSE	5.8	SSW	4.6	SSW	6.1	WSW	6.9	W	8.0	W	7.3	15.
SE	5 3	SE	5.2	SE	4.6	SE	5.2	SE	4.6	SE	4.4	SE	5.4	SE	4.5	SSE	4.1	SSE	4.2	SSE	4.6	SSE	4.7	16.
SSW	1.7	SW	3.9	WSW	3.0	WSW	3.8	SW	3.3	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	2.4	SW	3.4	SSW	3.4	SW	4.4	SSW	4.6	17.
WSW	11.3	WSW	10.2	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	6.8	WSW	5.2	W	3.8	WSW	3.6	WSW	3.0	SW	3.4	SSW	4.2	SSW	3.4	18.
S	6.5	S	7.0	S	7.3	S	7.6	SSE	6.1	SSE	5.7	S	6.2	S	6.9	S	5.9	S	6.6	S	6.4	SSE	5.8	19.
WNW	2.4	WSW	1.1	SW	1.5	SSE	1.8	SE	2.6	SE	2.9	SE	3.9	SE	3.6	SE	4.3	SE	3.6	ESE	3.9	ESE	4.1	20.
SE	3.0	S	2.4	S	3.4	SE	2.1	SE	3.1	SSE	3.9	SSE	3.2	SSE	1.8	ESE	3.0	NW	1.6	N	1.7	NNW	1.3	21.
SSW	6.5	SSW	7.9	SSW	8.2	SSW	5.5	S	5.0	S	5.8	SSE	6.6	SSE	6 9	S	5.0	S	5.2	SSE	6.0	SE	3.3	22.
SE	6.2	S	7.8	SSE	7.0	S	6.0	SSE	5.2	S	6.3	S	4.8	S	4.3	S	4.4	S	3.3	SW	2.2	S	1.7	23.
SE	3.8	SE	3.8	SE	3.3	SE	3.6	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.8	SE	3 3	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.6	24.
E	3.6	E	3.9	E	2.8	NE	3.7	NE	3 3	NE	3.6	NE	3.4	ENE	3.6	NE	5 3	ENE	4.8	NE	5.3	NE	5.2	25.
NE	6.3	NE	6.5	NE	6.4	NE	5.9	NE	4.3	NE	4.9	NE	4.2	NE	4.7	NE	5.0	NE	5.1	NE	4.9	NE	5.1	26.
NE	6.8	NE	6.8	NE	5.9	NNE	6.2	NNE	5.3	NNE	5.5	NE	5.0	NE	4 8	NE	4.1	NE	5.1	NE	3.8	NE	4.2	27.
NE	4.7	NE	4.1	NE	3.8	NE	3.8	NE	2.6	NE	1.9	NNE	2.3	NNE	2.9	NNE	2 3	NNE	2.0	NNE	1.2	N	1.8	28.
N	6.6	NNE	8.2	NNE	9.0	NNE	7.6	NNE	6.1	NNW	5.0	NNW	5.7	N	5.6	NNE	4.8	NNE	4.2	NNW	3 7	N	3.0	29.
NE	5.3	NE	4.5	NE	4.5	NE	3.1	NNE	1,6	NNW	2.1	N	3.1	N	2.7	N	3.1	N	2.8	N	3.1	N	1.9	30.
WNW	4.3	WNW	4.5	W	3.7	WSW	3.8	W	4.0	WNW	3.1	WNW	5.1	WNW	3.4	NW	4.3	NW	4.6	NW	4.5	NW	4.5	31.
	4.79		5.05		4.84		4.56		3.94		3.89		3.93		3.69		3.79		3.73		3.80		3.70	Mittel

November 1891. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	4 0	WNW	4.4	NW	5 0	NW	4.7	NW	3.7	NW	2.7	NNW	3.8	NNW	4 1	NW	5.9	NNW	6.5	N	5.9	N	4.8
2.	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.8	NE	3.6	NE	2.8	NE	2.3	NE	2.5	NE	3.2	NE	2.8	NE	2.9	ENE	2 6	NE	2.4
3.	E	2.1	E	1.9	ENE	0.9	NE	1.8	NE	1.9	ENE	2.2	NNE	2 1	NE	3.2	ENE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	4.5
4.	N	1.9	N	0.4	N	0.4	N	0.4	N	0.8	N	0.8	N	1 4	N	2.0	NNW	1.9	NNW	1.1	NNW	1.5	NNW	1.1
5.	NNE	4.5	NNE	4.2	NNE	4.6	NNE	4 6	NNE	3.8	NNE	3.0	N	3.0	N	3.4	N	3.6	NE	3.8	NE	3.3	ENE	2.1
6.	W	2.4	WSW	2 6	WSW	2.6	WSW	2.4	WSW	2.6	WSW	2.2	W	3.4	WSW	3.8	WSW	4.0	W	5.4	WNW	5.4	W	5 2
7.	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.0	NNW	1.0	NNW	0.8	SE	1.4	SE	1 6	SE	1 4	SSE	2.0	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.2
8.	ENE	4.6	E	4.8	E	5.0	E	4.8	ENE	2.4	ENE	3.4	NE	3 6	NE	3.8	ENE	3.9	E	4.0	ESE	6.1	SE	6.7
9.	SE	4.5	SE	4 3	SSE	4.1	SSE	3.6	S	3.4	SSW	3 9	SSW	4.4	SW	4.0	SSW	4.3	SW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.2
10.	SE	6.5	SSE	8.0	SSE	8.2	SSE	8.3	SSE	8 5	SSE	5 9	SSE	6.9	S	6.8	SSE	7.2	SSE	5.6	SSE	6.5	S	5.4
11.	SSW	4.3	S	3.5	SE	4.0	SE	4.7	SE	4.2	SE	5.6	SE	5.1	SE	5.5	SE	5.8	SE	5.9	SE	5.7	SE	6.4
12.	SSE	6.3	SSE	5.1	SSE	5.1	S	4.5	SSW	5.2	SSE	4 4	SSE	4.4	SSE	3 0	SSE	2.2	S	1.2	WSW	3.4	W	4.6
13.	SE	4 3	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.0	SE	3 6	SE	2.8	SE	4.0	ESE	3.9	ESE	5 4	ESE	4.4	ESE	6.1
14.	SE	2.8	SE	2.5	SE	1.9	SSE	3.3	SE	3.0	SSE	2.7	SSE	2.9	SE	2.2	SE	1.8	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.2
15.	WSW	1.5	WSW	1.6	WSW	1.8	WSW	1.1	WSW	1.1	WSW	1.5	WSW	1.6	WSW	1.7	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.4	SW	2.2
16.	SE	4.4	SSE	3.9	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.6	SE	5.4	SSW	3.4	SE	4.0	SE	5.0	SSE	5.6	SE	4.1	SE	5.4
17.	SSW	3.5	SSW	3 4	SW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.0	WSW	3.8	SW	3.6	SW	3.8	SW	2.9	SW	1.7	SW	2.8	SW	3.2
18.	SSW	4.0	SW	3.6	SW	5.1	WNW	9.7	WNW	6.5	WNW	8.6	WNW	9.2	WNW	10.0	NW	8.6	NW	8.8	NW	6 3	NW	4.8
19.	SE	3.2	SE	2.8	SE	3.1	SE	2.7	SE	3.0	SE	2 8	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.9	SE	3.0
20.	SSW	5.2	SSW	5.3	SW	4.0	SW	4 5	SSW	5.5	SW	6.0	SW	4 3	SW	3.6	WSW	4.0	WSW	7.1	WSW	7.0	WSW	7.2
21.	SW	2 9	SW	3 3	SW	2.4	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	3.8	W	4.1	W	3.2	WSW	3.9	WSW	6.1
22.	WSW	3.8	SW	3.2	W	2.9	WNW	2.4	WNW	1 3	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.2	WNW	0.2	WNW	0.2	WNW	0.2	WNW	0.6
23.	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.4	SW	2.1	SW	1.3	SSW	2.2	SE	1.7	SE	2.3	ESE	2.2	ESE	1.4	ESE	1.1	ESE	1.4
24.	NE	1.5	NNE	1 9	NNE	1.8	NNE	1.6	N	2.5	N	2.7	NNW	2.6	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.4	NW	2 5	NW	2 0
25.	ESE	3.1	E	5.0	E	4.0	E	4.2	E	3 8	E	3 6	E	3.4	E	3.0	ESE	3.4	ESE	3 1	ESE	3.4	ESE	3.3
26.	SE	1.0	SE	0.8	SE	1.2	SE	1 4	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.1	E	3.0	E	2.0	ENE	2.0	NE	2.9	NE	3.1
27.	WNW	5.5	W	4.6	W	3 0	W	2.8	SW	2.2	S	2 1	S	2 0	S	3.4	SSE	2.8	SSE	2.8	S	4.9	SSW	5.6
28.	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	5 8	WNW	6 5	WNW	5.9	WNW	4 7	WNW	2.8	W	3.0	WSW	2 2	WSW	2.2	SW	4.1	SW	5 4
29.	WSW	0.9	WSW	1.1	SW	2.0	SSW	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.1	SE	2.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.1	SE	2.2
30.	SSE	3.1	SE	3.0	SE	2.3	SE	2.2	SSE	1 6	SSE	1.2	S	1.0	S	1.3	SW	2.8	SW	2.6	S	3.0	SSE	3.6
Mittel		3.44		3.41		3.36		3.55		3.29		3.31		3.22		3.41		3.42		3.46		3.64		3 90

December 1891. Windrichtung und

1.	SSW	1.0	SSW	1.2	S	1.4	S	2.4	SSW	2.8	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	2.9	SW	2.1	SW	2.4	SW	3.0	SW	2.9
2.	SW	3.0	SE	4 0	SE	3.6	SSE	5 3	SSE	5.5	SE	5.0	SE	4.6	SE	5.0	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.8
3.	SE	4.9	SSE	4.9	SSE	3.9	SSE	3.6	SSE	2.8	SSW	2.5	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	3.0	SW	3.2	WSW	3.1	SSW	2.4
4.	SSW	5.3	SSW	4.8	SSW	5.1	S	5.3	S	5.6	SSW	6.6	SSW	6.6	S	5 7	SSW	6.4	SSW	7.4	SSW	7.8	SSW	6.8
5.	WSW	5.8	WSW	4.9	WNW	5.1	WNW	4.7	W	3.1	W	2.2	W	2.4	SW	2.9	SSW	2.5	SSW	2.9	SSW	3.4	SSW	4.2
6.	S	6.1	S	4.9	SSW	6.0	S	5.4	SSW	5.8	SSW	8.0	S	7.5	S	6.3	SSW	7.9	SSW	9.0	SW	8.8	SW	8.7
7.	SW	4.8	WSW	5 5	SW	4.5	SW	4 3	WSW	4.8	SW	3.1	SSW	3.9	S	3.7	SSW	4.2	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.8
8.	SW	7 1	SW	7.1	SSW	5 7	SSW	7.0	SW	9 0	WSW	11.2	WSW	14.0	WSW	13.1	WNW	13.1	WNW	11.1	WNW	10.9	WNW	13.9
9.	WSW	6.5	SSW	5.3	SSW	4.2	SSW	5.7	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	6.1	SSW	6 3	SSW	5.6	SSW	6.4	SSW	6.8	SSW	6.4
10.	SW	7.0	SW	7 8	S	5.1	SSE	6.0	S	7.5	S	7.2	S	8.6	SSW	9.6	SSW	10.0	SSW	11.4	SW	12.6	SSW	13.0
11.	WNW	11.9	WNW	9 8	WSW	10.3	WSW	10.6	WSW	12.4	WSW	10.5	WSW	11.3	SW	11.2	WSW	18.0	WSW	18.4	WSW	18.2	WSW	18 7
12.	W	18.4	WNW	18 6	WNW	15.2	WNW	13.7	WNW	13.9	WNW	12 3	WNW	10.5	W	11.5	W	9.9	WNW	11.6	WNW	12.1	WNW	11.6
13.	S	3.8	SSE	4.2	SSE	6.5	SSE	7.3	SSE	7.9	SSE	9.8	SSE	9.6	SSE	8.5	S	7.8	SSW	7.6	SSW	8.2	S	7.0
14.	SW	13.5	WSW	13.6	W	13.6	W	13.6	W	11.0	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	8.1	W	7.2	WNW	8.2	NW	10.0	NW	9.7
15.	W	10 2	W	8.7	W	8.1	W	7.1	W	8.7	WNW	10.3	WNW	11.6	WNW	12 2	WNW	12.2	WNW	10.9	WNW	11.0	WNW	11.4
16.	SSW	3 9	S	4.3	S	5.1	SSE	6.1	SSE	6.3	SSE	6.8	SSE	7.7	SSE	6.6	SSE	6.0	SW	6.0	W	8.7	W	12.3
17.	NE	5.5	NE	6.7	NNE	6.6	NNE	6.8	NNE	7.9	NNE	7.7	N	7.6	N	7.6	N	7.6	N	8.1	NNE	7.2	N	7.2
18.	NW	6.3	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.6	NW	6.4	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.7	NW	7.1	NW	6.5	NNW	6.9
19.	NW	4.2	WNW	2.8	NW	3 0	NW	4.9	NW	4.8	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.6	NW	3.9	NW	3.4	NW	4.1	NW	5 3
20.	NNW	0 7	NNE	2.0	N	1.8	N	1.2	N	1.2	N	1.2	N	0.8	N	0.8	NNW	2.0	NNW	1.0	NNW	0.8	NNW	1.4
21.	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.4	NE	0.2	NE	0.5	NE	0.2	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.0	SE	0.8	S	1.0	S	1.2
22.	SW	2.3	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.2	SW	2.0	SW	2.3	SW	2.9	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.6	W	2.7	W	2.7
23.	W	1.5	W	1.2	W	0.2	—	0.0	SSW	1.0	SSW	1.8	S	2.0	S	1.4	S	1.7	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.7
24.	SE	1.2	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	2.1	SE	3.0	SE	3.5	SSE	5.5	SSE	5.1	SE	4.4
25.	SSW	3.9	SW	2.0	NW	2.6	WNW	1.6	WNW	1.5	WNW	1.4	W	1.8	SSW	2.0	S	2.4	SSW	2.8	SE	2.9	SSE	2.3
26.	S	5 7	S	5 6	SSW	6.1	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	5.6	SSW	4.6	SSW	4.4	SSW	3.3	SSW	4.1
27.	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.5	SE	4.4	SE	4.6
28.	SE	3.2	SSE	2.4	SSE	1.2	SSE	1.3	SSE	0.8	SSE	1.9	S	2.0	S	2.7	SSW	2.7	W	3.1	WNW	3.2	WNW	2.9
29.	SE	3.1	SE	3.3	SSE	2.7	SSW	4.4	SSW	4.1	S	2.5	S	2.7	SSE	3.4	SSE	3.9	S	4.8	SSE	5.8	SSE	5.3
30.	WSW	5.2	WSW	5.1	SW	4.8	SW	4.5	W	5.6	W	6.3	W	7.0	W	7.1	W	6.2	W	6.4	W	6.0	W	6.4
31.	SE	4.7	SE	5.6	SE	6.7	SSE	7.3	S	6.0	S	4.7	SW	5.0	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	11.8	WSW	13.8	WSW	14.1
Mittel		5.31		5.16		4.90		5.09		5.36		5.35		5.60		5.67		5.94		6.25		6.54		6.76

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). November 1891.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	4.0	NW	4.2	NNW	4.6	N	4.7	NNE	4.0	NE	4.3	NE	3.7	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.4	NE	5.2	NE	4.4	1.
NE	3.3	ENE	4.8	ENE	5.2	E	4.0	E	3.0	E	2.0	E	1.7	ENE	2.4	ENE	2.7	ENE	2.7	E	2.2	E	2.2	2.
E	4.9	ENE	4.3	ENE	4 1	E	4.2	E	3.3	E	3.4	E	3.3	ESE	2.3	ESE	1.0	NNE	0.7	N	1.3	N	2.2	3.
NNW	1.6	NNW	4.5	NNW	5.0	NNW	4.6	NW	3.8	NW	4.5	N	5.6	NE	5.7	NE	5.6	NE	6.0	NE	5.3	NE	4.5	4.
ESE	1.2	WSW	2.8	WSW	3.2	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.2	WSW	2.0	WSW	2.7	W	2.8	WNW	2.7	5.
WSW	4.4	WSW	3.4	WSW	2.0	W	2.9	W	2.5	WNW	2.4	WNW	2.6	WNW	3.1	NW	2.2	NW	1.5	NW	1.7	NW	2.1	6.
ESE	3.4	E	3.6	E	3.6	ESE	3.2	ESE	2.8	ESE	3 1	ENE	3.9	E	4.0	E	4.6	E	4.1	ENE	3.7	ENE	4.4	7.
SE	6.7	SE	6.8	SE	4.8	SE	3.8	ESE	2.7	E	2.5	E	2.9	ESE	1.9	ESE	2.7	SE	3.8	SE	4.5	SE	4.5	8.
SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	5.4	SSW	4.7	SSE	5.0	S	6.5	SSE	4.8	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	5.0	SE	4.4	SE	5.2	9.
S	6.2	S	5.9	SSW	6.4	SSW	5.0	SW	4.7	WSW	3.5	SW	6.0	SW	6.4	SW	3.7	SW	4.6	SW	5.0	SW	4 7	10.
SE	6.1	SE	6.6	SE	7.2	SE	7.9	SE	7.9	SSE	**10.6**	SSE	10.1	SE	6.6	SE	5.3	ESE	4.4	ESE	4.6	SSE	6.4	11.
WNW	4.8	W	4.1	WSW	3.5	WSW	2.2	WSW	0.8	WSW	0.8	SW	1.2	SE	2.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.8	12.
SE	6.2	SE	6.6	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	6.8	ESE	6.5	ESE	5.8	ESE	6.7	SE	4 3	SE	3.8	ESE	2.3	13.
ESE	0.7	ESE	0.5	ESE	0.2	E	1.3	NNE	2.1	NNE	1.4	NNE	1.0	NNE	1.4	NNW	3.0	WSW	2.9	WSW	3.9	WSW	2.1	14.
SW	4.0	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	5.0	SSW	5.4	SE	3.7	SE	4.9	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.6	15.
SSE	6.4	S	4.1	SSW	3.3	SSW	3.7	SSW	3.2	SSW	2.8	SSE	3.2	S	3.6	SSE	3.4	SSE	3.8	SSE	3.6	S	3.5	16.
SW	4.9	SW	3.7	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	3.2	SW	3.8	SW	2.6	WSW	5.0	SW	3.9	SW	3.5	SW	4.4	SSW	4.6	17.
NW	4.7	NW	3.7	NW	2.8	NW	2.0	NNW	1.0	NNW	0.8	SSE	2.0	S	2.2	S	3.6	S	3.4	SSE	3.2	SE	3.0	18.
SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	1.8	SE	3.2	S	4.6	SW	4.8	SW	5.0	SW	6.4	SW	6.2	SSW	5.6	SSW	5.2	SW	6.2	19.
WSW	5.9	WSW	5.2	W	6.3	W	6.3	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	4.4	WSW	4.5	WSW	4.4	SW	3.2	20.
WSW	6.2	W	6.1	W	5.0	W	4.0	WSW	3.5	W	3.8	W	4.2	W	3.6	W	3.4	W	3.4	WSW	3.8	SW	2.9	21.
WNW	0.8	WNW	0.8	W	1.0	WSW	1.4	WSW	0.8	WSW	1.1	WSW	1.3	WSW	1.2	WSW	0.8	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	0.8	22.
NE	2.0	NE	1.8	ENE	3.2	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.2	NE	3.2	ENE	3.2	NE	3.1	NE	2 3	NNE	1.4	NNE	1.4	23.
NW	1.8	NW	1.3	SE	1.8	ESE	1.7	ESE	2.0	ESE	2.6	ESE	2.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.4	24.
ESE	3.4	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.3	ESE	1.5	ESE	1.0	NE	1.4	SSE	1.3	SE	0.4	25.
NE	2.8	NE	2.8	NNE	2.6	N	2.8	N	3.0	N	2.9	NNW	2.6	NW	3.0	NW	2.8	WNW	3.8	WNW	3.1	WNW	4.2	26.
SSW	5.8	S	4.6	SSE	3.4	SSE	3.8	SSE	4.8	S	4.0	SSE	4.8	SSW	3.8	SW	3.1	W	4 0	WNW	5.1	WNW	6.1	27.
WSW	6.2	W	6.3	WSW	4.9	W	4.3	WSW	3.3	WSW	2.5	W	3.0	WSW	2.2	WSW	1.5	WSW	1.3	WSW	1.2	WSW	1.2	28.
SE	2.5	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.8	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.4	SSE	3.4	29.
SSE	2.6	SSE	2.4	SE	2.2	SSE	2.9	SSE	2.9	S	2.8	SSW	3.6	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	2.9	SE	3.2	SE	3.0	30.
	4.04		3.92		3.79		3.64		3.36		3.43		3.60		3.49		3.41		3.36		3.48		3.41	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). December 1891.

WSW	2.8	SW	3.7	WSW	2.5	WNW	2.5	W	2.1	W	1.5	WSW	1.4	WSW	1.1	WSW	1.5	WSW	2,2	SW	2.8	SW	2.4	1.
SE	6.0	SSE	5.9	SSE	5.6	SE	5.2	SE	5.1	SE	5.4	SE	6.1	SE	5.1	SE	5.5	SE	5.7	SE	5.9	SE	6.2	2.
SW	2.8	SSW	3.0	SSW	2.8	SSW	3.9	SSW	3.9	S	5.4	S	5.1	S	5.7	S	5.2	S	5.0	SSW	5.6	SSW	4.9	3.
SSW	5.8	SSW	4.7	SW	4.2	SW	6.5	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.3	SW	8.2	SW	7.5	SW	7.6	SW	6.8	4.
SSW	4.9	SW	7.8	SW	7.8	SW	6.0	SSW	4.9	SSW	4.7	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	6,0	5.
WSW	10.7	WSW	12.0	WNW	12.8	WNW	10.3	WNW	9.4	WNW	7.7	WNW	7.9	WNW	8.5	W	7.4	W	8.4	W	7.8	WSW	5.9	6.
SE	4.9	SE	5.8	SE	5.6	SE	5.3	SE	4.6	SE	5.4	SE	5.6	SSE	6.0	SSE	7.2	SSW	5.4	SW	5.3	SW	4.2	7.
NW	15.1	NW	13.4	NW	12.7	NW	11.5	WNW	9.9	WNW	9.2	WNW	10.2	WNW	9.5	WNW	10.0	W	7.8	WSW	6.4	WSW	8.3	8.
S	5.2	S	6.8	SSE	7.5	SSE	7.0	SSE	9.2	SSE	7.0	SSE	6.7	SSE	4.0	SSW	3.9	SSW	6.0	SSW	6.7	SW	8.0	9.
SW	15.5	SW	13.2	SSW	11.1	SSW	10.9	SSW	9.9	SSW	10.8	SW	14.0	SW	13.3	SW	13.0	SW	12 6	SW	11.5	SW	12.4	10.
WSW	19.4	WSW	20.4	WSW	18.2	WSW	15.4	WSW	12.9	WSW	13.4	WSW	11.1	WNW	12.0	W	12.0	W	13.3	W	11.8	WSW	12.9	11.
WNW	11.1	WNW	11.3	W	10.2	W	8.8	WSW	7.3	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	5.9	SW	5.4	SW	5.2	SW	5 3	SSW	4.5	12.
S	6.9	S	8.2	S	8.6	S	8.7	S	8.2	S	8.5	S	8.0	SSW	8.0	SW	9.9	SSW	9.4	SSW	9.7	SSW	11.5	13.
WNW	10.3	WNW	10.4	WNW	10.3	WNW	10.2	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.8	WNW	8.7	W	7.1	W	7.8	W	9.4	W	11.4	14.
WNW	10.6	WNW	9.8	WNW	9.3	WNW	9.1	WNW	9.0	WNW	8.3	WNW	6.0	W	6.6	W	6.1	WSW	5.7	WSW	4.6	SW	4 3	15.
W	12.4	WNW	12.8	WNW	13.4	WNW	14.0	WNW	13 2	WNW	11.5	WNW	12.6	NNW	8.5	NNE	5.6	NE	5.6	NE	5.7	NE	6.1	16.
N	7.6	N	7.6	N	8.0	N	6.4	NNW	5.7	NNW	6.0	NW	6.3	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.3	NW	6.9	NW	5.9	17.
N	7.5	N	6.6	N	5.5	N	5.5	NNW	4.6	NW	4.7	NW	5.6	NW	4.7	NW	3.7	NW	4.1	NW	4.2	NW	4.4	18.
NW	5.7	NW	4.9	NNW	3.1	NNE	2.0	NE	2.1	NNE	2.3	NNE	2.0	N	1.6	N	1.4	N	2.0	NNW	2.0	NNW	1.5	19.
NNW	1.4	NNW	1.6	NNW	2.1	NNW	2.0	N	1.8	NNE	1.8	NNE	2.2	NNE	1.7	NE	1.1	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.0	20.
SW	1.3	SW	1.4	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.4	S	1.6	S	1.9	S	0.9	S	0.8	SSW	1.8	SSW	1.6	SSW	2.3	21.
W	2.9	W	2.5	WSW	2.0	WSW	2.2	WSW	1.6	WSW	2.2	WSW	3.4	WSW	3.5	WSW	3.5	W	3.0	W	2.4	W	1.9	22.
SE	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	4.1	SE	4.2	SE	4.7	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.0	23.
SSE	4.7	SE	4.8	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.2	SE	1.9	SE	3.3	SE	4.2	SE	4.6	SE	5.4	SSE	5.4	S	5.5	24.
SE	2.3	SE	1.7	SE	2.3	S	2.9	S	3.3	SSW	4.2	SSW	3.9	SSW	3.1	SE	3.4	SSE	3.4	SSE	4.0	S	5.3	25.
SW	3.3	SW	2.4	SSW	1.6	SSE	3.3	S	3.3	SSE	3.2	SSE	3.6	SE	3.5	SSE	3.4	SSE	3.2	SSE	2.8	SE	2.9	26.
SE	4.6	SE	5.2	SE	5.3	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.6	SE	6.1	SE	4.7	SE	4.1	SE	3.2	SE	1.9	SE	2,8	27.
W	2.9	W	3.2	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	2.2	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	3.7	SSW	3.4	S	2.9	SSE	2.7	S	3.6	28.
SSE	6.0	SSE	7.0	SSE	6.3	SSE	6.5	SSE	6.9	SSE	7.3	SSE	7.8	SSE	5.5	SSW	4.7	WSW	7.1	WSW	6.2	WSW	6.4	29.
W	5.3	W	5.1	W	3.6	WSW	3.9	WSW	3.6	SSW	3.4	SSW	3.9	SSW	4.3	S	4.5	SSE	3.4	SSE	4.6	SE	4.5	30.
WSW	13.6	WSW	11.8	WSW	14.6	WSW	14.9	WNW	14.1	WNW	13.2	WNW	11.4	WNW	11.0	WNW	11.4	WNW	11.2	WNW	12.2	WNW	14.8	31.
	6.99		7.04		6.73		6.53		6.08		6.07		5.91		5.74		5.61		5.65		5.59		5.83	Mittel

III.

Continuirliche Registrirungen.

Sonnenschein.

1891.

Jahres-Curven des Sonnenscheins.

1891.



Sonnenschein in den einzelnen Jahreszeiten 1891.

Winter.



Frühjahr.



Sommer.



Herbst.



Jahres-Summe des Sonnenscheins

87971 Minuten.

Januar — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +3 8 6. Z = +6,0 11. Z = +8.1 16. Z = +10,0 21. Z = +11,5 26. Z = +12,8

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	12a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	8		3	53	280
2.	8	8		3	53	281
3.	8	7		3	54	—
4.	8	6		3	55	—
5.	8	5		3	56	26
6.	8	4		3	56	—
7.	8	3		3	57	—
8.	8	2		3	58	—
9.	8	1		3	59	—
10.	8	0		4	0	63
11.	7	59		4	1	—
12.	7	58		4	2	—
13.	7	57		4	3	—
14.	7	56		4	4	73
15.	7	55		4	5	—
16.	7	54		4	6	246
17.	7	52		4	8	—
18.	7	51		4	9	—
19.	7	50		4	11	—
20.	7	49		4	12	42
21.	7	47		4	14	—
22.	7	46		4	15	280
23.	7	44		4	17	—
24.	7	43		4	18	—
25.	7	41		4	20	20
26.	7	40		4	21	30
27.	7	38		4	23	336
28.	7	37		4	24	148
29.	7	35		4	26	95
30.	7	34		4	27	—
31.	7	32		4	29	355

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	50	191	238	396	399	431	407	163	—	—	—	—		2275

Februar # Sonnenschein. **1891.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +13 8 6. Z = +14.3 11. Z = +14.5 16. Z = +14,3 21. Z = +13,8 26. Z = +13,1

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	30		4	31	105
2.	7	28		4	33	203
3.	7	27		4	34	—
4.	7	25		4	36	278
5.	7	23		4	38	232
6.	7	21		4	40	—
7.	7	19		4	42	105
8.	7	17		4	44	430
9.	7	15		4	46	423
10.	7	13		4	48	400
11.	7	12		4	49	—
12.	7	10		4	51	171
13.	7	8		4	53	101
14.	7	6		4	55	391
15.	7	4		4	57	10
16.	7	2		4	59	30
17.	7	0		5	1	—
18.	6	58		5	3	142
19.	6	56		5	5	—
20.	6	54		5	7	—
21.	6	52		5	9	—
22.	6	50		5	11	—
23.	6	48		5	13	—
24.	6	46		5	15	—
25.	6	44		5	17	136
26.	6	42		5	19	440
27.	6	40		5	21	510
28.	6	38		5	23	500

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	5	213	422	505	523	626	697	816	672	128	—	—	—		4607

März — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +12,6 6. Z = +11,5 11. Z = +10,2 16. Z = +8,8 21. Z = +7,3 26. Z = +5,8

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m	Tages-Summen Minuten
1.	6	36		5	25	31
2.	6	34		5	27	—
3.	6	32		5	29	138
4.	6	30		5	31	167
5.	6	28		5	33	176
6.	6	26		5	35	71
7.	6	24		5	37	56
8.	6	22		5	39	57
9.	6	20		5	41	—
10.	6	18		5	43	—
11.	6	16		5	45	1
12.	6	14		5	47	275
13.	6	12		5	49	439
14.	6	10		5	51	—
15.	6	8		5	53	3
16.	6	6		5	55	429
17.	6	4		5	57	188
18.	6	2		5	59	—
19.	6	0		6	1	—
20.	5	58		6	3	381
21.	5	56		6	5	281
22.	5	54		6	7	176
23.	5	51		6	10	355
24.	5	49		6	12	273
25.	5	47		6	14	2
26.	5	45		6	16	72
27.	5	43		6	18	304
28.	5	41		6	20	201
29.	5	39		6	22	10
30.	5	37		6	24	446
31.	5	35		6	26	214

Monats-Summen in Minuten .	—	—	18	109	439	525	536	541	538	550	579	510	332	66	—	—		4746

April — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +4.0 6. Z = +2.5 11. Z = +1,1 16. Z = −0,2 21. Z = −1.3 26. Z = −2,3

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	33		6	28	175
2.	5	31		6	30	34
3.	5	29		6	32	653
4.	5	27		6	34	695
5.	5	25		6	36	403
6.	5	23		6	38	12
7.	5	21		6	40	—
8.	5	19		6	42	—
9.	5	17		6	44	—
10.	5	15		6	46	—
11.	5	13		6	48	1
12.	5	11		6	50	—
13.	5	9		6	52	—
14.	5	7		6	54	29
15.	5	5		6	56	49
16.	5	3		6	58	190
17.	5	1		7	0	199
18.	4	59		7	2	78
19.	4	57		7	4	17
20.	4	55		7	6	221
21.	4	53		7	8	32
22.	4	51		7	10	—
23.	4	50		7	11	650
24.	4	48		7	13	570
25.	4	46		7	15	741
26.	4	44		7	17	750
27.	4	42		7	19	659
28.	4	40		7	21	441
29.	4	38		7	23	114
30.	4	36		7	25	10

Monats-Summen in Minuten .	—	47	437	560	589	648	643	633	628	574	630	497	447	339	51	—		6723

Mai — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −3,0 6. Z = −3,5 11. Z = −3,8 16. Z = −3,8 21. Z = −3,7 26. Z = −3,2

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	35		7	26	371
2.	4	33		7	28	12
3.	4	31		7	30	234
4.	4	29		7	32	556
5.	4	28		7	33	610
6.	4	26		7	35	613
7.	4	25		7	36	7
8.	4	23		7	38	—
9.	4	22		7	39	295
10.	4	20		7	41	752
11.	4	18		7	43	533
12.	4	16		7	45	820
13.	4	15		7	46	810
14.	4	13		7	48	398
15.	4	12		7	49	173
16.	4	10		7	51	569
17.	4	9		7	52	262
18.	4	7		7	54	590
19.	4	6		7	55	458
20.	4	4		7	57	372
21.	4	3		7	58	526
22.	4	1		8	0	178
23.	4	0		8	1	607
24.	3	59		8	2	632
25.	3	58		8	3	639
26.	3	56		8	5	289
27.	3	55		8	6	412
28.	3	54		8	7	782
29.	3	53		8	8	674
30.	3	52		8	9	575
31.	3	51		8	10	270

Monats-Summen in Minuten .	—	660	1035	1233	1259	1084	1200	1215	1250	1135	1032	1047	744	657	448	20		14019

Juni — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −2,5 6. Z = −1,7 11. Z = −0,7 16. Z = +0,3 21. Z = +1,4 26. Z = +2,5

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	50		8	11	470
2.	3	49		8	12	91
3.	3	48		8	13	770
4.	3	47		8	14	470
5.	3	46		8	15	—
6.	3	46		8	15	476
7.	3	45		8	16	325
8.	3	44		8	17	—
9.	3	43		8	18	132
10.	3	43		8	18	—
11.	3	42		8	19	—
12.	3	42		8	19	526
13.	3	41		8	19	—
14.	3	41		8	19	182
15.	3	40		8	20	—
16.	3	40		8	20	10
17.	3	40		8	20	458
18.	3	40		8	20	—
19.	3	40		8	20	—
20.	3	40		8	20	371
21.	3	40		8	20	843
22.	3	40		8	20	—
23.	3	40		8	20	830
24.	3	40		8	20	657
25.	3	40		8	20	705
26.	3	40		8	20	577
27.	3	40		8	20	256
28.	3	40		8	19	782
29.	3	40		8	19	783
30.	3	41		8	18	404

Monats-Summen in Minuten .	50	358	674	927	924	856	823	866	853	767	608	698	562	523	509	123	10121

Juli # Sonnenschein. **1891.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z= +3.5 6. Z= +4.4 11. Z= +5.2 16. Z= +5.8 21. Z= +6.1 26. Z= +6.3

atum	☉Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	41	8	18	547
2.	3	42	8	17	767
3.	3	42	8	17	539
4.	3	43	8	16	14
5.	3	43	8	16	467
6.	3	44	8	15	451
7.	3	45	8	14	443
8.	3	46	8	13	577
9.	3	47	8	13	138
10.	3	48	8	12	84
11.	3	49	8	11	13
12.	3	50	8	10	336
13.	3	51	8	9	396
14.	3	52	8	8	18
15.	3	53	8	7	24
16.	3	54	8	5	229
17.	3	55	8	4	179
18.	3	56	8	3	532
19.	3	57	8	2	451
20.	3	59	8	0	542
21.	4	0	7	59	319
22.	4	1	7	58	420
23.	4	2	7	57	110
24.	4	4	7	55	570
25.	4	5	7	54	284
26.	4	7	7	52	111
27.	4	9	7	51	318
28.	4	10	7	49	477
29.	4	11	7	48	434
30.	4	13	7	46	421
31.	4	14	7	45	538

nats-Summen Minuten	15	329	615	884	793	1029	979	1109	965	840	702	732	627	611	490	29		10749

August — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +6.1 6. Z = +5.7 11. Z = +5.0 16. Z = +4.1 21. Z = +3.0 26. Z = +1.7

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	16		7	43	250
2.	4	17		7	42	474
3.	4	19		7	40	152
4.	4	20		7	39	582
5.	4	22		7	37	387
6.	4	23		7	36	358
7.	4	25		7	34	7
8.	4	27		7	32	365
9.	4	29		7	30	—
10.	4	30		7	29	259
11.	4	32		7	27	559
12.	4	34		7	25	186
13.	4	36		7	23	239
14.	4	37		7	22	172
15.	4	39		7	20	203
16.	4	41		7	18	434
17.	4	43		7	16	297
18.	4	45		7	14	718
19.	4	47		7	12	20
20.	4	49		7	10	568
21.	4	51		7	8	134
22.	4	52		7	7	252
23.	4	54		7	5	408
24.	4	56		7	3	179
25.	4	58		7	1	131
26.	5	0		6	59	208
27.	5	2		6	57	730
28.	5	4		6	55	244
29.	5	6		6	53	695
30.	5	8		6	51	546
31.	5	10		6	49	405

Monats-Summen in Minuten .	—	59	535	922	1072	958	952	761	764	761	755	937	726	741	219	—		10162

September # Sonnenschein. **1891.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z= 0,0 6. Z= −1,7 11. Z= −3.4 16. Z= −5,1 21. Z= −6,9 26. Z= −8,6

tum	☉Aufg. Wahre Zeit h.	m.	6a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	☉Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	12																		6	47	17
2.	5	14																		6	45	545
3.	5	16																		6	43	558
4.	5	18																		6	41	610
5.	5	20																		6	39	—
6.	5	22																		6	37	547
7.	5	24																		6	35	302
8.	5	26																		6	33	648
9.	5	28																		6	31	583
10.	5	30																		6	29	635
11.	5	32																		6	27	630
12.	5	34																		6	25	533
13.	5	36																		6	23	498
14.	5	38																		6	21	630
15.	5	40																		6	19	98
16.	5	42																		6	17	239
17.	5	44																		6	15	24
18.	5	46																		6	13	—
19.	5	48																		6	11	—
20.	5	50																		6	9	245
21.	5	52																		6	7	—
22.	5	54																		6	5	203
23.	5	56																		6	3	79
24.	5	58																		6	1	508
25.	6	0																		5	59	600
26.	6	2																		5	57	311
27.	6	4																		5	55	103
28.	6	6																		5	53	81
29.	6	8																		5	51	605
30.	6	10																		5	49	490
nats-Summen Minuten .			—	—	173	762	897	994	1130	1120	956	1036	1047	1038	888	281	—	—			10322

October — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −10,3 6. Z = −11.8 11. Z = −13.2 16. Z = −14.3 21. Z = −15.3 26. Z = −15.9

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	12		5	47	555
2.	6	14		5	45	264
3.	6	16		5	43	236
4.	6	18		5	41	480
5.	6	20		5	39	555
6.	6	22		5	37	420
7.	6	24		5	35	406
8.	6	26		5	33	—
9.	6	28		5	31	340
10.	6	30		5	29	472
11.	6	32		5	27	240
12.	6	34		5	25	410
13.	6	36		5	23	—
14.	6	38		5	21	253
15.	6	40		5	19	—
16.	6	42		5	17	295
17.	6	44		5	15	—
18.	6	46		5	13	497
19.	6	48		5	11	32
20.	6	50		5	9	—
21.	6	52		5	7	28
22.	6	54		5	5	370
23.	6	56		5	3	290
24.	6	57		5	2	399
25.	6	59		5	0	475
26.	7	1		4	58	—
27.	7	3		4	56	—
28.	7	5		4	54	484
29.	7	7		4	52	342
30.	7	9		4	50	363
31.	7	11		4	48	4

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	248	799	963	1079	1093	1093	952	849	803	331	—	—	—		8210

November — Sonnenschein. — 1891.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −16,3 6. Z = −16,3 11. Z = −15,9 16. Z = −15,1 21. Z = −14,0 26. Z = −12,6

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	12	4	47	—
2.	7	14	4	45	431
3.	7	16	4	43	400
4.	7	18	4	41	130
5.	7	20	4	39	304
6.	7	22	4	37	30
7.	7	24	4	35	—
8.	7	26	4	33	372
9.	7	27	4	32	410
10.	7	29	4	30	4
11.	7	31	4	28	—
12.	7	33	4	26	129
13.	7	34	4	25	—
14.	7	36	4	23	—
15.	7	37	4	22	84
16.	7	39	4	20	88
17.	7	40	4	19	2
18.	7	42	4	17	—
19.	7	43	4	16	28
20.	7	45	4	14	2
21.	7	46	4	13	—
22.	7	48	4	11	—
23.	7	49	4	10	—
24.	7	51	4	9	—
25.	7	52	4	8	—
26.	7	54	4	6	—
27.	7	55	4	5	234
28.	7	56	4	4	313
29.	7	57	4	3	350
30.	7	58	4	2	140

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	5	144	419	537	571	557	461	466	282	9	—	—	—		3451

December # Sonnenschein. **1891.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z= −10,9 6. Z= −8,9 11. Z= −6,6 16. Z= −4,3 21. Z= −1,8 26. Z= +0,7

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	59	4	1	—
2.	8	0	4	0	102
3.	8	1	3	59	181
4.	8	2	3	58	—
5.	8	3	3	57	—
6.	8	4	3	56	225
7.	8	4	3	56	—
8.	8	5	3	55	16
9.	8	6	3	54	—
10.	8	7	3	53	—
11.	8	7	3	53	260
12.	8	8	3	52	286
13.	8	8	3	52	28
14.	8	9	3	51	—
15.	8	9	3	51	262
16.	8	10	3	50	—
17.	8	10	3	50	84
18.	8	11	3	49	370
19.	8	11	3	49	—
20.	8	11	3	49	—
21.	8	11	3	49	—
22.	8	11	3	49	—
23.	8	11	3	49	300
24.	8	11	3	49	—
25.	8	11	3	49	110
26.	8	11	3	49	36
27.	8	10	3	50	—
28.	8	10	3	50	—
29.	8	9	3	51	147
30.	8	9	3	51	179
31.	8	8	3	52	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	21	258	374	518	508	486	387	34	—	—	—	—		2586

IV.

Temperaturen des Erdbodens

in

5 m, 3 m und 1 m Tiefe, 1 mal täglich,

in

0,15 m, 0,05 m und 0,00 m Tiefe, 3 mal täglich beobachtet.

1891.

Januar. Erdboden-Temperaturen 1891. Februar.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	12.2	10.1	4.5	−7.0	−6.0	−6.2	-10.0	−7.2	−7.6	−12.8	−8.8	−9.0
2.	12.1	10.0	4.3	−6.8	−5.8	−6.2	−9.4	−7.2	−7.8	−12 5	−8.0	−8.8
3.	12.0	9.9	4.2	−6.8	−5.8	−6 0	−9.2	−7.2	−8.2	−11.8	−8.0	−9.0
4.	12.0	9.9	3.8	−5.2	−3.6	−2.2	−6.2	−3.8	−2.3	− 5.6	−2.2	−1.0
5.	12.0	9.8	3.7	−2.0	−1.6	−1.6	−2.6	−2.0	−2.2	− 2.8	−2.2	−3.0
6.	11.9	9.7	3.6	−1.8	−1.4	−1.6	−2.6	−2 0	−2.0	− 3.4	−2.6	−3.2
7.	11.9	9.6	3 5	−1.8	−1.8	−2.0	−2.0	−2.2	−3.2	− 3.6	−3.4	−4.8
8.	11.9	9.5	3.5	−2.0	−3 0	−3.2	−3.8	−4.4	−4.4	− 6.6	−8.2	−8.8
9.	11.9	9.5	3.5	−3.4	−3.2	−3.2	−4.4	−4.0	−4.0	− 6.4	−4.8	−5.2
10.	11.8	9.4	3.4	−3.0	−3.0	−3.0	−4 2	−3.4	−3.6	− 5.8	−5.6	−6.0
11.	11.8	9.3	3.4	−3.0	−2.8	−2 6	−4.0	−3.0	−2.8	− 5.2	−3.0	−3.2
12.	11 8	9.3	3.6	−1.6	−1.4	−0.8	−2.2	−1.0	−0.8	− 1.0	− 0 2	0.0
13.	11.8	9.3	3.6	−0.6	−0.4	−0.2	−0.4	−0.4	−0.2	0.0	0.2	0.0
14.	11.8	9.2	3.6	−0.2	0.0	0.0	0.0	0 0	0.0	0.0	0 2	0 0
15.	11.7	9.2	3.6	−0.6	− 0.6	−1.6	−2.0	−1 0	−2 8	− 3.2	−0.8	−5.4
16.	11.7	9.1	3.6	-4.6	−4.0	−4.8	−7.4	−4.8	−6.6	−10.4	−4.8	−9.2
17.	11.7	9.1	3.6	−3.6	−3.2	−4.0	−4.6	−3.8	−4.2	− 5.8	−4.4	−5.0
18.	11.6	9.0	3.6	− 2.3	−2.6	−2.1	−3.6	−2.6	−3.1	− 4 0	−2.8	−2.4
19.	11.6	9.0	3.5	−2.2	−1.6	−1.8	− 2.6	−2.0	−2.8	− 2.8	−1.8	−2.6
20.	11.5	8.9	3.5	−2.0	−1 6	−1.8	−2.8	−1.6	−2.0	− 3.0	−0.7	−3.2
21.	11.5	8.9	3.5	−2.0	−1.4	−1.2	−2.6	−1.5	−1.4	− 2.8	−1.0	−0.6
22.	11.5	8.8	3.5	−1.0	−1.0	−1.2	−1.2	−1.2	−1 6	− 1.2	−1.2	−1.6
23.	11.4	8.8	3.5	−1.6	− 1.4	−1.2	−3.0	− 1.6	−1.4	− 4.2	− 0.6	−1.8
24.	11.4	8 8	3.7	−0.2	−0.2	0.0	0.2	0 2	0.4	0.2	0.8	1.2
25.	11.4	8.7	3.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	0.8
26.	11.4	8.7	3.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	2.5	0.5
27.	11.3	8.7	3.8	0 2	0.2	0.4	0.2	0 4	0.2	— 0 5	0.8	0.0
28.	11.3	8.7	3.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	6.2	5.0	0.5
29.	11.3	8.7	4.0	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	0.2	0.8	6.0	0 0
30.	11.3	8.6	4.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	— 0.2	0.5	0.5
31.	11.3	8.6	4.3	0.4	0.6	0.4	0.2	2.4	0.4	0.2	5.8	0.6
Mittel	11 67	9.19	3.72	−2 05	−1.77	−1.81	−2 87	−2 16	−2.35	−3.21	−1.69	−2.89

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	11.3	8 6	4.5	0.5	0.8	0.8	0.4	3.6	1.2	0.4	7.0	0.2
2.	11.2	8.6	4.8	0.4	1.4	0.4	0.2	3.5	0.4	0.2	6.4	0.2
3.	11.2	8.6	5.0	0.4	1.2	1.0	0.8	2.4	1.8	1.3	3.8	2.5
4.	11.2	8.6	5.3	1 2	2.2	0.2	2 0	4.0	0.2	2.8	5.8	—0.4
5.	11.1	8.6	5.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	—0.8	1.0	—0.2
6.	11.1	8.6	5.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	—0.4	0.2	0.0
7.	11.1	8.6	5.5	0 4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	1.4	—0.3
8.	11.1	8.6	5.5	0.2	0.2	0.2	—0.8	0.0	0.0	—2.0	1.5	—1.0
9.	11.0	8.6	5.5	—1.0	0.0	0.0	—1.8	0.0	—0.4	—3.0	1.0	—1.8
10.	11.0	8.6	5.5	—1.8	—0.2	—0.8	—3.6	0.0	—0.8	—4.8	1.2	—2.0
11.	11.0	8.6	5.3	—1 0	0.0	0.0	—1.6	0.0	0.0	—2.0	0.8	0.0
12.	11.0	8.6	5.3	0.0	0.0	0 2	0.0	0.2	0.2	0.2	2.0	0.0
13.	11.0	8.6	5 3	0.2	0.0	—0.6	0.0	0.0	—1.8	—0.4	0.0	—2.6
14.	11.0	8.6	5.3	—2.8	—1.2	—1.2	—4.4	—0.8	—1.6	—5.5	1.4	—2.5
15.	10.9	8.6	5.4	—0.4	0 4	0.2	—0.6	0.2	0.2	—0.5	2.0	0.1
16.	10.9	8.6	5 4	0.2	0.2	0.2	0 4	1.2	0.4	0.8	2 6	0.2
17.	10.9	8.6	5.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.4	1.2	0.8	2.2	1.5
18.	10.9	8.6	5.5	0.4	1.4	0.2	0.6	3.2	0.2	0.8	4.0	—0.4
19.	10.9	8.6	5.6	0.2	1.0	0 4	0.2	1.6	0.4	0.0	2.5	0.2
20.	10 8	8.6	5.7	0.4	0.6	0.4	0.2	1.3	0.2	0.0	1.5	—0.2
21.	10.8	8.6	5.8	0.4	1.2	0.4	0.2	1.6	0.0	0.0	2.0	—0.2
22.	10.8	8.6	5.8	0.4	0.4	0 4	0.2	0.4	0.2	0.0	0 5	0.0
23.	10.8	8.6	5.8	0.4	0 4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.5	0.0
24.	10.8	8.6	5.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	—0.4	0.5	—0.2
25.	10.8	8.6	5.8	0.4	0 4	0.4	0.0	0.4	0.2	—0.4	2.2	—0.3
26.	10.8	8.6	5.7	0.4	0.4	0.4	— 0.2	1.4	0.2	—0.6	4.8	0.2
27.	10.7	8.6	5 8	0.4	0.6	0.4	0.0	3.2	0.2	—0.5	6.8	0.0
28.	10.7	8.6	5.9	0.4	0.5	0.4	—0.2	1.4	0.2	—0.9	4.8	0.0
Mittel	10.96	8.60	5.47	0.03	0.50	0.21	−0.23	1.11	0.12	—0.52	2.51	—0.25

März. Erdboden-Temperaturen 1891. April.

1.	10.7	8.6	5.9	0.4	1.8	1.4	0.2	4.2	2.3	0.2	5.2	2.2
2.	10.7	8.6	6.2	3.2	6.2	5 2	5.4	8.6	6.4	6.0	9.5	7.0
3.	10.6	8.6	6.5	3.2	5.6	2.4	3.2	5.6	2.4	4.0	7.0	0.8
4.	10.6	8.6	6.7	1.0	2.0	2.4	0.2	3 4	2.6	0.0	5.0	3.0
5.	10.6	8.6	7.2	3.6	7 2	5.4	3.6	8.2	5.4	3.8	8.7	5.5
6.	10.6	8.6	7 5	5.6	7.4	5.2	6.0	9.2	4.2	6.5	10.8	3.7
7.	10.6	8.6	7.5	3.6	7.4	5.3	3.6	10.6	5.2	3.5	13 2	4 7
8.	10.6	8.6	7.7	3.0	8.4	6.4	2.4	10.2	6.4	1.8	10 8	6.5
9.	10.6	8.7	7.9	6.2	6.4	4 0	6.4	6.2	3.2	6.6	6.0	2.8
10.	10.6	8.7	8.1	3.0	6.4	6.8	2.8	7.6	7.2	3.0	8.4	7.4
11.	10.6	8.7	8.3	5.4	7.4	5.0	6.0	7.2	4.4	6.7	7.0	4.0
12.	10.6	8 7	8.3	4 0	6.6	3.4	3.4	7.4	2.0	3.4	7.5	1 2
13.	10 6	8.8	8.3	1.2	7.0	3.6	0.4	10.4	2.4	—0 2	12.4	1.0
14.	10.6	8.9	8.3	3.0	5.8	5.0	3 0	6.8	4.8	3.3	7.5	4.5
15.	10.6	8.9	8.3	4.0	6.2	3.0	3.6	6.2	2.0	3.8	6.5	2.0
16.	10.6	8.9	8.3	1.8	8.8	6.6	1.2	10 2	6.2	2.0	17.7	4.8
17.	10.6	8.9	8.4	2.0	7.2	6.0	1.4	8.0	5.4	1.8	12.7	3.8
18.	10.6	9.0	8.5	4.0	5.6	5.4	3.6	5.8	5.2	4.0	7.2	5 0
19.	10.6	9.0	8.5	3.6	5.2	4.0	3 0	5.2	3.6	2.5	6.8	2.2
20.	10.5	9.0	8.5	1.6	6.6	3.6	0.8	7.4	3.0	0.0	12.5	—0.5
21.	10.5	9 1	8.4	1.5	6.4	3.4	1 0	6.6	3.0	0 8	7.2	0.5
22.	10.5	9.1	8.3	1.8	4.2	1.6	0.8	4.6	1.4	0.0	7.0	—1.4
23.	10.5	9.1	8.1	1.2	5.0	2.6	0.6	5.4	2.4	—0.4	8.8	0.4
24.	10.5	9.1	7.8	1.0	3.2	2.4	0.6	3.8	1.6	—0.4	13.0	—0.3
25.	10.5	9.2	7.7	1.0	4.4	3.0	0.6	4.4	3.0	1.0	5.2	2.8
26	10.5	9.2	7.6	3.2	8.6	5.2	3.2	9.0	4.2	5 8	8.0	2.0
27.	10 5	9.2	7.6	1.6	5.8	4.1	1.0	6.4	3 4	0.5	11.2	0.3
28.	10.5	9.2	7.6	1.4	6.6	4.2	0 8	7.0	3.6	0.2	8.8	2.8
29.	10 5	9.2	7.8	2.6	5.3	4.0	2 0	5.1	2 8	2.5	7.2	1 0
30.	10.5	9.2	8.3	1.5	7.0	1.7	0.8	8.0	1.3	0.0	10.5	1.4
31.	10.5	9.2	7.8	2.2	5.8	3.0	1.4	6.4	2.2	0.4	8.2	—0.2
Mittel	10.57	8.90	7.80	2.66	6.05	4.04	2.35	6.94	3.65	2.36	8.63	2.61

1.	10.5	9.2	7.5	10.5	5.8	3.0	9.2	6.4	2.6	7.5	7.0	1.0
2.	10.5	9.2	7.5	1.6	5 8	3.8	1 2	6 2	3.2	2.2	16.0	2.0
3.	10.5	9.2	7.4	1.2	8.2	5.0	1.2	8.2	5.0	0.2	19.0	1.8
4.	10.5	9.2	7.4	1.4	9.8	6.2	0.8	11.6	5.3	0.0	20.2	3.4
5.	10.5	9.2	7.5	2.2	8.6	6.0	1.0	9.0	5.2	0.0	12.8	4 0
6.	10.5	9.2	7.6	3.6	9.2	7.6	3.5	10.2	7.0	6.0	14.7	4.8
7.	10.5	9.2	7.8	4.6	9.6	7.8	4.6	10.0	7.4	7.0	12.2	7.0
8.	10.5	9.2	8.8	5.4	7.4	7.4	5.4	7.6	7.9	6.2	9.0	6.8
9.	10.5	9.2	8.5	5.4	6.6	6.4	5.6	6.6	6.4	6.2	7.4	6.0
10.	10.5	9.2	8.6	5.4	7.6	6.4	5.2	7 6	6.0	6.0	8.8	4.8
11.	10.5	9.2	8.7	3.4	6.4	5.4	3.2	6.4	5.0	5.8	7.2	4.5
12.	10.5	9.2	8.6	4.2	5.6	5.0	3.8	5.6	4.3	3.8	6.5	4.0
13.	10.5	9.3	8.6	3.6	6.4	5.0	3.2	6.4	4.4	4.0	7.0	2.5
14.	10.5	9.3	8.5	4.2	9.2	6.8	4 0	9.8	6.4	4.8	13.8	4.6
15.	10.5	9.3	8.5	5.0	8.8	7.6	4.6	9 4	7.2	5.2	15.7	6.0
16.	10.5	9.3	9.3	6.0	11.0	7.6	6.0	11.6	8.0	7.7	16.2	6.3
17.	10.5	9.4	9.3	6.0	10.6	7.6	5.6	11.4	6.8	5.6	14.0	3.5
18.	10.5	9.4	9.3	4.6	8.6	7.2	4.4	9.0	6.2	5.3	14.5	4.8
19.	10.5	9.4	8.8	6 0	8.6	7.2	6.0	8.6	6.6	8.0	9.5	5.8
20.	10.5	9.4	9.0	6.0	12.0	10.0	6.0	13.0	9.4	8.5	16.3	9.2
21.	10.5	9.4	9.0	6.8	11.8	10.2	6.4	12.6	9.4	9.0	15.5	8.0
22.	10.5	9.4	9.0	6.2	8.6	8.0	5.6	8.2	7.3	5.3	8.7	6.8
23.	10.5	9.5	9.2	5.6	13.6	10.0	5.6	14.6	9 0	9.0	21.2	7.5
24.	10.5	9.5	9.4	6.4	14.4	10.4	6.2	15.8	9.0	10.8	20.5	6.5
25.	10.5	9.5	9.5	4.6	15.6	11.6	4.6	18.4	10.4	7.8	26.4	7.8
26.	10.5	9.6	9.8	5.6	16.2	12.6	5.4	19.0	11.4	9.2	26.3	9.0
27.	10.5	9.6	10.2	6.6	17.4	13.2	6.4	20.0	11.4	10.8	29.2	9.3
28.	10.5	9.6	10.5	8.0	17.0	14.4	8.3	18.6	13.6	13.5	25.5	11.5
29.	10.5	9.6	10.7	10.0	14.4	11.6	9.8	15.2	11.2	11.5	18.0	9.8
30.	10.5	9.6	11.3	9.2	13.4	12.6	9.2	14.2	12.4	10.7	18.0	12.8
Mittel	10.50	9.35	8.86	5.31	10.27	8.12	5.07	11.04	7.48	6.59	15.24	6.06

Mai. Erdboden-Temperaturen 1891. Juni.

Datum	Tiefen-Thermometer 5 m	3 m	1 m	Oberflächen-Thermometer 0.15 m 8a	2p	8p	0.05 m 8a	2p	8p	0.00 m 8a	2p	8p
	1p	1p	1p									
1.	10.5	9 7	11.5	11.6	19.8	16.6	12.2	22.4	16.4	17 7	31.2	15 5
2.	10.5	9.7	11.7	13.6	17.4	15.2	14.2	17.4	14.8	17.2	19.7	14.3
3.	10.5	9.7	12.2	12.8	17.6	13.2	13.2	18.6	12.4	15 0	23.0	10.0
4.	10.5	9.8	12.7	9.6	20.0	16.4	9.8	22.4	15.6	15.0	28.3	14.0
5	10.5	9.9	13.8	10.0	20.0	15.4	9.6	23.0	14.2	10.0	29.4	11.8
6.	10.5	9.9	13.5	9.8	21.2	16.6	10.0	25.2	15.8	15.2	32.0	14.2
7.	10.5	10 0	13 7	11.4	16.2	14.9	11.6	17.2	14.1	13 2	19.0	13 0
8.	10.5	10.0	14 0	11.8	13.6	13.2	12.2	14.0	13 2	14.4	14.5	13.2
9.	10.5	10.1	13.8	13.2	20.4	19.0	13.7	23.6	18 2	15.2	30 0	17.4
10.	10.6	10.1	14 2	14.4	23.8	20.2	15.4	27.2	19.6	21.2	33.5	16.8
11.	10 6	10.2	14.4	15.4	23.0	19 0	16.4	23.4	18.6	22.8	20.2	17.5
12.	10.6	10.3	14.7	13.2	22.7	19.4	14.0	25.8	18.2	19.5	30.8	16 4
13.	10.6	10.4	15.0	12.6	24.6	20.0	13.0	29.0	19.4	19 0	35.0	16.8
14.	10.6	10.4	15.3	13.6	17.0	16.2	14.0	17.8	15.4	16.5	21.8	13 0
15.	10.6	10.5	15.5	12.6	16.6	15.4	13.4	17.4	14.4	16.5	19.5	13.0
16.	10.6	10.6	15.4	11.4	17.0	14 4	11.8	19.6	13.6	15 4	27.2	10.2
17.	10.6	10.7	15.0	9.4	17.4	11.4	9.6	20.0	9.8	16.2	25.8	7.5
18.	10.6	10 8	14.8	8.0	17.4	14.1	8.2	19.6	13.0	13 8	24.2	10.0
19.	10.6	10.9	14.7	11.6	17.6	15 6	11.8	18.8	14.8	17.5	20.5	13.2
20.	10.6	10.9	14.4	11.4	19.2	15 8	11.8	21.6	15.4	18.8	29.2	14.2
21.	10.6	11 0	14.6	14.0	23.8	20.4	14 8	28.0	20.4	21.8	38 5	19.7
22.	10.6	11.1	14.6	15.6	22.2	16.2	16.4	24.2	15.2	20 2	27.5	13.8
23.	10 6	11.1	14.5	13.2	21.4	17.8	13.8	24.2	16.8	19.8	27.2	14.2
24.	10.7	11.2	14.7	13.0	23 2	19.4	13.2	36.2	18.6	19.2	34.2	17.2
25.	10.7	11.2	14.8	15.2	24.2	20.6	15.8	26.4	20.0	19.8	29.6	17.7
26.	10.7	11.3	15.4	14.4	20.6	18.0	13.8	23.2	17.2	12.8	28.0	15.0
27.	10.7	11.3	15.5	13.4	22.0	16.6	14.2	24.1	15.8	20.0	24.3	14.8
28.	10.7	11.4	15.5	13.4	20.8	18 6	14.2	23.2	18.2	19.8	30.0	15.5
29.	10.8	11.4	15.5	13.0	22.8	19.6	13.6	26.6	18.8	18.8	31.2	16.8
30	10.8	11.5	15.6	14.6	24.8	20.8	15.4	28.8	20.4	20.2	37.5	18.8
31.	10.8	11.5	15.7	15.8	21.6	21.0	16.4	26.2	20.8	23.0	38.0	18 4
Mittel	10.61	10.60	14.41	12.68	20.32	17.13	13.14	23.07	16.42	17.60	27.77	14.64

Datum	Tiefen-Thermometer 5 m	3 m	1 m	Oberflächen-Thermometer 0.15 m 8a	2p	8p	0.05 m 8a	2p	8p	0.00 m 8a	2p	8p
	1p	1p	1p									
1.	10.8	11.6	16.1	15.6	22.8	21.6	16.0	27.8	22.4	26.0	39.5	19.8
2.	10.8	11.6	16.4	16.8	18.6	19.6	16.2	20.0	19.2	17.0	22.0	16.4
3.	10.8	11.7	16.6	14.0	22.6	20.8	14.2	28.2	20.8	20.5	34.2	15.8
4.	10.9	11.7	16 6	14.6	24.0	19.6	15.2	29.4	19.2	23.2	35.2	15.4
5.	10.9	11.8	16 6	14.6	14.6	14.4	12.4	15.0	13.2	11.2	15.5	11.2
6.	10.9	11.8	16.3	11.0	18.6	17.0	11.6	20.4	17.2	17.8	20.5	14.5
7.	10.9	11.9	16.3	12.4	20.2	17.4	13 2	24 4	17.0	19.8	28.4	15.5
8.	11.0	12.0	16.0	14.2	17.4	16.2	13.8	18.6	15.6	13.8	20 8	14.2
9.	11.0	12.0	16.0	13.0	19.0	18 0	13.0	21.8	17.6	13.2	24.8	15.0
10.	11.0	12.1	15.8	13.2	14.0	13.6	13.0	13.8	13.0	13.2	14.0	11.8
11.	11.1	12.1	15 7	12.4	14.4	13.6	12.0	15.0	12.6	13.0	16.2	10.8
12.	11.1	12.1	15.5	11.6	17.4	15.8	12.2	20.2	15.2	16.2	23.0	12.8
13.	11.1	12.2	15.3	11.2	14.2	13.4	11.0	15 2	13.1	14.0	18.0	10.6
14.	11.1	12.2	15.1	11.4	16.4	14.8	10.6	20.0	14.4	11.2	23.8	12.8
15.	11.1	12.2	15.0	12.4	14.8	13.2	12.6	15.4	12.4	14.8	17.0	11.8
16.	11.1	12.2	14.8	11.4	13.2	13.2	11.2	14.0	12.8	12.0	14.5	11.8
17.	11.1	12.3	14.7	12.0	17.2	16.0	12.8	20.8	15.2	17.5	21.5	12.0
18.	11.1	12.3	14.7	11.8	14.6	14 2	13.0	15.4	14.0	17.2	16.5	13.3
19.	11.1	12.3	14.7	12.6	13.4	14.0	12.2	13.6	13.6	13.0	14.4	13.0
20.	11 2	12.4	14.7	12.6	18.6	16.8	14.8	20.2	16.8	21.0	19.8	16.2
21.	11.2	12.4	14.7	14.0	20.6	19.7	15.6	25.0	19 3	21.0	30.5	18.8
22.	11.3	12.4	14.7	16.0	17.3	18.0	16.0	18.4	18.0	16.8	21.4	17 5
23.	11.3	12.4	15.3	15.8	24.2	22.6	18.2	29.2	22.2	23 8	34 0	19.8
24.	11.3	12.4	15.5	17.8	25.4	23.4	20.2	30.8	22.8	27.0	37.0	20.0
25.	11.3	12.4	16.2	19.6	26 0	24.4	21.0	30.2	24.4	25.2	34.2	21.2
26.	11.3	12.5	16.7	19.6	27.8	25.6	21.2	34.0	25 8	26.8	35.2	23.0
27.	11.4	12.5	17.3	20.4	26.2	22.4	20.6	30.6	20.6	22.0	34.2	17.2
28.	11.4	12.5	17.7	17.4	24.6	23.4	18.2	30.8	23.0	22.4	37.0	19.2
29.	11.4	12.5	18.2	18.4	27.2	26.2	20.0	33.4	26.8	25.8	44.0	24.4
30.	11.4	12.6	18.5	20.4	27.2	25.4	22.2	33.0	25.6	26.6	33.7	23.8
Mittel	11.08	12.17	15.92	14.61	19.75	18.48	15.14	22.82	18.13	18.77	26.03	15.99

Juli. Erdboden-Temperaturen 1891. August.

1.	11.4	12.6	18.8	20.6	23.2	24.0	22.4	22.8	24.0	26.8	23.4	22.0	1.	12.1	14.3	18.7	18.0	20.2	19.6	17.8	20.0	18.4	20.0	18.8	15.5
2.	11.4	12.7	19.2	19.4	26.0	23.2	21.0	29.2	22.0	26.0	34.0	19.0	2.	12.1	14.3	18.6	16.2	21.6	20.4	16.2	26.6	19.2	20.2	36 8	17.3
3	11.4	12.8	19.6	18.8	24.6	23.4	19.6	27.8	22.4	22.8	33.0	19.2	3	12.1	14.4	18.6	17.4	22.2	20.6	17.6	26.4	19.4	20.5	32.0	17.2
4.	11.4	12.8	19.6	18.6	20.8	20.3	18.4	21.0	19.3	19 0	19.8	17.6	4.	12.1	14.4	18.6	16.3	20.4	19.4	16.1	19.6	17.6	18.3	18.0	14.8
5.	11.4	12.9	19.7	17.4	28.2	22.3	17.4	27.0	22.0	19.4	25.5	19.4	5.	12.2	14.4	18.5	15.3	19.8	19.6	14.8	22.6	18.2	16.2	29.5	15.0
6.	11.5	13.0	19.6	18.2	24 6	22.6	18.8	28.0	22.2	23.8	28.2	19.8	6.	12.2	14.4	18.4	15.1	17.6	17.4	15.1	19.6	15.6	14.9	25.2	12.2
7	11.5	13.1	19.6	18.4	22 2	21.0	18.2	24.4	19.8	19.5	27.5	16.8	7	12.2	14.4	18 3	13.8	16.6	16.8	13.9	17.6	15.4	14.8	21.8	14.5
8.	11.5	13.2	19.7	17.2	22.2	21.2	17.2	26.0	20.8	21,4	30.8	17.8	8.	12.2	14.5	18.1	15.0	18.4	18.8	15.0	20.8	18,4	16,3	21.2	17.2
9.	11.5	13.3	19.5	17.2	19.6	18.8	17.2	20.8	18.8	21.0	24.8	15.8	9.	12.3	14.5	18.0	18.1	18.1	18.3	16.2	19.3	17.7	18.1	20.0	16.6
10.	11.6	13 4	19.3	16.0	18.2	17.4	15.4	18.6	16.8	16.5	19.0	14.8	10.	12.3	14.5	17.8	16.2	21.2	19.6	17.1	26.0	18.2	21.5	36.2	15.0
11.	11.6	13.4	19.0	15.2	16.6	17.2	13.8	18.2	17.0	14.0	20.5	15.8	11.	12.3	14.5	17.7	16.0	21.2	20.4	16 2	36.6	18.8	21.9	41.5	14.0
12.	11.6	13.4	18.8	15.6	20.3	20.2	16.6	25.4	20.0	19.2	33.4	18.4	12.	12.3	14.5	17.8	15.0	20.8	19.5	14.4	25.4	18.6	19.8	32.5	16.1
13.	11.6	13.6	18.5	16.6	23.7	22.4	16.8	28.0	22.6	19.0	36.8	19.9	13.	12.4	14.5	17.8	16.3	18 6	17.0	16.4	21.6	15.2	19.6	20.8	12.8
14.	11.7	13.7	18.5	17.2	18.6	17.4	17.4	18.8	16 0	20.8	18.5	14.8	14.	12.4	14.5	17.6	14.3	18.7	16.1	14.2	19.3	16.4	16.6	19.0	17.3
15.	11.7	13.7	18.5	16.4	18.6	18.2	16.3	20.2	17.6	18.2	22.8	16.8	15.	12.4	14.5	17.6	16.2	21.7	20.2	17.2	25.5	19.9	19.9	27.7	20.0
16.	11.7	13.8	18.5	16.8	20.6	20.2	17.6	25.4	20.0	20.5	32.5	17.8	16.	12 4	14 5	17.5	16.4	20.1	18.5	15.4	23.1	16.9	18.0	24.2	15.3
17.	11.7	13.8	18.5	17.2	21.4	20.4	19 4	25.2	19.8	25.5	27.2	18.8	17.	12.4	14.5	17.5	15.7	19.9	18.7	15.3	22.1	17.4	17.1	26.8	15.3
18.	11.8	13.9	18.6	18.2	25.2	24 6	19.2	31.6	24.8	24.2	40.7	22.0	18.	12.4	14.5	17.5	15.0	22.7	22.0	14.9	29.4	20.8	17.4	39.0	18.7
19.	11.8	13.9	18.7	19.4	26.0	20.4	21.0	32.4	18.2	27.0	42.2	15.0	19.	12.5	14.5	17.5	16.3	17.3	16.3	16.1	17.4	14.5	18.2	18.0	14.1
20.	11.8	13.9	18.8	17.2	23.2	22.0	17.8	26.4	21.2	23 2	30.8	19.2	20.	12.5	14.5	17.7	13.5	19.4	18.3	13.4	23.2	16.4	17.2	27.0	15.3
21.	11.9	13.9	18.8	18.6	24.6	22.4	20.2	30.2	20.6	23.8	42.0	17.8	21.	12.5	14.5	17.7	14.4	19.0	18.2	14.2	22.2	16.4	15.6	24.3	15.5
22.	11.9	14.0	18.8	18.4	25.6	22.8	19.6	31.8	22.4	24.8	38.8	20.5	22.	12.5	14.5	17.5	14.4	19.0	17.5	13.5	20.7	15.3	15.6	21 2	14.4
23.	11.9	14.0	18.8	19.6	23.0	21.4	20.6	26.0	20.0	23.8	26.8	17.4	23.	12.5	14.5	17.5	13.6	19.0	18.3	12.8	22.2	16.8	16.3	25.0	15.0
24.	11.9	14.0	19.0	17.4	21.4	22.0	18.5	25.0	20.8	23.4	27.5	17.8	24.	12.6	14.5	17.4	14.8	17.6	16.7	13.8	19.9	14.8	13.3	23.5	13.3
25.	11.9	14.1	19.0	17.6	21.4	20.2	18.2	24.3	19.0	22.5	24.5	16.8	25.	12.6	14.5	17.3	14.3	18.7	17.5	13.9	22.0	16.2	16.1	27.4	14.6
26.	12.0	14.1	18.9	17.2	20.2	19.4	16.6	22.4	18.4	18.8	25.5	15.8	26.	12.6	14.5	17.0	15.1	23.7	19.7	15.3	25.5	19.6	18.6	28.7	17.8
27.	12.0	14.1	18.8	16.6	23.6	21.8	17.8	29.4	20.8	22 0	35.8	19.0	27.	12.6	14.5	17.3	16.0	24.2	20.3	15.8	30.7	21.2	19.7	40.5	22.3
28.	12.0	14.2	18.6	17.8	22.4	20.8	17.4	26.6	20.2	20 0	33.0	18.0	28.	12.7	14.5	17.4	17.2	19.1	18.5	17.0	19.0	17 0	20.5	19.2	13.1
29.	12.0	14.2	18.6	17.4	27.4	21.6	16.4	27.2	20.8	17.5	30.0	17.0	29.	12.7	14.5	17.5	14.9	20.5	19 7	13.6	24.3	19.6	15.3	36.3	15.3
30.	12.1	14.2	18.5	16.6	27.6	21.6	17.6	27.0	20.6	23.2	30.5	17.8	30.	12.7	14.5	17.8	15.0	19 6	19.3	13.5	24.6	17.7	14.3	33.8	14.6
31.	12.1	14.2	18.7	17.4	23.8	21.2	18.0	28.2	20.4	24.5	39.0	18.0	31.	12.7	14.5	18.0	15.3	20.2	19.5	13.9	24.8	18.2	14.7	34.3	14.3
Mittel	11.72	13.61	18.94	17.62	22.74	21.05	17.82	25.66	20 30	22.33	29.83	17.93	Mittel	12.40	14.47	17.17	15.52	19.91	18.73	15.18	23.16	17.28	17.63	27.42	15.63

September. Erdboden-Temperaturen 1891. October.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	12.7	14.5	17.8	16.0	18 7	18.4	15.4	20.2	17.9	16.3	21.3	17.0
2.	12.7	14.6	17.8	16.5	21.4	21.3	15.9	26.4	21.2	18.2	40.6	19.6
3.	12 7	14.6	17.8	16.4	22.7	22.2	15.9	28.4	22 4	17.6	43.3	22.0
4.	12.7	14.6	17.8	18.1	21.4	21.3	17.5	26.4	21.2	19.5	40.6	19.6
5.	12.7	14.6	18.0	17.4	18.3	18.0	16.0	19.2	16.4	15.3	20.2	13.3
6.	12.7	14.6	18.3	14.3	19.8	18.7	13.5	24.1	16.9	14.0	39.1	13.3
7.	12.7	14.6	18.5	14.4	19.2	17.6	12.8	21.3	16.7	15.1	25.3	14.4
8.	12 7	14.6	18.5	13.0	18.6	17.6	10.6	22.9	15 9	10.9	35.9	19.3
9.	12.8	14.6	18.5	12.7	18.5	12.0	10.4	23.0	16.7	10.6	35.3	17.9
10.	12.8	14.7	18.5	13.5	19.0	18.0	11.7	24.0	16.3	11.5	43.5	14.5
11.	12.8	14.7	18.3	13.0	18.5	17.9	10.4	23.4	16.8	10.1	44.0	13.3
12.	12.8	14.7	18.3	13.3	19.0	18.3	12.1	23.6	17.4	13.6	39.2	15.5
13.	12.8	14.7	18.2	14.5	14.8	18.9	13.7	24.6	18.3	16.5	32.3	16.0
14.	12.8	14.7	18.3	14.8	36.6	19.5	13.0	25.0	19.3	13.7	35.9	16.6
15.	12.8	14.7	18.5	16.9	17.5	14.8	16.9	18.2	15.3	19.7	19.7	14.1
16.	12.8	14.7	18.5	12.3	16.0	15.3	10.8	17.0	13.3	13.9	18.6	11.6
17.	12.9	14.7	18.4	13.8	16.3	15.5	12.9	17.1	15.6	12.9	19.1	18.2
18.	12.9	14.8	18.3	14.4	16.5	15.3	14.0	17.9	15.6	15.3	20.6	16.2
19.	12.9	14.8	18.1	14.9	17.2	17.2	14.7	18.8	17.0	15.7	21.1	16.8
20.	12.9	14.8	18.0	16.4	20.0	18 8	16.4	22.5	17.0	17.9	28.3	16.4
21.	12.9	14.8	18.0	15.4	18.0	16.3	14.4	19.5	15.0	15.6	21.8	13.3
22.	12.9	14.8	17.7	18 5	16.9	15.5	12.0	18.0	13.4	12.3	18.7	11.8
23.	12.9	14.8	17.6	13.0	15.0	14.3	11.9	15.4	12.4	11.3	16.6	9.4
24.	12.9	14.8	17.5	10.7	14.8	14.2	8.9	17.2	11.8	8.7	25.7	8.3
25.	12.9	14.8	17.1	10.8	14.5	14.6	12.2	12.4	12.6	6.8	25.9	8.8
26.	12.9	14.9	16.7	10.8	14.6	14.5	9.1	17.1	13.4	9.3	29.4	11.1
27.	13.0	14.9	16.6	13.0	14.2	13.4	12 6	15.6	11.4	12.5	17.0	8.8
28.	13.0	14.9	16.5	10.6	13.0	12.6	9.0	13.8	12.4	9.7	17.2	11.8
29.	13.0	14.9	16.5	11.6	16.0	15.4	10.6	19.4	14.4	11 2	26.2	12.3
30.	13.0	14.9	16.4	11.6	16.4	16.0	10.4	20.4	15.4	10.8	25.5	12.8
Mittel	12.83	14.73	17.83	14.09	18.11	16.78	12,86	20.43	15.98	13.55	28.26	14.47

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13.0	14.9	16.4	12.2	17.0	16.4	11.0	20.8	16.0	11.8	26.7	14.6
2.	13.1	14.9	16.5	12.8	17.0	14.6	11.4	18.4	13.8	13.2	18.6	12.8
3.	13.1	14 8	16.5	12.6	15.2	13.4	11.6	16.6	12.2	12.4	21.5	9.0
4.	13 1	14.8	16.4	9 4	13 6	13.0	7.4	16.2	11.8	7.6	22.8	9.5
5.	13.1	14.8	16.3	9.0	13.2	12.6	6.6	15.8	11.8	7.0	26.5	9.5
6.	13.1	14.7	16.2	10.0	13.4	13.0	9.0	16.6	12.6	9.8	25.8	10.0
7.	13.1	14.7	16.0	10.4	14 4	14.6	9.4	16.6	14.2	9.8	26.8	12.6
8.	13.1	14.7	15.8	12.6	13.4	13.0	12.2	14.0	13.2	12.8	14.5	11.3
9.	13 1	14.7	15.8	9.8	13.4	12.8	8.0	15 4	11.4	7.0	21.4	9.0
10.	13.1	14.7	15.8	9.2	13.0	12.6	7.4	15.2	11 4	6.8	20.0	10.0
11.	13.1	14.6	15.7	10.2	13.6	13.2	9.0	16.0	12.6	9.7	20 0	11.8
12.	13.1	14.6	15.7	11.0	13.6	13.0	9.6	16.0	12.6	8.8	19.3	10.8
13.	13.1	14.6	15.5	10.6	12.4	12.0	10.2	12.6	11.4	11.7	13.0	10.4
14.	13.1	14.5	15.5	10.4	13.8	13.4	9.6	15.8	13.2	9.4	19.0	12.5
15.	13.1	14 5	15.5	10.6	12.0	12.6	10.2	12.4	12 2	10.7	14.2	12.0
16.	13.1	14.5	15.4	9.4	12.8	12.8	7.4	15.0	11.8	6.7	18.0	10.6
17.	13.1	14.4	15.4	11.4	12.6	11.6	11.0	13.0	10.2	11.8	13.7	8.0
18.	13.1	14.4	15.4	8.4	11.0	10.4	6.0	12.2	9.1	4.8	14 0	10.3
19.	13.1	14.4	15.2	7.0	10.6	10.4	5.2	11.8	9.6	5.2	15.0	9.7
20.	13.1	14.4	15.1	10.6	12.2	11.8	10.6	12.8	11.2	11.7	15.2	10.0
21.	13.1	14.3	14.9	10.8	13.0	12.8	10.6	15.2	12.6	11.2	17.2	12 0
22.	13.1	14.3	14.8	11.6	13.6	12.2	11.2	15.2	11.4	12.0	17.6	9.8
23.	13.1	14.2	15.0	10.2	13.0	12.4	8.8	15.0	11.6	8.3	18.4	10.5
24.	13.1	14.2	15.0	9.4	12.6	11.6	7.6	14.4	11.4	6.3	18.7	10.2
25.	13.1	14.2	15.0	9.4	11.8	11.0	8.0	13.6	9.8	8.3	16.9	8.0
26.	13.1	14.2	15.0	11.2	11.2	11.2	10.8	11.2	10.8	10.9	11.3	10.3
27.	13.1	14.2	14.9	9.8	10.4	9.4	9.0	10.4	7 8	7.9	10.8	6.5
28.	13.1	14.1	14.7	5.6	7.4	6.4	2.6	7.4	3.6	—0.2	9.2	0.2
29.	13.1	14.1	14.6	4.2	6.8	4.6	1.8	6.7	2.6	0.1	6.1	0.3
30.	13.1	14.1	14.2	3.4	4.4	4.4	0.8	4.6	2.6	—0.4	6.0	0.0
31.	13.1	14.1	13.7	2.5	2.6	3.8	0.0	2.2	3.8	—1.8	4 0	2.6
Mittel	13.10	14.47	15.42	9.54	12.10	11.52	8.20	13.52	10.66	8.11	16.85	9.19

November. Erdboden-Temperaturen 1891. December.

1.	13.1	14.0	13.3	5.0	6.4	6.0	4.6	7.2	5.0	4.9	7.9	3.5
2.	13.2	13.9	13.0	3.6	5.2	5.0	1.6	6.4	2.6	—0.2	8.0	0.6
3.	13.2	13.9	12.7	2.6	3.4	3.0	0.6	3.6	1.6	—0.9	6.1	—0.7
4.	13.2	13.9	12.2	1.6	1.4	2 6	—0.8	0 0	2.6	—3.0	2.6	3.1
5.	13.2	13.8	11.8	2.4	2.6	2.4	0.6	2.2	1.4	—1.4	3.6	—0.3
6.	13.2	13.8	11.5	1.5	1.6	2.6	0.0	0.2	1.8	—0.7	1.7	1.4
7.	13.2	13.7	11.3	3.2	3.5	3.5	2.2	3.4	2.3	1.9	3.2	2.6
8.	13.2	13.7	10.9	2.5	2.0	2.2	0.4	1.6	0.8	—1 4	3.8	—0.9
9.	13.2	13.6	10.7	1.5	1.4	1.2	0.0	0.2	0.2	—1 0	1.1	—1.0
10.	13.2	13.5	10.5	1.3	3.4	3.8	0.2	4.4	3.8	1.0	5.8	2.4
11.	13.2	13.5	10.3	2.2	2.8	3.6	0.8	3.2	3.6	—0.6	4.5	3.7
12.	13.2	13.4	10 3	4.6	6.2	4 4	4.6	7.2	2.6	4.8	9.8	0.4
13.	13.2	13.3	10.3	2.6	4.0	4.2	1.4	4.4	4.0	0.0	5.5	3.6
14.	13.2	13.2	10.3	4.4	5.2	5.4	3.6	5.4	5.2	3.0	5.8	5.1
15.	13.1	13.2	10.3	4.0	5.2	4.0	2 2	5.8	4.1	0.5	7.7	2 8
16.	13.1	13.1	10.3	4.2	5.6	5.8	3.6	6.4	5.6	4.0	8.1	5.0
17.	13.1	13.0	10.3	5.4	6.4	6.2	4.2	7.0	6.0	3.3	8.1	5.5
18.	13.1	12.9	10.4	5.6	6.2	5.8	5.4	5.8	5.4	4.8	5.7	4.8
19.	13.1	12.9	10.5	5.6	7 4	7.4	5.2	8.6	7.0	5.5	11.0	7.3
20.	13.1	12.9	10.5	7.6	8.6	8.0	7.8	9.4	7.2	7.8	10.3	6.4
21.	13.1	12.8	10.7	6.6	7.6	6.6	5.8	8.0	5.4	5.3	8.3	3.3
22.	13.1	12.8	10.9	5.4	5 8	5.6	4.4	5.4	5.0	4.0	5.2	4.3
23.	13.1	12.7	11.1	5.4	5.4	5.2	4.6	5.2	4.2	3.8	5.1	3.3
24.	13.0	12.7	10.9	4.0	3.4	3.0	2.2	2.4	1.6	1.0	1.3	0.3
25.	13.0	12.6	10.7	2 8	3.0	3.6	1.4	2.8	3.6	0.6	2.7	2.2
26.	13.0	12.6	10.5	3.4	4.4	3.6	2.6	4.0	3.0	2.2	3.7	2 3
27.	13.0	12.5	10.3	2.6	2.8	3.4	1.2	3.0	2.4	—0.1	4.1	1.9
28.	13.0	12.5	10.0	3.2	3.4	3.4	2.0	3.8	3.0	1.2	5.1	2.2
29.	13.0	12.4	9.8	2.2	2.0	1 5	0.8	1.0	0.3	—0.6	0.1	0.0
30.	13.0	12.4	9.6	1.4	1.0	1.0	—0.6	0.0	0.0	—2.5	0.1	0.0
Mittel	13.12	13.17	10.86	3.61	4.24	4.13	2.41	4.27	3.38	1.54	5.20	2.50

1.	13.0	12.4	9.4	1.0	1.0	1.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.7	1.5
2.	13.0	12.3	9.2	1.6	2.6	2.0	0 8	2.6	1.2	0.3	3.0	0.0
3.	13.0	12.3	9.2	1.6	3.4	3.6	1.0	4.2	3.8	0.5	5.4	3.8
4.	13.0	12.2	9.2	4.6	6.4	6.8	5.4	8.0	7.6	5.9	9.8	8.1
5.	13.0	12.2	9.3	5 6	7.0	7.4	4.2	8.6	7.6	3.0	10.8	7.3
6.	12.9	12.2	9.4	7.2	8 4	6.8	7.4	9.2	5.1	8.0	10.3	4.0
7.	12.9	12.1	9.8	3.4	4.8	4.6	1.8	4 8	4.6	1.2	5.0	4.8
8.	12.9	12.1	10.0	5.4	5.6	4 6	5.4	5.4	3.6	5.3	4.9	2.7
9.	12.9	12 0	10.2	2.6	4.4	3 6	1.4	4.4	3.2	0.2	4.6	2.4
10	12 9	12.0	10.1	3.4	5.4	5.8	3.4	5.8	6 4	3.8	6.6	7.0
11.	12.9	11.9	10.0	4.8	4.6	3.4	4.2	4 4	2.4	4.1	4.0	1.7
12.	12.8	11.9	10.0	2.4	3.4	2.2	1.2	3.0	1.0	0.2	2.8	0.0
13.	12.8	11.9	9.9	1.6	4.0	4.0	0.8	4.6	4.4	0.3	5.1	4.5
14.	12.8	11.9	9.8	5.0	5.2	4.0	5.2	4.8	2.2	5.3	4.0	2.2
15.	12.8	11.9	9.7	3.0	4.0	2.4	2.2	3.8	1.6	1.7	3.6	1.1
16	12.8	11.8	9.7	2.6	4 4	4.8	2.2	5 2	4.4	2.2	5.6	3 4
17.	12.8	11.8	9.6	2.6	2.2	1.6	1.2	1.0	0.6	0.2	0.3	—1.3
18.	12.8	11.8	9 4	1.0	0.8	0.8	—1.0	—0.4	—2.2	—3.6	—0.8	—4 6
19.	12.7	11.8	9.2	0.0	0.2	0.0	—1.6	—0 8	—1.6	—2.5	—1.4	—2.8
20.	12.7	11.7	9.0	—0.6	0.0	0.0	—2.0	—0.4	—1.8	—3.0	—0.3	—3.2
21.	12.7	11.7	8.4	—0.8	—0.6	—1.4	—2.0	—1.6	—4.2	—4.0	—2.0	—5.7
22.	12.7	11.7	7.8	—2.0	—0.8	—0.6	—4.6	—1.0	—0.8	—5.3	—1.0	—1.2
23.	12.7	11.7	7.4	—0.4	—0.6	—1.0	—1.6	—1.0	—2.4	—3.4	—1.0	—4.7
24.	12.7	11.6	7.4	—0.6	—0.4	—1.2	—1.0	—0,2	—2.4	—1.0	0.0	—4.0
25.	12.6	11.6	7.3	—0.6	—0.6	—0.8	—1.8	—1.4	—1.4	—2.9	—1 4	—1.6
26.	12.6	11.5	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2
27.	12.6	11.4	7 2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2
28.	12.6	11.4	7.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	1.0	0.0
29.	12.6	11.3	7.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	—0.7	0.1	0.2
30.	12.6	11.3	7.5	0 0	0.4	0.2	0.0	0.8	0.1	0.1	2.4	0.0
31	12.5	11.2	7.5	0.4	0.5	2.1	1.2	3.4	3.0	2.8	5.8	2.3
Mittel	12.78	11.83	9.50	1.77	2.45	2.17	1.08	2.52	1.50	0.61	2.86	0.91

V.

Tägliche Temperatur-Extreme

der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens,

beobachtet an

3 Minimum-Thermometern,

von denen eins **in kurzem Rasen,** das andere **5 cm über Rasen,** das dritte **unbedeckt auf dem Erdboden liegt,**

ferner an

1 Maximum-Thermometer,

welches **mit dünn erdbedecktem Gefäss auf dem Erdboden** liegt.

1891.

Oberflächen-Temperaturen 1891.

Januar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	—18 0	—22.5	—18.2	—7.5
2.	—17.6	—20.0	—17.8	—7.5
3.	—16.4	—17.8	—16.6	—7.5
4.	—13.9	—16.0	—15.2	—0.8
5.	— 5.5	— 5.0	— 5.6	—1.5
6.	— 5.0	— 6 0	— 4.8	—2.5
7.	—11.0	—12.8	—10.4	—3.0
8.	—18.0	—22.0	—17.2	—5.5
9.	—18.0	—19.2	—18.4	—4.5
10.	—11.8	—13.0	—11.6	—5.0
11.	—12.0	—13.6	—11.5	—2.5
12.	— 6.8	— 7.5	— 7.0	0.0
13.	— 0.1	0.0	— 0.2	0.0
14.	— 1.6	— 1.8	— 2.2	0.0
15.	— 9.5	— 9.6	— 9.2	—0.5
16.	—15.6	—18.6	—14.5	—4.0
17.	—14.4	—16.6	—14.2	—4.0
18.	—10.2	—10.5	—10.0	—2.0
19.	— 8.2	— 8.6	— 8.1	—1.5
20.	— 8.0	— 9.0	— 8.2	—0.5
21.	— 8.1	— 9.0	— 8.4	—0.5
22.	— 7.8	— 8 8	— 8 0	—1.0
23.	—12.8	—13.6	—13.0	—0.5
24.	— 1.5	— 1.6	— 1.4	1.4
25.	0.4	0.5	0.3	1.2
26.	— 0.4	— 0.3	— 0.5	2.5
27.	— 4.5	— 3.0	— 1.5	1.0
28.	— 0.5	— 0 8	— 0.4	5.5
29.	— 1.0	1.2	— 1.0	6.2
30.	— 1.1	— 1.0	— 2.8	0.8
31.	— 2.0	— 0.4	— 0.5	6.0

Februar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 5.0	— 3.0	— 4.8	7.2
2.	— 4.5	— 3.0	— 5.0	7.0
3.	— 1.4	— 1.0	— 1.8	4.0
4.	2.2	3.2	2.5	6.5
5.	— 6.2	— 4.6	— 3.5	1.2
6.	— 2.0	— 1.6	— 1.3	0.5
7.	— 0.5	— 0.2	— 0.6	2.0
8.	— 4.0	— 5.8	— 7.5	1.8
9.	— 8.0	— 6.6	— 4.5	1.5
10.	—11.0	— 8.0	— 5.8	2.0
11.	—10.0	— 7.8	— 4.0	1.0
12.	— 3.0	— 1.4	— 1.5	2.4
13.	— 5.0	— 4.2	— 4.0	0.0
14.	—16.8	—21.8	—20.8	1.5
15.	— 5.8	— 6.6	— 7.3	2.5
16.	— 0.8	1.1	— 0.3	3.0
17.	0.2	0.4	0.0	2.6
18.	0.0	1.5	0.6	4.5
19.	— 5.5	— 3.6	— 1.6	2.8
20.	— 2.6	— 2.3	— 2.0	2.0
21.	— 0.7	— 0.4	— 0.5	2.5
22.	— 1.0	— 1.0	— 0.6	0.8
23.	— 2.0	— 2.3	— 1.0	0.6
24.	— 2.8	— 3.6	— 1.2	0.8
25.	— 7.5	— 8.2	— 2.4	2.5
26.	— 7.0	— 7.4	— 4.0	5.0
27.	— 8.5	— 5.5	— 3.5	7.2
28.	— 7.2	— 4.8	— 3.6	5.1

März.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 6.0	— 4.3	—2.6	5.8
2.	3.8	4.5	4.3	10.0
3.	3.0	4.2	4.0	7.4
4.	— 2.8	— 1.0	—1.0	5.5
5.	2.0	3 0	2.0	9.0
6.	4.8	5.5	5.0	11.0
7.	1.0	2.8	2.2	14.0
8.	1.0	0.8	1.5	11.2
9.	1.0	0.8	1.5	6.4
10.	0.0	0.2	0.0	9.0
11.	2.0	2.2	2.5	7.8
12.	1.0	2.7	2.2	8.0
13.	— 7.0	— 5.2	—3.2	13.3
14.	— 4.3	— 1.9	—1.8	8.0
15.	2.8	3.0	3.0	6.8
16.	— 4.3	— 2.4	—1.3	18.0
17.	— 5.0	— 4.5	—1.8	13.2
18.	— 3.0	— 0.6	—0.4	7.5
19.	1.2	0.7	1.5	7.3
20.	— 5.8	— 4.0	—2.5	12.8
21.	— 4.4	— 2.4	—2.6	7.5
22.	— 4.5	— 3.6	—2.5	7.4
23.	— 7.0	— 5.2	—3.0	9.0
24.	—11.0	—11.0	—8.8	13.4
25.	— 5.2	— 3.0	—2.5	5.5
26.	0.0	1.0	1.0	8.6
27.	— 2.8	— 1.8	—2.0	11.5
28.	— 3.5	— 3.2	—2.5	9.3
29.	— 1.2	— 0.4	—1.1	7.8
30.	— 3.0	— 4.2	—1.5	10.7
31.	— 0.5	— 1.4	—0.2	8.5

April.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	—5.5	—4.6	—2.0	8.0
2.	—1.0	—2.4	—2.0	16.4
3.	—8.0	—5.6	—3.2	19.3
4.	—7.0	—5.0	—2.4	20.3
5.	—6.6	—4.0	—2.5	13.0
6.	—1.0	—0.4	—0.4	15.0
7.	2.0	3.2	1.0	12.5
8.	0.5	0.0	0.8	9.2
9.	4.3	4.5	4.5	8.0
10.	4.1	4.0	4.2	9.2
11.	—1.8	—1.0	—1.0	7.5
12.	2.2	1.6	1.8	10.0
13.	0.0	0.4	0.0	7.4
14.	1.2	1.0	1.5	14.1
15.	1.6	2.2	2.0	16.0
16.	2.7	2.8	3.0	16.5
17.	2.0	2.7	2.8	14.4
18.	0.5	0.2	0.0	15.2
19.	0.2	0.9	1.5	10.0
20.	0.8	1.6	2.0	18.5
21.	4.5	4.5	5.0	18.2
22.	3.6	2.7	3.0	9.2
23.	1.0	0.8	1.0	24.3
24.	—0.6	—0.5	0.7	21.0
25.	—4.0	—3.8	—1.5	26.8
26.	—3.0	—3.5	—0.5	26.5
27.	—1.0	—3.0	—0.4	33.3
28.	0.2	0.0	1.7	27.0
29.	6.0	6.2	6.3	18.8
30.	3.8	4.6	5.0	20.5

Mai.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	7.6	8.0	8.2	31.5
2.	8.0	8.4	10 0	30.8
3.	6.0	6.6	7.8	28.3
4.	—0.2	—0.4	2.0	32.4
5.	3.0	2.4	3.6	30.6
6.	0.7	0.2	2.6	33.2
7.	5.6	6.0	6.6	19.5
8.	4.0	4.5	5.8	16.0
9.	12.2	12.0	12.0	34.6
10.	10 4	9.3	10.2	39.2
11.	13.0	12.6	12.2	38.0
12.	8.8	6.0	8.0	36.0
13.	7.0	2.4	6 0	40.0
14.	7.5	5.0	6.7	24.2
15.	1.5	1.4	5.0	22.0
16.	3.1	2.7	5.4	29.8
17.	—2.0	—3.2	—0 7	28.0
18.	—0.2	—2.2	0.2	29.8
19.	8.6	6 7	7.6	23.7
20.	4.4	3.5	5.6	29.8
21.	6.4	7.0	7.2	39.8
22.	8.6	8.4	10.0	31.4
23.	6.7	5 8	8.2	30.8
24.	5.6	4.9	6.4	36.5
25.	5.6	5.2	8.6	31.8
26.	9.4	9.2	10.6	34.2
27.	4.3	3.5	6.8	38.5
28.	5.0	4.0	7.2	30.3
29.	3.4	1.2	5.6	34.7
30.	5.8	4.6	8.2	40.3
31.	9.3	8.5	10.0	43.4

Juni.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	8.6	6.0	8.8	49.2
2.	13.4	12.2	13.4	24.8
3.	7.2	4.2	6.0	41.5
4.	6.5	4 7	5.5	48.0
5.	8.4	7.8	9.0	16.8
6.	2.1	1.4	2.8	32.2
7.	3.4	2.3	4.5	32.2
8.	12.2	11.5	12.2	26.0
9.	10.6	10.0	10.8	29.2
10.	9.6	8.2	9.4	15.5
11.	9.6	8.2	9.4	18.3
12.	7.5	6.2	6.8	30.0
13.	4.9	3.5	4.2	18.4
14.	5.0	3.8	5.2	29.3
15.	8.0	7.0	7.8	18.7
16.	6.2	4.8	6.5	17.0
17.	8.1	7.2	7.8	30.6
18.	2.6	1.0	3.2	20.5
19.	10.6	9.8	10.2	15.5
20.	5.6	4.2	6.8	28.0
21.	10.2	9.2	10.0	31.8
22.	12.6	11.0	13.6	21.5
23.	11.2	10.6	11.6	35.0
24.	12.0	10.8	12.5	38.5
25.	17.6	16.8	17.3	38.7
26.	14.3	13.5	14.6	39.5
27.	15.7	14.8	16.0	39.3
28.	12.6	10.2	11.4	45.2
29.	12.6	11.5	13.0	50.5
30.	16.7	15.8	16.8	48.2

Oberflächen-Temperaturen 1891.

Juli.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	15.9	14.7	16.5	47.8
2.	15.0	13.5	14.2	38.8
3.	11.8	10.4	12.0	40.8
4.	13.7	12.8	14.6	26.3
5.	13.6	12.0	13.0	41.5
6.	13.0	10.5	12.0	44.0
7.	15.6	13.2	14.4	43 8
8.	13.6	10.5	11.7	43.4
9.	12.0	10.0	11.0	38.5
10.	8.2	9.0	9.0	26.2
11.	8.5	9.3	9.2	22.3
12.	9.8	10.7	10.8	40.0
13.	9.8	9.5	10.6	47.4
14.	9.5	9.6	10.2	27.2
15.	14.0	13.7	14.0	26.0
16.	13.2	12.8	13.5	33.2
17.	9.8	9.8	10.6	33.8
18.	11.0	11.0	12.8	43.3
19.	12.4	12.4	14.1	45.4
20.	9.4	9.2	10.2	35.2
21.	13.0	11.8	13.3	42.0
22.	10.7	10.2	12.0	42.0
23.	13.0	13.4	14.0	42.0
24.	8.2	8.0	10.0	42.2
25.	10.5	9.8	11.0	36.4
26.	11.8	11.8	12.0	36.7
27.	9.4	8.2	9.2	37.4
28.	14.6	14.0	14.2	34.7
29.	12.0	10.7	11.9	37.2
30.	9.0	7.8	8.8	37.5
31.	8.5	8.2	9.5	42.7

August.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	11.3	11.0	12.0	26.6
2.	9.2	8.8	9.8	37.8
3.	10.5	9.4	10.0	36.0
4.	9.6	8.5	9.6	24 8
5.	8.5	7.7	9.1	31.8
6.	7.8	6.0	7.5	27.8
7.	7.8	7.2	7.5	27.8
8.	8.3	10.9	11.1	30.3
9.	8.8	11.4	12.0	37.4
10.	10.5	9.9	10.5	31.3
11.	10.0	8.6	11.1	42.5
12.	8.0	5.6	8.1	38.3
13.	12.7	10.7	12.1	26.5
14.	9.8	7.9	7.9	32.3
15.	14.8	14.7	15.0	30.0
16.	11.0	12.2	12.1	29.9
17.	11.0	10.2	11.1	37.3
18.	8.5	6.7	9.6	39.5
19.	11.2	9.3	11.1	24.0
20.	8.0	6.0	8.3	30.3
21.	8.0	6.0	9.0	29.8
22.	10.5	9.3	9.1	22.1
23.	9.4	6.6	8.0	31.6
24.	11.3	11.2	10.6	24.0
25.	10.9	8.1	9.6	28.2
26.	12.0	10.7	11.1	31.5
27.	12.0	10.7	12.9	41.0
28.	13.3	11.4	11.4	35.9
29.	9.6	7.9	8.6	40.6
30.	8.5	6.6	8.4	44.6
31.	7.3	8.9	9.5	39.9

September.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	9.8	7.9	9.0	25.2
2.	10.6	9.2	11.6	41.0
3.	13.2	13.4	13.6	44.6
4.	12.8	12.3	14.0	40.8
5.	10.9	10.0	11.9	35.4
6.	5.9	5.0	6.1	39.5
7.	5.5	4.1	8.0	33.8
8.	3.2	2.0	6.8	38.0
9.	2.4	1.3	3.0	36.8
10.	5.8	4.9	6.5	44.0
11.	4.5	3.0	5.0	45.2
12.	3.8	4.7	6.1	40.1
13.	6.7	6.1	8.0	40.4
14.	8.0	5.5	8.4	36.5
15.	11.9	10.8	12.1	23.5
16.	6.0	4.2	7.1	22.1
17.	11.3	9.9	10.9	20.1
18.	12.5	12.1	11.1	22.3
19.	12.3	11.7	10.9	22.1
20.	15.5	15.3	15.1	30.6
21.	11.8	10.4	12.1	29.5
22.	8.2	6.9	7 8	19.5
23.	7.8	6.2	9.6	19.7
24.	2.0	1.0	3.4	26.0
25.	2.6	1.1	3.0	26.5
26.	3.9	2.4	3.2	29.6
27.	9.5	8.6	8.1	18.5
28.	5.2	5.2	5.4	20.5
29.	7.2	7.2	7.4	30.0
30.	6.4	5.6	6.2	30.8

October.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	5.2	4.8	6.0	31.3
2.	8.2	8.0	8.1	27.2
3.	9.5	9.0	9.2	22.7
4.	0.4	—0.4	2.0	29.2
5.	1.0	0.2	0.8	30.3
6.	3.4	3.0	3.6	29.8
7.	6.5	6.8	6.0	31.3
8.	10.2	9.6	10.2	15.2
9.	3.4	1.0	3.3	20.3
10.	3.9	3.3	4.2	23.8
11.	7.0	6.7	6.0	26.8
12.	7.0	7.0	6.9	26.7
13.	3.8	2.3	3.2	14.3
14.	6.0	5.6	5.5	25.4
15.	6.0	5.2	6.2	15.4
16.	2.8	1.2	2.8	21.0
17.	7.8	8.4	8.1	14.8
18.	3.0	2.0	2.2	21.3
19.	0.8	—0.8	0.8	15.3
20.	9.0	9.4	9.0	15.4
21.	7.5	7.2	7.5	22.0
22.	10.0	10.0	9.8	21.8
23.	6.8	6.6	6.0	24.8
24.	3.6	2.8	3.9	22.7
25.	4.8	3.2	3.8	21.7
26.	5.4	5.2	6.5	11.6
27.	7.4	7.0	6.5	11.0
28.	—2.2	—6.0	—3.2	15.3
29.	—5.0	—7.4	—5.0	13.8
30.	—2.6	—6.0	—4.2	22.5
31.	—5.9	—9.0	—7.0	12.5

November.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	2.3	2.0	1.6	8.9
2.	— 2.8	— 3.6	—2.2	10.2
3.	— 6.8	— 7.6	—4.8	10.0
4.	—10.8	—10.0	—7.5	3.5
5.	— 6.0	— 7.0	—4.5	6.0
6.	— 5.8	— 8.4	—6.5	2.0
7.	1.8	1.1	0.8	4.0
8.	— 4.5	— 6.3	—4.0	5.0
9.	— 3.8	— 6.0	—5.0	2.0
10.	— 3.1	— 3.6	—3.5	7.3
11.	— 3.2	— 3.4	—3.0	7.3
12.	3.3	4.4	3.5	10.3
13.	— 2.8	— 3.0	—2.8	6.6
14.	0.8	0.5	0.8	7.2
15.	— 2.0	— 2.4	—1.5	8.0
16.	— 0.9	— 0.4	—0.3	10.3
17.	1.4	0.5	1.2	8.6
18.	4.0	4.4	4.0	6.6
19.	3.2	2.8	2.8	11.7
20.	5.8	6.7	6.8	11.8
21.	4 0	4.0	4.0	9.0
22.	— 0.3	— 2.0	—1.2	5.8
23.	3.6	3.2	2.8	5.2
24.	— 2 5	— 5.0	—3.2	1.3
25.	0.0	— 1.0	—1.2	2.7
26.	1.6	0.8	0.8	4.8
27.	— 3.0	— 5.6	—2.8	7.3
28.	— 0.8	— 1.7	—1.6	6.6
29.	— 3.8	— 6.3	—3.8	1.0
30.	— 4.8	— 8.4	—6.0	0.5

December.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 2.0	— 2.4	— 1.8	1.7
2.	— 1.6	— 2.0	— 2.0	4.2
3.	— 1.8	— 1.6	— 1.8	5.8
4.	1.8	3.6	3.5	10.0
5.	0.0	— 0.6	0.8	13.0
6.	5.3	7.3	6.5	11.6
7.	— 0.2	— 1.0	— 1.7	5.6
8.	2.0	2.6	2.2	5.6
9.	— 1.0	— 1.6	— 1.5	5.7
10.	— 0.8	0.2	— 0.3	7.8
11.	2.5	1.5	2.8	4.3
12.	— 0.5	— 0.4	— 1.0	3.6
13.	— 2.0	— 2.7	— 2.1	6.8
14.	2.8	3.0	3.6	5.5
15.	— 0.2	0.0	— 0.5	4.6
16.	— 1.2	— 2.7	— 2.0	6.3
17.	— 4.0	— 5.0	— 4.0	0.3
18.	— 5.0	— 6.2	— 6.0	—0.5
19.	— 7.5	—10.0	— 8.9	—1.3
20.	—11.5	—10.8	— 9.8	—0.2
21.	—11.0	—11.0	—10.5	—0.6
22.	—10.8	—10.8	—10.5	—1.0
23.	— 7.5	— 7.0	— 6.0	—0.3
24.	— 7.5	— 7.1	— 7.5	0.0
25.	— 7.5	— 7.0	— 7.5	1.2
26.	— 2.0	— 1.0	— 2.0	0.2
27.	— 3.4	— 1.6	— 2.0	2.8
28.	— 2.5	— 1.6	— 1.5	2.7
29.	— 5.3	— 4.8	— 2.6	0.8
30.	— 1.5	— 0.4	— 2.0	5.0
31.	— 0.5	0.7	— 0.5	7.5